

Universitat de Barcelona

Facultat de Geografia i Història

Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

Programa de doctorat: "El món medieval i modern, últimes línies de
recerca" (bienni 2003-2004)

L'aprovisionament de carn a Barcelona durant els segles XIV i XV

Vol. II


Tesi presentada per a optar al títol de Doctor en Història

Doctorand: Ramón Agustín Banegas López

Director: Dr. Antoni Riera Melis

Apèndix gràfic i estadístic

Conflictes i possibles rutes dels ramats barcelonins per Catalunya



Ciutats on s'ha documentat el pas de bestiar destinat a l'aprovisionament de la ciutat

1. **Borges Blanques** (31/01/1301) Els consellers de Barcelona envien una queixa als paers de Lleida per l'incautament de 3 moltons de manera violenta per cinc homes de les Borges al procurador de Pere Garrigues, carnisser de Barcelona (queixa enviada als pahers de Lleida). *CC. Llibre del Consell. Vol . I fol. 15.*
2. **Castell d'Oric** (03/01/1302) Els consellers envien una carta al castlà d'Oric perquè ha capturat dos moltons que pertanyien a uns carnisers de Barcelona, en Bartomeu de Munell i Joan Descuvilit. Els consellers demanen al castlà que torni els moltons segrestats. *CC. Llibre del Consell. Vol . I fol. 77.*
3. **Centelles** (entre 30/11/1340 i 25/06/1343) Els consellers envien una queixa a Marc de Vilanova, administrador de Bernat de Centelles, senyor del castell, perquè el batlle del castell ha capturat uns moltons d'uns carnisers de Barcelona en concepte de penyora. *CC. Llibre del Consell vol. XV fol. 50v.*
4. **Frontera del regne de València** (18/04/1352) Procés pel cobrament dels drets d'herbatge i carneratge a una companyia de carnisers de Barcelona que havien passat en dos anys 10.000 caps de bestiar per la frontera, el conflicte dura fins 1354. *Arxiu del veguer, processos, XXXVI-01.*
 - **Morella** (21/11/1475) Els Consellers es queixen a en Montpalau, cavaller, senyor de Vallmoll, perquè uns carnisers de Barcelona havien fet un contracte amb en Gabriel Miró de Morella, de comprar 1100 moltons que aquest portava a la ciutat i li havien penyorat els moltons, un ase i certa roba, contra tot dret perquè els moltons eren de ciutadans de Barcelona, per tant li demanen que torni les penyores fetes. *CC. Lletres Closes VI-27 fol. 23.*
5. **Creixell** (17/01/1369) Sortida de la host de Barcelona per recuperar un moltó segrestat als carnisers de Barcelona a la vila de Creixell. “*Dimarts 17 de janer 1369 ysque la bandera de la ciutat per anar vers Tarragona perquè a Creixell havian pres dels carnicers de Barcelona un moltó y lo divendres següent torna y portaren pres l'home ab lo moltó.*” *CC.. Diversorum XV-5 fol. 147.*
 - (28/04/1477) “*Al molt honorable, los capità o capitans de la casa appellada de Creixell per lo senyor Illustrissimo don Ffelip d'Aragó.*”

Han retengut 30 moltons assegurats i guiats que venien a la ciutat de Barcelona, exigeixen el seu retorn, sinó són retornats la ciutat prendrà les mesures oportunes. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 42.*

6. **Jàfer** (18/04/1370) Surt la bandera vers Jàfer per recuperar uns moltons segrestats als carnisers de Barcelona. *CC.. Diversorum XV-5 fol. 147.*

7. **Balaguer**

- (octubre de 1378) Rebut (albarà) on en Jaume Vilella reconeix haver pres 13 moltons d'un ramat de 671 moltons d'en Francesc de Vilara per dret de Carneratge de la ciutat de Balaguer. *CC. Cartes Comunes Originals X-128 (carpeta s. XIV).*
- (26/01/1379) Carta del comte d'Urgell als consellers de Barcelona, on el comte d'Urgell justifica la pressa a en Berenguer Sunyer, carnisser de Barcelona, de 13 moltons dels 671 que van passar pel terme del castell de Balaguer, moltons que va prendre per dret de carneratge que correspon als castlans de Balaguer i que va comprar el seu pare. *CC. Cartes Comunes Originals X-128 carp. s. XIV. f.4*
- (20/02/1379) Carta del Consell de Barcelona al comte d'Urgell on es defèn que amb la franquesa donada pels reis al pas dels seus ramats per tot els seus territoris, és il·legal que els cobrin passatge. *CC. Cartes Comunes Originals X-128 carp. s. XIV. f.5*
- Continua el conflicte fins el 1382 es nomena un àrbitre per fer de mitjancer entre els dos litigants, però no s'arriba a cap acord.

8. **Puigcerdà** (20/08/1382) Els consellers de Barcelona es queixen al veguer de Cerdanya o a son lloctinent i als cònsols de Puigcerdà perquè el procurador reial vol cobrar lleuda o passatge als ramats i mercaderies que passin per la Cerdanya, al·legant els consellers que els ciutadans de Barcelona no han de pagar gràcies als per privilegis reials. *CC. Lletres Closes VI-1 fol. 74.*

- (19/12/1447) [porcs] Els consellers de Barcelona reclamen als cònsols de Puigcerdà el retorn a Bertran Doloro dels 165 porcs d'una porcada que estava passant pel terme de Puigcerdà i que li havien empenyorat amb excusa de cobrament de dret de lleuda i egipcí. *CC. Lletres Closes VI-13 fol. 41.*
- (02/06/1475) Un mercader de Puigcerdà Ramon Sala portava bestiar per a carn a la ciutat de Barcelona, per evitar accidents a la barca de Sant

Boi, van decidir passar per un altre lloc, les autoritats de Sant Boi com tenen la exclusiva del pas han decidit quedar-se com a dret de pas, un cavall, dos ases i la roba dels pastors. Aquesta acció per part de les autoritats de Sant Boi els consellers de Barcelona la consideren un abús i més si es té en compte que s'ha de tractar amb especial cura a la gent que porta aliments a la ciutat. *CC. Lletres Closes VI-27 fol. 8v.*

- (28/01/1497) Els consellers es queixen a en Ramon Sala, lloctinent i procurador reial, perquè ell i los col·lectors de la lleuda de la vila de Puigcerdà volen fer pagar en Pere Joan D'ollers, mercader, ciutadà de Barcelona lleuda del bestiar que té en els termens de la dita vila e altres llocs dels comtats. (també escriuen la mateixa carta als cònsols de la vila de Puigcerdà). *CC.. Lletres Closes VI-35 fol. 165.*

9. **Ripoll** (26/06/1388) Queixa formal per part dels consellers de Barcelona a l'abat de Ripoll i els oficials de Ripoll, per l'atac el 13 de juny a un ramat de 316 caps de bestiar (moltons) de carnisers de Barcelona, conduïts per Miquel Navarro i en Ramon, que van ser atacats a el mas de n'Estaulilla, per un tal Monic n'Estaulilla i la seva dona a cops de bastó, en l'atac van ferir diversos moltons i va dispersar el ramat, va matar alguns moltons i va retenir dos, ara els consellers demanen reparació i justícia pel dany fet. *CC. Lletres Closes VI-2 fol. 72v.*

- (19/10/1481) Demanen a l'Infant Don Enrich d'Aragó lloctinent general del senyor Rey, que protegeixi els passos de Camprodon i Ripoll on una banda assalta als mercaders, ja que aquesta és una via molt important perquè d'aquí es proveeix de carn la ciutat. *CC. Lletres Closes VI-30 fol. 122v.*

10. **Montblanc** (16/07/1390) Els consellers de Barcelona escriuen a l'Arquebisbe de Tarragona dient-li que el rei Joan I dona la raó a la ciutat dient que l'arquebisbe ha de tornar les penyores fetes a Montblanc als carnisers de Barcelona que portaven bestiar per aprovisionar la ciutat. Ja que els privilegis de la ciutat els dona franquesa per passar per jurisdiccions personals sense haver de pagar cap dret. Privilegis confirmat pel seu pare Pere III el Cerimoniós i donats i confirmats pels seus antecessors. *CC. Lletres Closes VI-2 fol. 30.*

11. **Saragossa** (08/10/1405) Carta de Francesc de Vilaolzinosa, que està a Saragossa als consellers de Barcelona. El consell ha enviat a Francesc de Vilaolzinosa per comprovar els preus de la carn a Saragossa i dels animals a les fires de ramat de

l'Aragó per estudiar com han d'actuar davant les demandes dels carnisers de la ciutat de Barcelona. *CC. Cartes Comunes Originals X-128 (carpeta 1400-1410).*

12. **Menorca** (27/05/1435) [bous] Els consellers de Barcelona recriminen al lloctinent del governador de la illa de Menorca i als jurats de Ciutadella la demanda del carneratge feta a un ciutadà de Barcelona dit Pere Ballester a la illa de Menorca. *CC. Lletres Closes VI-4 fol. 60.*

- (23/02/1437) [bous] Carta dels consellers de Barcelona al lloctinent del governador de la illa de Menorca, demanant que no aturi una partida de bous comprada per dos carnisers de Barcelona. *CC. Lletres Closes VI-5 fol. 78v*
- (15/04/1437) [bous] Els jurats de l'illa de Menorca adverteixen als consellers de Barcelona que si mantenen el preu del bou tan baix no deixaran sortir més bous de l'illa cap aquesta ciutat. *CC. Cartes Comunes Originals X-9 fol. 19.*
- (13/12/1466) Els consellers de Barcelona comuniquen al capità de Mahó que no es necessària la treva a la que s'ha arribat amb la ciutat de Ciutadilla, en quant al forment l'enviaran si els comerciants tenen seguretat que seran pagats en llanes, bestiar o altres mercaderies. Per tant han d'enviar una relació de les mercaderies amb que es pagarà el forment, els fors als que es pagaran, etc. *CC. Lletres Closes VI-23 fol. 91v.*
- (01/04/1472) Jaume d'Aragó des de Maó demana vaixells a la ciutat per enviar-hi blats i carns. *CC. Cartes Comunes Originals X-38 fol. 46.*
- (06/04/1472)) Els consellers de Mahó diuen que la ciutat trameti vaixells per emportar-se bestiar cap a Barcelona ja que es troba en bones condicions per anar a l'escorxador. *CC. Cartes Comunes Originals X-38 fol. 50*
- (10/04/1472) El capità i els jurats de Mahó volen que es quedí a la ciutat de Mahó una quantitat de forment del vaixell d'en Setantí (1000 quarteres) per por a un asalt de les tropes de Mallorca, a canvi si els consellers de Barcelona accepten, ofereixen a Barcelona bestiar, per aprovisionar-la de carn, si aquesta envia vaixells. *CC. Cartes Comunes Originals X-38 fol. 53*

- (12/06/1472) Els jurats i consellers de Mahó davant els setge que pateixen per les tropes del rei Joan, decideixen no enviar un vaixell amb bestiar pel perill que hi ha de que sigui interceptat per les naus enemigues. *CC. Cartes Comunes Originals X-38 fol. 83*
- (26/03/1476) [bous] En arribar Gaspar de Muntmany, mercader de Barcelona a Blanes amb el carregament de bous que havia comprat per portar a la ciutat, li van fer pagar lliura 10 sous per ribatge i 1 lliura 7 sous per castillatge, cosa que era intolerable, ja que va contra els privilegis de la ciutat. *CC. Lletres Closes VI-27 fol. 77v.*
- (26/03/1476) [bous] Tot i el coneixement que tenen dels drets de la ciutat li han demanat a en Gaspar de Muntmany 30 sous pels ramats que ha passat venint de Blanes, on ha desembarcat un ramat de bous comprat a Menorca. *CC. Lletres Closes VI-27 fol. 77.*
- (26/03/1476) [bous] Els consellers envien diverses cartes al capità, al procurador, al batlle i als jurats de la vila de Blanes perquè s'ha aturat un bou a en Gaspar de Muntmany, mercader de Barcelona, que ha portat un folcat de Menorca que havia desembarcat a Blanes i que venia amb els seu bestiar a Barcelona i les autoritats de Blanes volien que pagués castillatge i altres drets dels quals està exempt, diuen que o es tornen les penyores que s'han fet i es deixa de maltractar als ciutadans de Barcelona o ells es veuran obligats a fer el mateix amb els seus ciutadans. *CC. Lletres Closes VI-27 fol. 77.*
- (28/03/1476) Conflicte pel segrest d'un bou al pas del ramat d'en Gaspar de Muntmany per Mataró en camí cap a Barcelona des de Blanes on havien desembarcat. A la carta en Pere Joan Ferrer, cavaller, batlle de Mataró diu que respecta les lleis de Barcelona però que això és una qüestió particular de Gaspar de Muntmany, els consellers li contesten que el cas es particular però els drets corresponen a la "univesitat" i que per tant ells són els encarregats de defensar que es compleixin els seus privilegis i per tant demanen que restitueixi el bou al dit Muntmany. *CC. Lletres Closes VI-27 fol. 87.*
- (02/07/1498) [bous] (No es una carta sinó recull d'un fet).
En Joan Gassó, mercader havia comprat a Menorca 21 bous i per engreixar-los després del viatge els havia enviat a Vilanova, en passar

per davant del castell de Castelldefels li fou pres un bou per dret de castillatge. Però aquest dret no el poden cobrar als ciutadans de Barcelona, com que no accepten el dret de Barcelona, pensen en fer repressàlies contra els seus súbdits que en entrar tres a Barcelona són empresonats, per solucionar el greuge van davant el governador i el consell de Rota, vists els privilegis de les dues parts la senyora Marcedeix i torna el bou al mercader. *Manual de Novells Ardits vol. III p. 147.*

13. **Balsareny** (18/01/1437) Els consellers demanen al Molt honorable mossen Guillem de Paguera, senyor del castell de Balsareny i als seus oficials, que tornin a Berenguer Carner i Joan Carner 1 moltó i el càrrec de lanatge (10 sous) que els ha cobrat per passar i pasturar els seus ramats en el seu terme el gener de l'any 1436. *CC. Lletres Patents VIII-2 fol. 29.*
14. **El Papiol** (11/12/1438) Els consellers es queixen a en Ramon Dezpapiol, donzell, senyor del castell del Papiol; per captura de bestiar al carnisser de Barcelona en Dalmau Ginebret, bestiar que anava per aprovisionar la ciutat (10 moltons). *CC. Lletres Closes VI-6 fol. 47v.*
 - (04/02/1449) Els consellers de Barcelona es queixen al castlà del Papiol pel empenyorament de 5 moltons a Dalmau Ginebret, carnisser de Barcelona. d'un ramat de 300 moltons que passaven pel terme del castell cap a Barcelona. Demanin els torni respectant així els privilegis de la ciutat. *CC. Lletres Closes VI-14 fol. 17.*
 - (04/03/1449) El castlà del Papiol defensa davant els consellers de Barcelona el haver retingut 5 moltons de Dalmau Ginebret. Ho ha fet perquè ell considera que és carnisser de Molins de Rei (encara que es pot comprovar que un carnisser amb el seu mateix nom treballa a la ciutat de Barcelona) i que per tant no es pot acollir als privilegis de la ciutat, i com pastura els seus ramats pel seu terme, ficant el bestiar de nit amb les esquelles apagades i fent malbé els camps, considera que el càstig està justificat. *CC. Cartes Comunes Originals X-128 carp. 1440-1449.*
 - (17/04/1449) Els consellers conviden a Ramon Dezpapiol a venir a Barcelona per solucionar el problema dels moltons penyorats al terme del Papiol. *CC. Lletres Closes VI-14 fol. 49.*

15. **Castell d'Eranprunyà** (Gavà) (20/04/1439) [ovelles] Enregistrament del conflicte de la ciutat amb Lluís Marc, castlà d'Eranprunyà per empenyorament d'una ovella i dos croats per drets de castillatge, passatge i herbatge, que van ser finalment tornats als carnisers de la ciutat després de comprovar Lluís Marc que els privilegis de la ciutat eren més antics que els seus. *Manual de Novells Ardits vol. I p. 389.*

- (07/06/1453) Els consellers reclamen la pressa per part del senyor del castell d'Eranprunyà, Jaume March, d'un moltó a en Rafael Citjar per dret de castillatge, sense cap dret, li reclamen la seva devolució. *CC. Lletres Closes VI-17 fol. 169.*
- (30/04/1472) Els consellers demanen al senyor que no posi impediments a en Joan Cotxello que vol abastar la ciutat de carn i d'altres vitualles. *CC. Lletres Closes VI-25 fol. 86v.*
- (22/04/1473) Els consellers es queixen a en Jaume Marc, senyor d'Eranprunyà, perquè ha segrestat els moltons que Joan Citjar portava a la ciutat, amb la justificació de cobrar el dret d'erbatge. La ciutat diu que es immune d'aquests drets i reclama la devolució dels moltons. *CC. Lletres Closes VI-26 fol. 7.*
- (18/04/1474) Resposta d'en Jaume Marc, senyor d'Eranprunyà, per una queixa dels consellers pel rapte de dos moltons a en Gabriel Montcada, carnisser de Barcelona, al terme de castell de Eramprunyà (Gavà). En Montcada havia arrendat unes terres perquè pasturessin els seus ramats. *CC. Cartes Comunes Originals X-39 fol. 79*
- (09/10/1475) [bous] Els consellers es queixen a en Jaume Marc perquè ha cobrat a en Joan Boschà per dret de castillatge 2 sous i 8 diners per un parell de bous. Els consellers diuen que això és il·legal pels privilegis de la ciutat i li demanen que restitueixi aquests diners a en Joan Boscà o es veuran obligats a prendre mesures per defensar els seus drets. *CC. Lletres Closes VI-27 fol. 20v.*
- (14/04/1478) [bous] Els consellers demanen a en Jaume Marc el retorn del pagament fet per en Guillem Miró, mercader, que va passar pel terme del castell d'Eranprunyà amb bestiar boví. Els consellers consideren que es probable que Jaume Marc entengui el que ha passat perquè en ésser ciutadà de Barcelona coneix els drets dels ciutadans i li demanen que

torni els diners i que no es repeteixi un fet semblant. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 111.*

- (26/03/1479) Els consellers reclamen a en Jaume Marc el retorn de 25 moltons de en Joan Citjar, que ha aturat al terme del seu castell. Si té alguna reclamació diuen que torni els animals i que enviï alguna persona informada per parlar amb els consellers i en Joan Citjar. *CC. Lletres Closes VI-29 fol. 52.*
- (30/03/1479) A la carta enviada per en Jaume Marc els consellers li contesten, que han rebut la seva carta i que ja coneixen que el seu representant en el cas, que serà en Ramon Marquet, però li diuen que abans de veure el cas ha de tornar els moltons a en Joan Citjar o a un dels seus empleats. Després del retorn els consellers es comprometen a fer d'intercessors entre en Marc i en Citjar amb imparcialitat. *CC. Lletres Closes VI-29 fol. 53v.*
- (06/09/1481) [cabra] Demanen a en Jaume Marc que torni una cabra presa per castillatge a Jaume Matheu, causídic, ciutadà de Barcelona, que passava amb el seu ramat pel seu terme. Els sorprèn que no sabés que el dit Jaume Matheu és ciutadà de Barcelona i per tant exempt de pagar castillatge, passatge... *CC. Lletres Closes VI-30 fol. 104.*
- (25/08/1485) [cabra] Els consellers reclamen a en Jaume Marc el retorn d'una cabra d'un remat de 80 caps que menava en Martí Pere, pastor, carnisser i ciutadà de Barcelona pel terme de Sant Climent, cabres que eren també d'en Gaspar Esteve Terre, ciutadà de Barcelona. Li han estat preses per passatge, quan els carnisseres de Barcelona hi són francs. *CC. Lletres Closes VI-32 fol. 73.*
- (30/08/1485) [cabra] Contestació dels consellers a una carta d'en Jaume Marc que diu que no la vol tornar la cabra segrestada a en Martí Pere, els consellers li tornen a insistir que la torni, ja que no val la pena que es busqui problemes per una cosa tan petita. *CC. Lletres Closes VI-32 fol. 74.*
- (05/05/1494) Els consellers reclamen a Elisabet vídua d'en Jaume Marc un moltó retingut a un pastor d'en Soler que el portava per provisió de la ciutat de Barcelona, al dit pastor li han demanat que jurés que tot el bestiar era per provisió de la ciutat, aquell no ho ha volgut fer i li han

retengut 3 moltons, després li han retornat 2 i per tant reclama que s'han quedat un que li han de tornar. *CC. Lletres Closes VI-34 fol. 167v.*

16. **Capcir** (28/07/1439) Els consellers demanen Llorenç Cort, jutge de la causa per cobrament de lleudes al bestiar de Barcelona al Capcir que doni “fe i creença” al procurador de Barcelona a la dita causa. *CC. Lletres Closes VI-6 fol. 109v.*
(hi ha cartes enviades a altres personatges i senyors sobre el mateix problema de les lleudes del Capcir)
17. **Montgrony** (05/10/1439) Els consellers envien una carta al batlle de Montgrony de la senyoria de Sant Joan de les Abadesses, per demanar una restitució per les pèrdues que ha tingut en Antoni Romaguera, carnisser de Barcelona, per conflicte que va tenir el seu pastor, en Joan de Taraçona, en una baralla per un moltó amb un habitant de la zona quan passava pel camí reial. Segons sembla el batlle i els seus homes van acudir a la baralla i van empresonar el pastor dos dies i després van enviar el bestiar amb una persona inexperta, el que li va causar pèrdues al carnisser. *CC. Lletres Patents VIII-2 fol. 129.*
18. **Blancafort** (05/11/1439) Jaume Guitart, batlle de Blancafort, respon als consellers de Barcelona dient que havia empresonat a Joan de Taraçona, que és pastor de Antoni Romaguera, carnisser de Barcelona, perquè s'havia ficat un molton a les pastures de n'Armengou. El batlle respon als consellers que els privilegis del rei de pastures són vàlids pel territori reial però no són vàlids a les senyories eclesiàstiques amb jurisdicció plena. *CC. Cartes Comunes Originals X-9 fol. 237.*
19. **Preixana** (03/08/1441) Els consellers davant el segrest per part de la senyora d'Anglasola de 80 moltons a Pere Rabós en cobrament de la lleuda d'Anglasola a Preixana, que es senyoria del monestir de Vallbona, demana explicacions a l'abadessa per haver-ho permès. *CC. Lletres Patents VIII-2 fol. 196.*
 - (03/08/1441) Els consellers demanen explicacions a la vídua de Joan Roger d'Erill, senyora de la senyoria d'Anglesola; perquè han apressat 80 moltons d'en Pere Rabós, que eren conduïts pel seu pastor Joan d'Albarrasí, com a pagament de la lleuda d'Anglesola. Es queixen perquè diuen que la senyoria d'Anglasola no té cap jurisdicció a Preixana, a més que no respecten els privilegis de la ciutat. *CC. Lletres Patents VIII-2 fol. 195v.*

- (18/06/1442) El consell de Barcelona demana a l'abadessa que vigili perquè en el lloc de Preixana, ni en altres llocs del seu terme el senyor d'Anglasola no intenti cobrar de manera violenta la lleuda que reclama al pas del bestiar de Barcelona, de manera, segons ells, il·legal. *CC. Lletres Closes VI-8 fol. 176.*
 - (25/06/1442) Resposta de l'abadessa de Vallbona a una carta dels consellers segons la qual cobra indegudament lleuda als ramats dels carnisers de Barcelona quan passen pel terme de Anglesola i Preixana, pertanyents al dit monestir, el monestir ha demanat que no es recapti aquesta lleuda, però el senyor d'Anglesola diu que per un privilegi del rei hi té dret. *CC. Cartes Comunes Originals X-12 fol. 70.*
20. **Guimerà** (26/09/1441) El Batlle de Barcelona desplega la bandera de Barcelona a la plaça del blat, per cridar a somatent contra el batlle de Guimerà (Urgell) per haver pres aquest batlle bestiar de carnisers a la seva batllia. *Manual de Novells Ardits vol I p. 425.*
21. **Anglesola** (17/03/1442) Els consellers es queixen al senyor de la vila d'Anglasola (Francesc D'Arill) perquè vol cobrar lleuda o vectigal al pas de ramats destinats a carn de Barcelona, els consellers li diuen que va contra la llei. *CC. Lletres Closes VI-8 fol. 127.*
- (19/06/1442) Convocat el sometent contra Anglesola pel greuge causat pel cobrament de la lleuda als carnisers de Barcelona per part dels senyors d'Anglesola. *CC. Lletres Closes VI-8 fol. 178v.*
 - (04/08/1442) (No es una carta sinó recull d'un fet).
Es posada la bandera de la ciutat a la plaça del blat per raó de sometent contra alguns homes d'Anglesola per actes que havien fet contra alguns ciutadans de Barcelona. *Manual de Novells Ardits vol. I p. 436.*
 - (07/03/1448) (No es una carta sinó recull d'un fet).
A causa de la sentència favorable de la reina Lloctinent General del rei a Catalunya i del governador general de Catalunya que aprovaren el sometent iniciat el (04/08/1442) a causa de l'atac a mà armada a uns 100 moltons de carnisers de Barcelona, contra regalies del rei i privilegis de la ciutat, com continuen els delictes la bandera de la ciutat que era a la plaça del blat fou traslladada solemnement a la porta de Sant Antoni. *Manual de Novells Ardits vol. II p. 29.*

- (12/03/1449) Certificació de les despeses fetes per el cas de les lleudes al bestiar de Barcelona a Anglesola, sometent, investigació judicial, judicis... *CC. Cartes Comunes Originals X-19 fol.38*
 - (15/04/1473) Queixa dels consellers de Barcelona perquè "ministres" del baró, Francesc d'Arill, senyor d'Anglesola, han retingut 3 moltons d'en Joan Citjar, carnisser i ciutadà de Barcelona, quan els carnisser i ciutadans de Barcelona són immunes a "*tots passatges, erbatges, leudes o altres victigals en qualsevol nom apellats*". *CC. Lletres Closes VI-26 fol. 3v.*
22. **Guissona** (18/06/1442) Els consellers demanen a l'oficial i veguer del bisbe d'Urgell a la vila de Guissona, que eviti que el senyor d'Anglesola demani lleudes al seu terme. *CC. Lletres Closes VI-8 fol. 176v.*
23. **Vinaixa** (18/06/1442) Els consellers demanen al batlle que eviti que el senyor d'Anglesola demani lleudes al seu terme. *CC. Lletres Closes VI-8 fol. 176v.*
24. **Verdú** (18/06/1442) Els consellers de Barcelona es queixen a l'abat del monestir de Ripoll per haver permès que uns homes d'Anglesola cobressin de manera violenta la lleuda d'Anglesola a la vila de Verdú. *CC. Lletres Closes VI-8 fol. 175.*
25. **Bellpuig** (18/08/1442) Els consellers demanen a Ramon de Cardona, senyor de Bellpuig, que eviti que el senyor d'Anglesola cobri lleuda als ramats de Barcelona que passen pel terme de Bellpuig. *CC. Lletres Closes VI-8 fol. 175v.*
26. **Sallagosa** (19/09/1447) Els consellers es queixen a Joan Moretó, lloctinent del procurador reial en el comtat de la Cerdanya, per la pressa d'un ramat de moltons que venien cap a Barcelona per cobrament de la lleuda reial, ramats que pertanyien a en Antoni Romaguera i a en Dalmau Ginebret, carnisser de Barcelona. *CC. Lletres Closes VI-13 fol. 15v.*
- (14/11/1447) Agraïment per part dels consellers a en Joan Moretó pel deslliurament del ramat pres als carnisser de Barcelona. *CC. Lletres Closes VI-13 fol. 31v.*
27. **Sant Boi de Lluçanès** (24/01/1449) Els consellers de Barcelona es queixen al paborde de Vic per haver empenyorat un bestiar que pasturava a Sant Boi del Lluçanès, per dret de delme i primícia, que era propietat d'en Joan Citjar. La ciutat diu que això és il·legal pels privilegis de la ciutat i demana que li sigui tornada la penyora per raó de justícia. *CC. Lletres Closes VI-14 fol. 12.*

- (30/01/1449) El capítol de Vic demana el pagament del delme per les pastures de Sant Boi del Lluçanès a en Joan Citjar, carnisser de Barcelona, per haver tingut pasturant els seus ramats allà durant bastant de temps.
28. **Lluçà** (23/12/1451) Els consellers demanen al batlle de la Guardia, del abadiat del monestir de Sta. Maria de Ripoll, que per la bona relació que mantenen els consellers amb l'abat de Ripoll no es demani delme de cinc moltons d'en Joan Citjar i es deixin les coses com estaven. *CC. Lletres Closes VI-16 fol. 147.*
- (31/12/1452) Guillem Boada, procurador de l'abat de Ripoll retorna la penyora de cinc moltons feta a en Joan Citjar a Lluçà. *CC. Cartes Comunes Originals X-22 fol.153.*
29. **Moià** (11/10/1452) Els consellers reclamen al batlle de Moià el retorn de dos moltons d'un ramat d'en Pere Rabós, carnisser de Barcelona, que han estat presos a Moià, per passar pel terme d'un mas del batlle. Els consellers li diuen que això va contra les constitucions de Catalunya i contra els privilegis de la ciutat. *CC. Lletres Closes VI-17 fol. 66v.*
30. **La Llacuna** (06/04/1453) Els consellers demanen al baró de la Llacuna, mossen Berenguer Arnau de Cervelló, que torni a Joan Carner i Pere Rifós, carnisser de Barcelona dos moltons presos pels seus oficials per dret de castillatge, un l'any passat i un altre l'any present, ja que els carnisseres de Barcelona estan exempts de pagar aquest dret. *CC. Lletres Closes VI-17 fol. 148v.*
- (07/05/1474) Els consellers reclamen a Guillem Arnau de Cervelló per la captura d'un moltó d'en Joan Citjar, carnisser de Barcelona; captura feta contra tota costum i privilegis de la ciutat. Li diuen que el torni a en Joan Citjar o un assalariat seu. *CC. Lletres Closes VI-26 fol. 146v.*
 - (23/06/1474) Els consellers es queixen a en Guillem Arnau de Cervelló perquè després d'haver enviat ja una carta el 7 de maig sobre la captura de "2 moltons", els senyors de la Llacuna havien contestat dient que era culpa dels seus oficials i que no tan sols tornarien els moltons sinó que rescabarien la ciutat, i a 23 de juny ni tan sols han tornat els moltons. *CC. Lletres Closes VI-26 fol. 150.*
 - (09/05/1475) Els consellers de Barcelona escriuen a la Senyora, vídua de mossen Arnau de Cervelló; que sempre els senyors de Cervelló han respectat els privilegis de la ciutat i quan alguna vegada han aturat algun

bestiar de la ciutat, l'han tornat o reparat. Però ara alguns "*ministres*" de la senyoria novament han aturat dels carnisers de la ciutat 5 bèsties, dos moltons d'en Lastis i tres d'en Citjar, carnisers de Barcelona. Demanen que restitueixin els dits moltons, que els errors dels seus ministres puguin provocar la "*tzitzania*" entre els senyors de Cervelló i la ciutat, que tinguin en compte que ells no es poden callar, perquè han fet el solemne jurament de defensar els privilegis de la ciutat. *CC. Lletres Closes VI-27 fol. 6v.*

- (16/04/1477) Els consellers contesten a una carta del baró de la Llacuna, Guillem Arnau de Cervelló, on diu que els seus drets a cobrar vectigals són més antics que les immunitats de la ciutat de Barcelona i per això els seus advocats estan estudiant les demandes de la ciutat. Els consellers no hi estan d'acord amb les afirmacions del baró i diuen que no dubtaran a defensar els seus drets. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 38v.*
- (05/05/1478) Els consellers es queixen al baró de la Llacuna perquè, tot i que el contenciós sobre le pagament de passatge al terme de la Llacuna està en mans dels advocats, i Arnau Guillem de Cervelló va assegurar que mentre es dilucidava el contenciós no cobraria als carnisers barcelonins, n'està cobrant. Per tant els consellers li demanen que ho deixi de fer perquè si no es veuran forçats a prendre mesures. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 114v.*
- (25/05/1478) El baró envia una carta als consellers on els demana excuses pel malentés que hi ha hagut amb els carnisers de Barcelona, als quals s'els ha demanat castillatge, diu que ha volgut tractar aquest problema en persona, però que no ha pogut anar a la ciutat per problemes familiars (matrimoni del seu fill). *CC. Cartes Comunes Originals X-41 fol. 103.*
- (27/05/1478) Els consellers li demanen a en Guillem Arnau de Cervelló pel destí dels moltons penyorats a la seva senyoria, a la vegada li agraeixen que digui que a partir d'ara els carnisers de Barcelona podran passar per la seva senyoria sense haver de pagar res. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 117v.*
- (06/04/1486) Els consellers reclamen a en Arnau Guillem de Cervelló, cinc moltons pressos per passatge d'un ramat de en Jerònim Albanell,

jurista, Joan Citjar i Simon Lastis, carnisers. Ja que són francs de tot passatge i vectigal. *CC. Lletres Closes VI-32 fol. 128v.*

- (19/05/1496) Els consellers reclamen al baró de la Llacuna un moltó pres d'un ramat d'en Berenguer de Muntmany, ciutadà i d'en Joan Bastida, que venia a Barcelona per aprovisionar la ciutat. La incautació dels moltons s'havia fet per dret de lleuda, passatge o castillatge, quan el baró sap que això va contra la llei si els ramats eren de ciutadans de Barcelona. *CC. Lletres Closes VI-35 fol. 124.*

31. **Cardona** (18/11/1463) En Pere Lluís de Vilafranca, capità de Manresa, escriu als consellers de Barcelona sobre un ramat de Jaume Ferrer, carnisser de Badalona que portava a la ciutat de Barcelona i que a la via de Cardona li va ser pres per les tropes de la Generalitat, comandades pel capità de Santpedor, ja que el ramat el portava un pastor subdit del comte de Prades, enemic de la terra. A causa d'això es crea un conflicte entre el capità de Santpedor i el de Manresa i entre aquest últim i Jaume Ferrer. El capità de Manresa per evitar problemes amb la ciutat de Barcelona comunica els hi fa saber tot el conflicte. *CC. Cartes Comunes Originals X-33 fol.171*

- (26/09/1478) Els consellers agraeixen al noble mossèn el bastard de Cardona que els hagi ajudat a treure uns bestiaris de Foix i li demanen que faci alguna cosa amb els problemes que tenen al Comtat de Cardona. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 156v.*

32. **Palafolls** (12/07/1464) [ovelles] La comtessa de Mòdica contesta al consellers de Barcelona, per justificar la captura per en Clapers, capità del castell de Palafolls de dos ovelles a en Salvador Sureda, home de Sant Andreu Çalou (gironés, al costat de Cassà de la Selva). A la carta la comtessa de Modica es compromet a tornar les ovelles encara que creu que està en el seu dret de cobrar passatge al dit Salvador perquè encara que portava els ramats a la ciutat no és ciutadà de la dita ciutat, i per tant no es pot acullir als privilegis de la ciutat (que ella respecta); finalment, tot i que aCC.epta no cobrar el dit passatge, no accepta pagar cap altre despesa pel dit afer. *CC. Cartes Comunes Originals X-34 fol.166*

- (08/05/1468) Bertran d'Armendaris, baró de Palafolls, contesta a una carta dels consellers on se li reclamen uns moltons pressos en concepte de castillatge a en Citjar. El baró s'excusa dient que té dificultats per controlar els seus oficials que cobren el castillatge i que intentarà evitar

que torni a passar. Sembla que abans també havien pres per castillatge a bestiar de Barcelona a Palafolls i a Sant Pol. *CC. Cartes Comunes Originals X-36 fol.147*

- (26/03/1476) Carta dels consellers enviada als oficials del difunt Bertran d'Armendaris, on els reclamen que tot i el coneixement que tenen dels drets de la ciutat li han demanat a en Gaspar de Muntmany 30 sous pels ramats que ha passat venint de Blanes, on ha desembarcat un ramat comprat a Menorca. *CC. Lletres Closes VI-27 fol. 77.*

33. **Blanes** (09/04/1467) Els consellers de Barcelona expliquen al capità de Blanes que han enviat forment a la vila de Mahó, per conservar-la al seu bàndol i que aquesta ha pagat amb bestiar i no en diners, i que aquest bestiar ha de passar pel seu territori (Blanes) i que no vulgui cobrar cabessatge al bestiar de Barcelona que és immune. *CC. Lletres Closes VI-23 fol. 119.*

- (28/03/1469) Els consellers reclamen al capità de Blanes la captura a en Rafael Citjar d'un moltó. *CC. Lletres Closes VI-24 fol. 38.*
- (26/03/1476) [bous] Els consellers de Barcelona reclamen al capità, al procurador, al batlle i als jurats de la vila de Blanes, que en arribar Gaspar de Muntmany, mercader de Barcelona, a Blanes amb el carregament de bous que havia comprat per portar a la ciutat, li van fer pagar lliura 10 sous per ribatge i 1 lliura 7 sous per castillatge, cosa que era intolerable per anar contra els privilegis de la ciutat. *CC. Lletres Closes VI-27 fol. 77v.*
- (26/03/1476) [bous] Els Consellers es queixen a en Joan Ferrer, cavaller, o als seus oficials a Mataró perquè han fet una penyora d'un bou a en Gaspar de Muntmany, mercader de Barcelona, que ha portat un folcat de Menorca que havia desembarcat a Blanes i que venia a Barcelona. En Joan Ferrer volia que els bous paguessin castillatge i altres drets dels quals estan exempts els ciutadans de Barcelona. Els consellers diuen que o es tornen les dites penyores i es deixa de maltractar als ciutadans de Barcelona o ells es veuran obligats a fer el mateix amb els seus ciutadans. *CC. Lletres Closes VI-27 fol. 77.*

34. **Malgrat de Mar** (18/04/1467) Els consellers es queixen al capità i al batlle de Malgrat perquè volen cobrar castillatge a Joan Casadevall, carnisser de Barcelona per passar bous, moltons i altres bestiar, agafant certa quantitat en gran perjudici del

dit carnisser. Per tant demanen que es respectin els privilegis de la ciutat i que torni el que li ha agafat al dit carnisser. *CC. Lletres Closes VI-23 fol. 127v.*

- (02/09/1493) [ovelles] Els consellers reclamen al batlle i sotsbatlle de Malgrat el retorn d'una capa sustreta a en Bernat Carbonell, per dret de castellatge, pel pas de 150 ovelles d'en Pere Rafell, carnisser i ciutadà de Barcelona. Ja que en ser ciutadans de Barcelona són francs de tota lleuda, passatge i castillatge. *CC. Lletres Closes VI-34 fol. 138v.*

35. **Hostalric** (31/07/1467) Els consellers de Barcelona escriuen a en Francesc Torres, capità del castell d'Hostalric, per fer-se ressó de les queixes que els han arribat d'en Joan i en Rafael Citjar, germans, que els han dit que en passar un bestiar seu per la vila d'Hostalric els havien empenyorat cert bestiar per dret de castillatge, quan es conegut de tothom que els ciutadans de Barcelona són lliures de pagar tot dret de passatge, castillatge... Per tant els consellers exigeixen el retorn d'aquesta penyora als dos carnisser, a la vegada amenacen que si no retorna els animals penyorats s'actuaran contra els bens dels seus súbdits.. *CC. Lletres Closes VI-23 fol. 162v.*

- (22/09/1469) Els consellers de Barcelona es queixen al capità d'Hostalric o a son lloctinent, per la captura al seu territori de tres moltons d'en Rafael Citjar. *CC. Lletres Closes VI-24 fol. 45.*
- (29/12/1469) Els consellers escriuen a en Joan Pere Sarriera, capità d'Hostalric, per queixar-se de la pressa a en Joan Mestre, mercader de bestiar, d'un porc i 6 moltons que passaven pel seu terme per causa de la guerra i per dret de castell. Els consellers li diuen que això no és lícit i que els torni i confien que aquesta actuació es deu a la ignorància del capità i els seus oficials, ara bé, si persisteix en la seva actitud hauran d'actuar de la manera acostumada, defensant amb totes les seves forces les llibertats de la ciutat. *CC. Lletres Closes VI-24 fol. 56v.*
- (15/01/1470) Els consellers envien una altra carta a en Jona Pere Sarriera, capità d'Hostalric, perquè aquest, no tan sols no ha tornat el porc i els sis moltons que havia capturat a en Joan Mestre, sinó que ha agafat els bestiar d'una altre ciutadà (Joan de la Font, sastre). A aquest últim quan el seu procurador passava li havien aturat dos moltons i ara altres quatre, tot i haver demostrat ser ciutadà de Barcelona amb proves

oculars. Els consellers exigeixen al capità el retorn dels animals capturats o es prendran les mesures acostumades. *CC. Lletres Closes VI-24 fol. 59.*

36. **Palau Sator** (05/08/1467) Els consellers es queixen al capità del castell de Palau Sator, per la captura de bestiar a en Joan i a en Rafael Citjar. *CC. Lletres Closes VI-23 fol. 163v.*

- (28/07/1468) Els consellers de Barcelona es queixen al batlle de Palau Sator, Per la captura a Joan Citjar d'un moltó en el seu terme. *CC. Lletres Closes VI-24 fol. 26v.*

- (22/09/1469) Els consellers es queixen al capità, batlle i jurats de Palau Sator, perquè volen cobrar a en Rafael Citjar passatge per passar pel seu terme o si no penyorar-li cert bestiar. La ciutat diu que els carnisers de Barcelona són immunes. *CC. Lletres Closes VI-24 fol. 44v.*

37. **Empúries - Empordà** (05/08/1467) Els consellers de Barcelona es queixen al capità del castell d'Empúries per capturar bestiar d'en Joan i d'en Rafael Citjar. *CC. Lletres Closes VI-23 fol. 163v.*

- (28/07/1468) Els consellers reclamen al Lloctinent la restitució dels moltons capturats a l'Empurdà. *CC. Lletres Closes VI-24 fol. 26v.*

- (04/09/1471) Els consellers demanen a en Joan Sarriera, batlle General de Catalunya, que protegeixi (mitjançant companyies militars) els ramats de moltons i altres vitualles que venen cap a Barcelona des d'una província que suposem per anteriors cartes que és l'Empordà. *CC. Lletres Closes VI-24 fol. 183v.*

38. **Sant Pere Pescador** (05/08/1467) Els consellers de Barcelona es queixen al capità de Sant Pere pescador, perquè els seus oficials han capturat bestiar d'en Joan i en Rafael Citjar. *CC. Lletres Closes VI-23 fol. 163v.*

39. **Solius** (05/08/1467) Els consellers de Barcelona envien una carta al capità del castell de Solius, fent-se ressó de les queixes d'en Joan i en Rafael Citjar, germans, que deien que en passar un bestiar seu pel terme del castell de Solius (Empordà) els havien empenyorat cert bestiar per dret de castillatge, quan es conegut de tothom que els ciutadans de Barcelona són lliures de pagar tot dret de passatge, castillatge... Per tant els consellers exigeixen el retorn d'aquesta penyora als dos carnisers, amenaçant al capità que si no retorna els animals penyorats s'actuarà contra els bens dels seus súbdits. *CC. Lletres Closes VI-23 fol. 163v.*

- (28/07/1468) Els consellers de Barcelona envien una carta al canonge Terrades, capità del castell de Solius, perquè ha capturat un moltó de Joan Citjar alegant dret de castillatge; a més al carnisser de Barcelona gent del terme li ha robat 5 moltons. Això no es legal atenent els privilegis de la ciutat i se li exigeix que torni els moltons capturats a en Joan Citjar o s'actuarà segons convingui. *CC. Lletres Closes VI-24 fol. 26v.*
- (28/03/1469) Els consellers de Barcelona envien una carta al capità de Solius, perquè al seu terme li han capturat a en Rafael Citjar un moltó. *CC. Lletres Closes VI-24 fol. 38.*
- (22/09/1469) Els consellers envien diverses cartes, al capità, al batlle i als jurats del castell de Solius en la Vall d'Aro, perquè han capturat certs moltons d'en Rafael Citjar. *CC. Lletres Closes VI-24 fol. 45.*
- (06/09/1471) Els consellers envien una carta a Joan Sarriera, batlle General de Catalunya; on li reclament que es retornin els bens al mercader que passava moltons pel terme del castell de Solius. *CC. Lletres Closes VI-24 fol. 184.*

40. **Llívia** (12/09/1467) Els consellers agraeixen al senyor del castell de Llivia (Damià Dezcallar) que deixi als assalariats de Joan Citjar treure moltons del seu territori per abastar la ciutat. *CC. Lletres Closes VI-23 fol. 173.*

- (01/10/1467) Damià Callamí envia una carta als consellers on els diu que ha rebut de Pere Joan de Molina assalariat d'en Citjar a Puigcerdà una carta on dels consellers li demanaven un permís perquè en Pere Joan pugui anar a buscar bestiar de llana per abastar la ciutat, ell de bona gana farà aquest permís i qualsevol altra cosa que necessiti la ciutat. *CC. Cartes Comunes Originals X-36 fol.136*

41. **Sant Pol de Mar** (21/04/1468) Els consellers es queixen a Bertran d'Armendaris, senyor de Sant Pol, perquè els oficials del senyor han penyorat alguns moltons a en Joan Citjar o alguns dels seus homes en passar pel castell de Sant Pol i altres terres del dit Bertran, al·legant dret de passatge. Els consellers es queixen perquè en Bertran d'Armendaris sap que els ciutadans de Barcelona estan exempts d'aquest dret, per tant els consellers li exigeixen el retorn de les penyores. *CC. Lletres Closes VI-24 fol. 20.*

- (08/05/1468) En Bertran d'Armendariç escriu una carta als consellers de Barcelona on s'excusa pels moltons pressos a en Citjar en concepte de castillatge a Palafolls i a Sant Pol; i diu que té dificultats per controlar els oficials que cobren el castillatge i que intentarà evitar que torni a passar. *CC. Cartes Comunes Originals X-36 fol.147.*
- 42. **Tossa de Mar** (28/03/1469) Els consellers de Barcelona es queixen al capità de Tossa o el seu Lloctinent, perquè s'han capturat tres moltons per dret de castillatge a en Rafael Citjar, carnisser, ciutadà de Barcelona. Exigeixen el retorn dels dits moltons ja que el consideren il·legal. *CC. Lletres Closes VI-24 fol. 37v.*
- 43. **La Roca del Vallès** (29/12/1469)) [porcs] Els consellers es queixen a en Martí Joan de Torrelles, senyor de la Rocha, perquè a en Joan Mestre, mercader de bèsties, ciutadà de Barcelona, li han aturat un porc en passar pel castell de la Roca, com si no fos ciutadà de Barcelona, per tant exigeixen que es retorni el porc a en Joan Mestre. *CC. Lletres Closes VI-24 fol. 56.*
- 44. **Santa Perpètua de la Mogoda** (29/12/1469 [porcs] Els consellers reclamen al procurador o capità, en representació del monestir de Montalegre a la vila de la Mogoda, per un porc pres a Joan Mestre, en el terme del monestir de Montalegre, ja que la ciutat es lliura de drets de castell i altres victigals. *CC. Lletres Closes VI-24 fol. 56v.*
- 45. **Girona** (30/03/1470) Els jurats de Girona responen a una carta dels consellers de Barcelona, rebuda el 17 de març, en la qual es consellers es queixen "*com per ministres nostres és feta certa qüestió an Johan Mestra, vostra ciutadà, lo qual a gran benefici de la cosa pública acostuma menar bestiar e aportar altres vitualles a aqueixa ciutat, demanant-li cert vectigal*" vectigal del qual els consellers de Barcelona diuen ésser francs. Els jurats de Girona han fet una investigació i han trobat que hi ha una lleuda reial dita "*passatge*" de la qual no esta exent de pagar ningú per per privilegi concedit a una ciutat. Ara bé, accepten que no saben si aquest passatge s'ha exigit a ningú de Barcelona. *CC. Cartes Comunes Originals X-37.*
- 46. **Sant Boi del Llobregat** (04/09/1470) Els consellers envien una carta a en Joan Torrelles de Sant Boi, perquè ha pres uns moltons d'en Citjar ja que diu que aquest engreixa els seus ramats a Sant Boi i després s'els porta a escorxar i tallar allà on millor li sembla, diu que s'els tornarà quan li hagin pagat el ban per les malifetes causades pels ramats d'en Citjar. *CC. Cartes Comunes Originals X-38 fol. 118.*

- (02/06/1475) Els consellers escriuen una carta a en Antoni Puig, de Sant Boi, perquè l'ha pres a en Ramon Sala, mercader de Puigcerdà, que portava bestiar per a carn a la ciutat de Barcelona, un cavall, dos ases i la roba dels pastors, com a pagament d'una multa per no haver passat per la barca de Sant Boi, ja que al·leguen que es obligatori el pas per la barca. Els consellers consideren aquest cobrament un abús, i més si es té en compte que s'ha de tractar amb especial cura a la gent que porta aliments a la ciutat. *CC. Lletres Closes VI-27 fol. 8v.*
- (02/08/1475) Els Consellers es queixen a en Joan Torrelles, cavaller a Sant Boi, perquè a Sant Boi han aturat 90 o 100 moltons d'en Joan Citjar, no se sap perquè, si es per passatge o pastura, diuen que és il·legal perquè els privilegis de la ciutat diuen que els carnisers i qualsevol ciutadà de Barcelona, són exempts de pagar; si és per altre raó, en Citjar està disposat a pagar. *CC. Lletres Closes VI-27 fol. 13.*
- (18/09/1479) Els Consellers es queixen a en Joan Torrelles, cavaller a Sant Boi, perquè s'ha aturat una sèrie de ramats dels carnisers de Barcelona (mossen Casadevall i altres) als prats de Sant Boi. *CC. Lletres Closes VI-29 fol. 138v.*
- (29/12/1479) Els Consellers envien una carta a en Joan Torrelles, cavaller a Sant Boi, on li reclamen el retorn del bestiar boví aturat a Sant Boi a en Joan Citjar per pasturar en territoris lliures segons la ciutat. *CC. Lletres Closes VI-29 fol. 182v.*

47. **Torroella de Montgrí** (11/03/1471) Els consellers envien una carta a en Gaspar Cossa, capità a la província de l'Empordà. A la carta els consellers exigeixen al capità que es torni el bestiar recuperat per les seves tropes al seu propietari, que era en Joan Citjar. Segons sembla en Joan Citjar tenia un ramat de 900 caps per la comarca de l'Empordà per avituallar la ciutat de Barcelona quan els enemics li han capturat el ramat (que de fet anaven buscant); el representant d'en Joan Citjar a la zona va oferir 50 florins al capità i els seus homes si recuperaven el bestiar, una vegada recuperat, però, el capità vol el quint i altres pagaments per la dita presa. Els consellers consideren aquestes demandes injustes i exigeixen el retorn del bestiar a en Citjar, que a canvi pagarà els 50 florins promesos. *CC. Lletres Closes VI-24 fol. 153 i 154.*

48. **Sant Feliu de Guíxols** (05/08/1471) Els consellers demanen a en Joan Sarriera, batlle General de Catalunya, que pressioni perquè li siguin retornats a un mercader de Barcelona els moltons que li havien estat pressos, quan els portava a la ciutat pel seu abastament.. *CC. Lletres Closes VI-24 fol. 179.*
- (13/08/1471) Els consellers envien una carta als jurats de la vila de Sant Feliu de Guíxols, on es queixen airadament perquè no s'han retornat uns moltons capturats i el mercader que els portava, també capturat. Els consellers reclamen la seva immediata liberació. *CC. Lletres Closes VI-24 fol. 179v.*
49. **Sitges** (21/05/1472) Els Consellers demanen al capità de Sitges, Pere Guillem Safàbrega, que ajudi al representant d'en Joan Citjar (Joan de Molina) que va al seu territori a cercar bestiar per aprovisionar la ciutat. *CC. Lletres Closes VI-25 fol. 109v.*
- (15/02/1473) Els consellers escriuen al batlle, jurats i prohoms de Sitges, per intentar recuperar una incautació de bestiar feta per l'enemic durant la guerra que pertanyia a Joan Citjar, el pagament del rescat és de 11 sous per cap. *CC. Lletres Closes VI-25 fol. 172.*
50. **Sants** (23/04/1473) Jaume Marqueth de Sants, contesta a una misiva enviada pels consellers on li demanaven explicacions de perquè retenia uns moltons d'en Citjar; aquest diu que perquè pasturen per les seves terres sense donar res a canvi i que això no ho contempen els privilegis de la ciutat. *CC. Cartes Comunes Originals X-38 fol. 189.*
51. **Barberà del Vallès** (11/08/1473) [cabrits] Els consellers envien una carta a en Pere Ramon de Vilanova, donzell, senyor del Castell de Barberà, on es queixen a aquest senyor perquè ha penyorats, per erbatges, contra tot dret, un cabrit que portava Bartomeu Pau (en societat amb Esteve Conill), qui conduia cabrits i altre bestiar a la ciutat de Barcelona. *CC. Lletres Closes VI-26 fol. 82.*
52. **Sant Martí Sarroca** (03/08/1474) Els Consellers fan saber a mossen Joan Ubach, capità del castell de Sant Martí Sarroca, que la ciutat de Barcelona té immunitat de pagar drets de pas a tota la senyoria del senyor rei, tant a Catalunya, com a Aragó i altres regnes, i que per tant és il·legal la penyora que ha fet de 4 moltons a en Joan Citjar, conegut carnisser de la ciutat de Barcelona i li demanen una ràpida devolució si no vol patir les conseqüències. *CC. Lletres Closes VI-26 fol. 158.*

- (29/08/1474) En Joan Ubach, capità del castell de Sant Martí Sarroca, contesta a la carta dels consellers i s'excusa per la pressa de quatre moltons pertanyents a en Citjar, ja que diu que no sabia res fins que no va rebre la carta dels consellers, i es disculpa, dient que no vol anar contra els privilegis de la ciutat. *CC. Cartes Comunes Originals X-39 fol. 109.*
53. **Font-rubí** (10/09/1475) Els consellers envien una carta a en Joan Cathalà, capità del castell e terme de Fontrubí, perquè ha penyorat uns moltons d'en Joan Citjar que passaven pel seu terme, fent cas omís dels privilegis de la ciutat, que coneix. Els consellers li demanen que torni les penyores si no vol que la ciutat faci passos concrets per fer justícia. *CC. Lletres Closes VI-27 fol. 17.*
- (05/05/1478) Els Consellers exigeixen a Antoni Cathalà, senyor de Fontrubí, el retorn dels bestiar d'en Lastis, carnisser de la ciutat, que han estat penyorats per cert dret, si no ho fan, la ciutat farà tot el possible per posar ordre. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 114.*
54. **Vallmoll** (21/11/1475) Els Consellers es queixen a en Montpalau, cavaller, senyor de Vallmoll, perquè havia penyorat alguns moltons, un ase i certa roba a en Gabriel Miró, de Morella, amb qui uns carnisser de Barcelona havien signat un contracte segons el qual li compraven 1100 moltons que aquest havia de portar a la ciutat. Els consellers es queixen perquè les penyores s'havien fet contra tot dret ja que els moltons eren propietat de ciutadans de Barcelona, per tant li demanen que torni les penyores fetes. *CC. Lletres Closes VI-27 fol. 23.*
55. **Castellet i la Gornal** (03/12/1475) Els Consellers es queixen als Jurats de Vilafranca del Penedès per un bestiar empenyorat al Castellet, que segons els jurats de Vilafranca ja ha estat deslliurat. *CC. Cartes Comunes Originals X-39 fol. 184.*
56. **Castellar del Vallès** (18/12/1475) Reclamació per part dels Consellers a en Guerau de Clasquerí, per aturar un moltó, per dret de vectigal d'un ramat de Joan Citjar, que passava pel terme del castell de Castellar. Els consellers diuen que es veritat que ara molts senyors estan fent penyores i ocupacions i que per això el Consell de Cent ha decidit prendre mesures, i asseguren que es prendran contra ell si no posa remei a la penyora. *CC. Lletres Closes VI-27 fol. 30.*
57. **Mataró** (26/03/1476) Els Consellers es queixen a en Joan Ferrer, cavaller o a son lloctinent e procurador o batlle en el lloc de Mataró perquè se li ha fet una penyora, d'un bou, a en Gaspar de Muntmany, mercader de Barcelona, que ha portat un folcat

de Menorca que havia desembarcat a Blanes i que venien cap a Barcelona, i en Joan Ferrer volia que pagués castillatge i altres drets dels quals està exempt. Els consellers diuen que o es tornen les dites penyores i es deixa de maltractar als ciutadans de Barcelona o ells es veuran obligats a fer el mateix amb els ciutadans de Mataró. *CC. Lletres Closes VI-27 fol. 77.*

58. **Clariana (Argençola)** (29/05/1476) Reclamacions dels Consellers a la vidua de mossen Sacirera, cavaller, perquè havia penyorat dos moltons del ramat de Joan Citjar quan passava pels termes del castell de Clariana, els consellers suposen que ho fan perquè no coneixen els privilegis de la ciutat. *CC. Lletres Closes VI-27 fol. 112.*

- (14/06/1476) La vídua de Sacirera demana als consellers de Barcelona, respecte a la captura de dos moltons d'en Joan Citjar, que s'apliquin els privilegis de la ciutat a tothom, també als senyors veïns. *CC. Cartes Comunes Originals X-40 fol. 176.*

59. **Solsona** (22/10/1476) Els Consellers es queixen perquè els Còsols de la vila de Solsona volen força a en Joan Citjar a pagar lleuda o passatge. Els consellers diuen que els carnisers i ciutadans de Barcelona no han de pagar aquests drets i que, per tant, tornin les penyores fetes al dit Citjar. Si no actuaran contra els ciutadans de Solsona. *CC. Lletres Closes VI-27 fol. 179.*

- (22/09/1477) Els Consellers exigeixen a Joan de Cardona, procurador del egregi comte de Cardona, el retorn de dos moltons penyorats a Solsona, primer per lleuda i després per passatge i que pertanyien a Joan Citjar, penyorats segons els consellers contra tot dret. Si no retornen els moltons i el que hi hagin exigit a Joan Citjar, hauran de prendre mesures. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 74.*
- (17/08/1478) Els Consellers es queixen als savis senyors, el batlle i jurats de la vila de Solsona, perquè han demanat a uns carnisers de Barcelona una assegurança de 4000 lliures i han capturat 8 moltons de dos folcs de bestiar que havien passat pels termes de la dita ciutat. Els consellers demanen que es retorni els moltons i s'anul·li l'assegurança o faran el mateix amb les seves coses i amb ciutadans de Solsona que es trobin a Barcelona. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 143v.*
- (01/09/1478) El batlle de Solsona diu que els ciutadans de Barcelona han de pagar els drets que se'ls exigeix perquè els privilegis dels vescomtes

de Cardona són anteriors als privilegis de la ciutat, i si no és així cal que la ciutat aportí la documentació justificativa. *CC. Cartes Comunes Originals X-41 fol. 127.*

- (26/09/1478) Els consellers agraeixen al noble mossen el bastard de Cardona que els hagi ajudat a treure uns bestiaris de Foix i li demanen que faci alguna cosa amb els problemes que tenen al Comtat de Cardona. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 156v.*

60. Boixadors (Sant Pere Sallavinera) (22/10/1476) Els Consellers es queixen a mossen d'Altarriba perquè els seus oficials han aturat 6 moltons a en Joan Citjar al castell de Boixadors, per dret de passatge. Donat que això va contra els privilegis de la ciutat exigeixen la seva devolució a en Joan Citjar o a un empleat seu. *CC. Lletres Closes VI-27 fol. 179v.*

- (30/12/1478) Els consellers reclamen a Gerau d'Altarriba, cavaller, senyor del Castell de Boixadors que tot i conèixer els privilegis de la ciutat de Barcelona hagi penyorat 30 moltons a carnisers de Barcelona per pagament de passatge. Accepten parlar amb el dit senyor i al seu advocat per mostrar-li el privilegis de la ciutat. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 177.*

61. Tortosa (31/03/1477) Els consellers de Barcelona demanen al noble mossen Ferran de Rebolledo, que intervingui a favor de la ciutat davant els procuradors de la ciutat de Tortosa que han retingut uns bestiaris comprats per en Citjar i altres carnisers de Barcelona per donar provehiment a la ciutat de Barcelona. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 30.*

62. Altafulla (28/04/1477) Els Consellers exigeixen a Lluís de Requesens, senyor d'Altafulla, i a qui per ell regeix el castell; el retorn d'un moltó retingut d'un ramat de carnisers barcelonins assegurats que els portaven per tallar a la ciutat. Exigeixen el seu retorn o hauran de prendre mesures per evitar que els seus drets siguin trepitjats. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 43.*

- (07/05/1477) Pere de Requesens dóna explicacions als consellers de Barcelona per l'empenyorament d'un moltó d'un ramat de Barcelona que passava pel castell camí de la ciutat. En Pere diu que no coneixia els privilegis de la ciutat en quant a passatges, herbatges... accepta tornar el moltó, esperant que quedi arreglat el contenciós. *CC. Cartes Comunes Originals X-41 fol. 30.*

63. **Tamarit de Mar** (28/04/1477) Els Consellers exigeixen a mossen Copons, capità de Tamarit o a el seu lloctinent; el retorn d'un moltó que portaven els carnisers de Barcelona a la ciutat i que ha estat retingut, ja que s'ha pres el moltó contra dret perquè els ciutadans de Barcelona són lliures de pagar tot passatge, castillatge o altre vectigal. Els consellers es sorprenen de la captura perquè el Patriarca coneix els privilegis de la ciutat, que és per qui té el castell mossen Copons. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 42v.*
64. **Lleida** (16/06/1477) Els Consellers exigeixen al molt honorable col·lector de la lleuda de la ciutat de Lleida o a son lloctinent; que deixin passar el ramat de Ramon Sala, carnisser i prohoms dels carnisers de Barcelona, que ha estat aturat perquè li volien cobrar lleuda a Lleida, quan els ramats de Barcelona són lliures de pagar lleudes, peytes i qualsevol vectigal. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 55.*
65. **Manresa** (25/10/1477) Els Consellers reclamen a en mossen Joan Aymerich, procurador del senyor rei de Castella a Manresa; per la retenció d'un ramat d'en Joan Citjar i d'en Sala i dels seus tres pastors, que venien de Foix per les amenaces fetes a un dels pastors i el robatori dels seus diners abans de posar-lo en llibertat. Demanen que s'alliberi el bestiar i els pastors i es retornin els diners. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 84v.*
- (08/11/1477) Els consellers de Manresa es queixen als consellers de Barcelona que una cosa és el privilegi d'herbatge i passatge que té la ciutat i una altre és que els ramats de Barcelona es fiquin a les pastures de Manresa, que això últim no és lícit i els carnisers barcelonins han de pagar les multes per les destrosses que fan els seus ramats. *CC. Cartes Comunes Originals X-41 fol. 74.*
 - (28/01/1484) Els consellers de Barcelona reclamen als consellers de Manresa que el funcionari que recapta la lleuda en el terme de Manresa, li ha cobrat a en Gabriel Turell, ciutadà de Barcelona que menava bestiar per aquest terme, i li ha fet una penyora i li han demanat fermaça. La ciutat demana que li sigui tornada la penyora i anulada la fermaça. *CC. Cartes Comunes Originals X-41 fol. 258*
 - (05/02/1484) Els Consellers de Barcelona reclamen als consellers de Manresa la penyora feta pel Mostassaf de Manresa a en Simon Lastis, carnisser i ciutadà de Barcelona, d'un moltó d'un ramat que portava a la

ciutat de Barcelona, penyora segons ells feta contra tot dret. *CC. Lletres Closes VI-31 fol. 107v.*

- (17/12/1488) Els consellers escriuen a en Joan Puig, mostassaf de la ciutat de Manresa, queixant-se per cert bestiar que portaven a la ciutat la companyia de carnisers ciutadans de Barcelona als quals s'els ha cobrat 3 sous de ban, contra tot dret i tota justícia. *CC. Lletres Closes VI-33 fol. 97v.*
- (17/12/1488) Els Consellers escriuen a en Felip del Bosch, senyor de la lleuda, perquè ha fet pagar 3 sous per dret de lleuda a la companyia de carnisers de Barcelona, contra tot dret. *CC. Lletres Closes VI-33 fol. 97.*
- (17/12/1488) Els Consellers es queixen i reclamen a Bernat Eymerich, cambrer de l'església de la ciutat de Manresa; per un moltó pres al terme de Sant Jaume, a les terres de la cambreria, per dret de passatge o herbatge. Moltó pres a la companyia de carnisers de Barcelona. Reclamen devolució del moltó perquè s'ha retingut contra tot dret. *CC. Lletres Closes VI-33 fol. 97.*
- (17/12/1488) Els consellers es queixen a mossen Bernat de Cellent, cavaller, veguer de la ciutat de Manresa, per la captura d'un moltó al castell de Callús a una companyia de carnisers de Barcelona que portava el seu ramat per provisió de la ciutat. *CC. Lletres Closes VI-33 fol. 96v.*

66. **Foix** (25/10/1477) Els Consellers reclamen a en mossen Joan Aymerich, procurador del senyor rei de Castella a Manresa; per la retenció d'un ramat d'en Joan Citjar i d'en Sala i dels seus tres pastors, que venien de Foix, per les amenaces fetes a un dels pastors i el robatori dels seus diners abans de posar-lo en llibertat. Demanen alliberin el bestiar i els pastors i es retornin els diners. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 84v.*

- (26/09/1478) Els Consellers agraeixen al bastard de Cardona que els hagi ajudat a treure uns bestiar de Foix i li demanen que faci alguna cosa amb els problemes que tenen a Cardona. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 156v.*

67. **Santa Coloma de Queralt** (15/04/1473) Els consellers escriuen a en Dalmau de Queralt, senyor de Santa Coloma de Queralt, perquè ha aturat uns moltons de Joan Citjar indegudament. *CC. Lletres Closes VI-26 fol. 3v.*

- (25/04/1473) Dalmau de Queralt, senyor de Santa Coloma de Queralt, en resposta a la demanda feta per la ciutat de Barcelona per haver empenyorat uns moltons de Rafael Citjar, diu que aquests moltons no van pels camins sinó molt desordenadament per les seves terres i no paguen res, considera que en aquest cas no estan compressos els privilegis de Barcelona sobre pastures. *CC. Cartes Comunes Originals X-38 fol. 191.*
- (07/05/1478) Els consellers es queixen al noble baró mossen Dalmau de Queralt, senyor de Santa Coloma de Queralt, perquè està cobrant passatge als carnisers, tot i conèixer els privilegis de la ciutat i, li diuen que si bé durant la guerra això era habitual, ara no ho consentiran. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 115.*
- (15/05/1478) Dalmau de Queralt, baró de Santa Coloma de Queralt, escriu una carta als consellers on els diuen que ell no vol anar contra els privilegis de Barcelona, però que en aquests privilegis s'entèn que els ramats han d'anar pels camins públics i no fer tales per allà on voldran. *CC. Cartes Comunes Originals X-41 fol. 99.*
- (06/04/1486) Els Consellers reclamen a en Dalmau de Queralt, baró de Santa Coloma de Queralt, dos moltons pressos per passatge d'un ramat de en Jerònim Albanell, jurista, Joan Citjar i Simon Lastis, carnisers. Ja que són francs de tot passatge i vectigal. *CC. Lletres Closes VI-32 fol. 128.*
- (30/05/1487) Els consellers de Barcelona reclamen a en Dalmau de Queralt, senyor de la baronia de Santa Coloma de Queralt, un moltó apressat, d'un ramat d'en Bernat Turell, cavaller, i de mossen Pere Ferrer, cavaller, ciutadans de Barcelona. *CC. Lletres Closes VI-33 fol. 11v.*
- (19/05/1496) Els Consellers reclamen a en Dalmau de Queralt perquè s'han aturat 8 moltons a en Berenguer de Muntmany i a altres per un dret de tala, ja jutjat, i per dret de castillatge, el qual no poden cobrar als carnisers de Barcelona, perquè tenen guiatge i privilegis reials. *CC. Lletres Closes VI-35 fol. 124v.*
- (19/05/1496) Els Consellers reclamen a en Dalmau de Queralt dos moltons presos d'un ramat que venia a Barcelona per aprovisionar la ciutat i que pertanyia en Berenguer de Muntmany, ciutadà i de Joan

Bastida. La presa s'havia fet per dret de lleuda, passatge o castillatge, el qual estan exempts de pagar els ciutadans de Barcelona. *CC. Lletres Closes VI-35 fol. 123v.*

68. **Sant Cugat del Vallès** (09/06/1478) [ovelles] Els Consellers escriuen a en Pere Ramis, paborde major del monestir de Sant Cugat del Vallès, queixant-se perquè si en un principi havia acceptat tornar unes ovelles penyorades als carnisser de Barcelona, ara no les vol tornar. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 118.*
69. **Tírvia** (29/10/1478) Els Consellers demanen al noble mossen el bastard de Cardona, que deixi sortir més bestiar de les seves terres cap a Barcelona a més dels 2000 caps que ja ha deixat venir. I que digui alguna cosa sobre les demandes de Solsona. *CC. Lletres Closes VI-28 fol. 159v.*
70. **Castellfollit de la Roca** (30/12/1479) Els Consellers exigeixen a la molt noble la senyora de Castellfollit, el retorn de 3 pacífics cobrats a en Sala, carnisser de Barcelona, quan passava sobre una mula amb els seus ramats pel seu terme. *CC. Lletres Closes VI-29 fol. 183v.*
71. **Gelida** (24/10/1483) [porcs] Els Consellers reclamen a na Violant, senyora del castell de Gelida, el penyorament d'un porc d'una porcada de Miquel Riera, carnisser de Barcelona, que passava pel seu terme i que li havia estat pres per castillatge contra tot dret. Per tant reclamen a la senyora de Gelida que torni el porc penyorat o un altre. *CC. Lletres Closes VI-31 fol. 44.*
72. **Caldes de Montbui** (01/04/1484) Els Consellers reclamen al batlle i jurats de la vila de Caldes de Montbuy, el retorn dels bestiar retenguts a en Ramon Sala, carnisser i ciutadà de Barcelona, que portava els ramats a Barcelona. *CC. Lletres Closes VI-31 fol. 127.*
73. **Veciana** (Castell de Montfalcó el Gros) (13/01/1485) Els consellers de Barcelona reclamen al conestable d'Aragó i al magnífich capità i batlle del castell de Montfalchó, l'alliberament del bestiar (300 moltons) que en Pere Lastis, carnisser, ciutadà de Barcelona, portava a aquesta ciutat. Li han penyorat el bestiar per un deute que té el seu pare. Diuen que no poden parar els animals per cap raó tampoc per deutes, a més els moltons han estat comprats amb diners d'en Pere Lastis, no del seu pare, tot i això si hi ha un problema de deutes s'ha de solucionar a Barcelona, segons ho estableixen els privilegis de la ciutat. *CC. Lletres Closes VI-31 fol. 193v.*
 - (Segur) (06/04/1486) Els Consellers reclamen a mossen Joan de Calders, senyor del castell de Sant Martí de Segur, 2 moltons pressos per passatge

d'un ramat de en Jerònim Albanell, jurista, Joan Citjar i Simon Lastis, carnisser. Ja que són francs de tot passatge i vectigal. *CC. Lletres Closes VI-32 fol. 129.*

74. **Martorell** (16/01/1485) Els Consellers escriuen a l'honorable batlle de la vila de Martorell, per haver aturat, per instància de Vilamajor, un ramat d'en Jaume Lastis que venia cap a Barcelona per deutes contrets per en Jaume amb en Vilamajor. Per privilegis de la ciutat el cas s'ha de dilucidar a Barcelona i no fora de la ciutat. També envien la carta a donya Elfa de Requesens, dona del governador de Catalunya, senyora de la vila. Tot i així donya Elfa es resisteix i li han d'enviar una altra carta 18/01/1585. *CC. Lletres Closes VI-31 fol. 198v.*
75. **Savallà del Comtat** (06/04/1486) Els Consellers reclamen a en mossen Benet Garau de Boxadors, senyor del castell de Savallà, dos moltons pressos per passatge d'un ramat d'en Jerònim Albanell, jurista, Joan Citjar i Simon Lastis, carnisser. Ja que són francs de tot passatge i vectigal. *CC. Lletres Closes VI-32 fol. 129.*
76. **Organyà** (12/11/1491) Els Consellers reclamen al veguer del vescomdat de Castellbó, la penyora de 52 moltons feta per part de Lluís Soldevila, capità, Bartomeu Soldevila, batlle i en Antoni Caminal, a dos pastors de Joan Berenguer Aguilar, ciutadà, i Joan Citjar, carnisser de Barcelona, els quals portaven dos ramats per provisió de la ciutat de Barcelona. Els consellers com a represalia per la captura havien detingut un habitant de Castellbó de visita a Barcelona, en veure que era un cònsol de la vila, representant de la Princesa de Navarra, l'han deslliurat. Han rebut la seva promessa de retornar els moltons i de donar una indemnització pels danys, però amenacen amb detenir altres habitants de Castellbó si no es tornen els moltons i es repara el dany fet als propietaris dels ramats. *CC. Lletres Closes VI-34 fol. 68v.*
77. **Calaf** (30/07/1493) Els consellers envien una carta al batlle de Calaf per queixar-se per la captura d'uns bestiar comprats a la fira de Calaf a en Pere Soler, carnisser de la ciutat de Barcelona, al mateix Calaf. Els consellers reclamen el seu retorn immediat. *CC. Lletres Closes VI-34 fol. 134.*
78. **Vic** (29/11/1494) [bous] Els Consellers demanen als consellers de la ciutat de Vic el retorn d'un bou penyorat per lleuda i passatge a un pastor d'en Antoni Casadevall, carnisser, ciutadà de Barcelona. *CC. Lletres Closes VI-35 fol. 8.*
79. **Cervera** (28/07/1495) Els Consellers reclamen als pahers de la vila de Cervera la restitució econòmica d'un moltó degollat i 30 sous i 6 diners pagats per recuperar 300 moltons capturats, juntament amb danys i despeses, que pertanyien Berenguer

Muntmany, ciutadà de Barcelona, el qual els havia comprat a través d'en Pere Soler, carnisser, a la mateixa Cervera. *CC. Lletres Closes VI-35 fol. 59.*

80. **Miralcamp** (19/05/1496) Els Consellers reclamen als savis senyors els procuradors o batlle de la vila de Miralcamp, cert bestiar pres d'un ramat d'en Berenguer de Muntmany, ciutadà i de Joan Bastida, que venia a Barcelona per aprovisionar la ciutat. També es reclama que havien arrestat al pastor que conduïa el ramat i encara s'havia empenyorat les cavalcadures. La presa s'havia fet per dret de lleuda, passatge o castillatge, quan sabien que això va contra la llei si els ramats pertanyien a ciutadans de Barcelona *CC. Lletres Closes VI-35 fol. 124.*

Preu del moltó durant el segle XIV i XV

Preu moltó s. XIV


taula preus				
font	data real	preu	ajuda	preu final
CC. Llibre del Consell vol. I -1 fol. 24	14/04/1302	8	0	8
CC. Llibre del Consell vol. I -1 fol. 78.	04/01/1303	8	0	8
CC. Llibre del Consell vol. I -1 fol. 94v.	01/04/1303	8	0	8
CC. Llibre del Consell vol. I -2 fol. 6.	08/12/1310	8	0	8
CC. Llibre del Consell vol. I -2 fol. 33.	15/12/1312	8	0	8
CC. Llibre del Consell vol. I -3 fol. 5v.	01/12/1314	8	0	8
CC. Llibre del Consell vol. I -4 fol. 8.	29/12/1316	9	0	9
CC. Llibre del Consell vol. I -4 fol. 15v.	18/02/1317	9	0	9
CC. Llibre del Consell vol. I -4 fol. 21v.	02/08/1317	8	0	8
CC. Llibre del Consell vol. I -5 fol. 6.	01/01/1318	9	0	9
CC. Llibre del Consell vol. VI fol.16v.	19/08/1320	8	0	8
CC. Llibre del Consell vol. VII fol.9.	01/01/1321	9	0	9
CC. Llibre del Consell vol. VII fol.27.	31/03/1321	9	1	10
CC. Llibre del Consell vol. VII fol.33v.	25/05/1322	8	1	9
CC. Llibre del Consell vol. VIII fol.12.	01/01/1324	8	1	9
CC. Llibre del Consell vol. VIII fol.34v.	30/09/1324	8	0	8
CC. Llibre del Consell vol. IX fol.9.	01/12/1325	8	0	8
CC. Llibre del Consell vol. IX fol.31	15/03/1326	8	1	9
CC. Llibre del Consell vol.X fol.10v.	01/12/1326	8	1	9
CC. Llibre del Consell, XIV, 13/16	01/01/1338	8	1	9
CC. Llibre del Consell,XV, 15	01/01/1341	9	1	10
CC. Llibre del Consell, XVI, 14	01/01/1343	8	1	9
CC. Llibre del Consell, XVII, 23 /27	01/01/1346	8	1	9
AHCB CC.. Manual XIII-8 fol. 16v	23/03/1348	8	1	9
AHCB CC. Manual XIII-8 fol. 16v	01/07/1348	7	1	8
AHCB CC. Manual XIII-8 fol. 33	23/03/1349	8	1	9
CC. Ord. Esp. V-1, 6/10	27/03/1350	8	1	9
CC. Ord. Esp. V-1, 26/32	12/06/1352	9	1	10
CC. Ord. Esp. V-1, 36/42	15/12/1352	9	1	10
CC. Ord. Esp. V-1, 53v/59	13/12/1353	9	2	11
CC. Ord. Esp.V-1, 75/82	14/12/1354	9	2	11
CC. Ord. Esp. V-1, 96/100bis	14/12/1355	9	2	11
CC. Ord. Esp. V-2, 38/44	05/06/1369	12	3	15
CC. Ord. Esp. V-2, 59v/62v	16/01/1371	12	3	15
CC. Ord. Esp. V-2, 72	11/08/1371	13	3	16
CC. Ord. Esp. V-2, 82v/86	31/12/1371	13	3	16
CC. Ord. Esp. V-2, 82v/86	01/03/1372	12	3	15
CC. Ord. Esp. V-4, 4v/12v	30/12/1372	15	3	18
CC. Ord. Esp. V-4, 31-38	04/01/1374	15	3	18
CC. Ord. Esp V-4, 55-63v	31/01/1375	13	3	16
CC. Ord. Esp. V-4, 105-112v	22/12/1377	14	3	17

taula preus				
font	data real	preu	ajuda	preu final
CC. Ord. Esp. V-7, 2-8	01/01/1380	14	3	17
CC. Ord. Esp. V-8 4-4v	06/02/1387	15	3	18
CC. Llibre del Consell vol. XXV fol. 48.	01/01/1391	13	3	16
CC. Llibre del Consell vol. XXV fol. 48.	05/09/1391	13	1	14
CC.. Llibre del Consell vol. XXV fol. 74v.	03/01/1392	14	1	15
AHCB CC. Registre d'Ordinacions IV-5 fol. 3	17/12/1393	13	3	16
CC. Llibre del Consell vol. XXVIII fol. 7v.	01/01/1400	11	4	15
CC. Llibre del Consell vol. XXVIII fol. 7v.	21/01/1400	12	4	16
CC. Llibre del Consell vol. XXVIII fol. 108v.	22/06/1409	11	3	14
CC. Registre de Deliberacions II-1 f. 7v.	01/01/1433	11	4	15
CC. Registre de Deliberacions II-1 f. 7v.	19/03/1433	11	3	14
CC. Registre de Deliberacions II-1 f. 54.	04/03/1434	11	3	14
CC. Registre de Deliberacions II-1 f. 88.	28/03/1435	12	3	15
CC. Registre de Deliberacions II-1 f. 88.	01/09/1435	13	3	16
CC. Registre de Deliberacions II-2 f. 14.	28/01/1438	12	3	15
CC. Registre de Deliberacions II-2 f. 22.	21/04/1438	13	3	16
CC. Registre de Deliberacions II-2 f. 22.	24/06/1438	12	3	15
CC. Registre de Deliberacions II-2 f. 22.	23/11/1438	13	3	16
Administració municipal de la carn XXXV-1	24/06/1439	12	3	15
Administració municipal de la carn XXXV-1	01/01/1440	13	3	16
AHCB CC. Manual XIII-17 fol.4v	22/06/1442	11	3	14
AHCB CC. Manual XIII-17 fol. 35	22/06/1443	12	3	15
AHCB CC. Manual XIII-18 fol. 50	20/06/1448	11	3	14
AHCB CC. Manual XIII-18 fol. 50	25/12/1448	12	3	15
AHCB CC. Manual XIII-18 fol. 82	23/06/1449	11	3	14
AHCB CC. Manual XIII-18 fol. 115	19/07/1450	11	3	14
AHCB CC. Manual XIII-19 fol. 90	20/03/1455	11	3	14
CC. Registre de Deliberacions II-9 f. 198v.	29/10/1455	12	3	15
CC. Manual XIII-19 fol. 123v	01/03/1456	12	3	15
CC. Registre de deliberacions, II- 11 fol. 63.	24/04/1457	12	3	15
CC. Registre de deliberacions, II- 12 fol. 107.	08/03/1459	12	3	15
CC. Registre de deliberacions, II- 15 fol. 36v.	12/10/1462	13	3	16
CC. Registre de deliberacions, II- 20 fol. 132.	12/09/1471	14	3	17
CC. Registre de deliberacions, II- 21 fol. 36v.	28/03/1472	17	3	20
CC. Manual XIII-21. fol. 1v.	20/06/1475	13	4	17
CC. Manual XIII-21. fol. 1v.	01/01/1476	14	4	18
CC. Registre de deliberacions, II- 23 fol. 32.	20/04/1476	13	4	17
CC. Manual XIII-21. fol. 27v.	30/09/1476	13	4	17
CC. Manual XIII-21. fol. 27v.	01/11/1476	14	4	18
C. Registre de deliberacions, II- 23 fol. 114.	05/05/1477	13	4	17
C. Registre de deliberacions, II- 23 fol. 114.	01/11/1477	14	4	18
CC. Manual XIII-21. fol. 96v.	16/03/1480	13	4	17
CC. Manual XIII-21. fol. 96v.	25/12/1480	14	4	18
CC. Manual XIII-21. fol. 113v.	29/03/1481	13	4	17
CC. Manual XIII-21. fol. 136v.	27/04/1482	12	4	16
CC. Manual XIII-21. fol. 145v.	17/02/1483	12	4	16


taula preus

font	data real	preu	ajuda	preu final
CC. Manual XIII-22. fol. 20.	03/04/1484	12	3	15
CC. Registre de deliberacions, II- 27 fol. 67v.	08/07/1484	13	3	16
CC. Registre de deliberacions, II- 27 fol. 92.	22/10/1484	12	3	15
CC. Manual XIII-22. fol. 43.	19/03/1485	13	4	17
CC. Manual XIII-22. fol. 61v.	23/01/1486	12	4	16
CC. Manual XIII-22. fol. 86v.	23/03/1487	12	4	16
CC. Manual XIII-22. fol. 106.	18/03/1488	12	4	16
CC. Manual XIII-22. fol. 122.	30/03/1489	12	4	16
CC. Manual XIII-23. fol. 6.	20/03/1490	12	3	15
CC. Manual XIII-23. fol. 32v.	19/03/1491	12	3	15
CC. Manual XIII-23. fol. 59.	23/03/1492	11	3	14
CC. Manual XIII-23. fol. 59.	29/09/1492	12	3	15
CC. Manual XIII-23. fol. 80v.	12/03/1493	12	3	15
CC. Manual XIII-23. fol. 93.	11/03/1494	12	3	15
CC. Manual XIII-23 fol. 102v.	14/04/1495	12	3	15
CC. Registre de deliberacions, II- 34 fol. 26v.	29/03/1498	12	3	15
CC. Registre de deliberacions, II- 34 fol. 26v.	01/12/1498	13	3	16
CC. Registre de deliberacions, II- 34 fol. 122.	26/02/1499	12	3	15
CC. Registre de deliberacions, II- 34 fol. 122.	01/12/1499	13	3	16

Preu moltó s. XIV



Preu moltó s. XV




Preu d'Altres carns durant el segle XIV

Preu del porc.

Preu del porc s. XIV				
font	data	preu	ajuda	preu final
CC Llibre del Consell vol. I fol. 5	08/12/1301	8	0	8
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 24	14/04/1302	8	0	8
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 78.	04/01/1303	8	0	8
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 94v.	01/04/1303	8	0	8
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 6.	08/12/1310	8	0	8
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 33.	15/12/1312	8	0	8
CC Llibre del Consell vol. I -3 fol. 5v.	01/12/1314	8	0	8
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 8.	29/12/1316	9	0	9
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 15v.	18/02/1317	9	0	9
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 21v.	02/08/1317	8	0	8
CC Llibre del Consell vol. I -5 fol. 6.	01/01/1318	8	0	8
CC Llibre del Consell vol. VI fol.12.	26/01/1320	8	0	8
CC Llibre del Consell vol. VI fol.16v.	19/08/1320	7	0	7
CC Llibre del Consell vol. VII fol.9.	01/01/1321	8	0	8
CC Llibre del Consell vol. VII fol.27.	31/03/1321	8	1	9
CC Llibre del Consell vol. VII fol.33v.	25/05/1322	7	1	8
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.12.	01/01/1324	7	1	8
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.34v.	30/09/1324	7	0	7
CC Llibre del Consell vol. IX fol.9.	01/12/1325	7	0	7
CC Llibre del Consell vol. IX fol.31	15/03/1326	7	1	8
CC Llibre del Consell vol.X fol.10v.	01/12/1326	7	1	8
CC Llibre del Consell, XIV, 13/16	01/01/1338	7	1	8
CC Llibre del Consell,XV, 15	01/01/1341	8	1	9
CC Llibre del Consell, XVI, 14	01/01/1343	7	1	8
CC Llibre del Consell, XVII, 23 /27	01/01/1346	7	1	8
CC Ord. Esp. V-1, 6/10	27/03/1350	7	1	8
CC Ord. Esp. V-1, 26/32	12/06/1352	8	1	9
CC Ord. Esp. V-1, 36/42	15/12/1352	8	1	9
CC Ord. Esp. V-1, 53v/59	13/12/1353	8	2	10
CC Ord. Esp.V-1, 75/82	14/12/1354	8	2	10
CC Ord. Esp. V-1, 96/100bis	14/12/1355	8	2	10
CC Ord. Esp. V-2, 38/44	05/06/1369	9	3	12
CC Ord. Esp. V-2, 59v/62v	16/01/1371	9	3	12
CC Ord. Esp. V-2, 82v/86	31/12/1371	9	3	12
CC Ord. Esp. V-4, 4v/12v	30/12/1372	10	3	13
CC Ord. Esp. V-4, 31-38	04/01/1374	10	3	13
CC Ord. Esp V-4, 55-63v	31/01/1375	10	3	13
CC Ord. Esp. V-8 4-4v	06/02/1387	9	3	12
AHCB CC. Registre d'Ordinacions IV-5 fol. 3	17/12/1393	9	3	12


Preu porc



Preu bou i vaca

Preu bou i vaca s. XIV				
font	data	preu	ajuda	preu final
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 5v	08/12/1301	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 24v	14/04/1302	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 78.	04/01/1303	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 94v.	01/04/1303	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 6.	08/12/1310	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 33.	15/12/1312	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. I -3 fol. 5v.	01/12/1314	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 8.	29/12/1316	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 15v.	18/02/1317	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 21v.	02/08/1317	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. I -5 fol. 6.	01/01/1318	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. VI fol.12.	26/01/1320	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. VI fol.16v.	19/08/1320	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. VII fol.9.	01/01/1321	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. VII fol.27.	31/03/1321	5	1	6
CC Llibre del Consell vol. VII fol.33v.	25/05/1322	4	1	5
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.12.	01/01/1324	5	1	6
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.34v.	30/09/1324	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. IX fol.9.	01/12/1325	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. IX fol.31	15/03/1326	5	1	6
CC Llibre del Consell vol.X fol.10v.	01/12/1326	5	1	6
CC Llibre del Consell, XIV, 13/16	01/01/1338	4	1	5
CC Llibre del Consell,XV, 15	01/01/1341	5	1	6
CC Llibre del Consell, XVI, 14	01/01/1343	5	1	6
CC Llibre del Consell, XVII, 23 /27	01/01/1346	5	1	6
CC Ord. Esp. V-1, 6/10	27/03/1350	4	1	5
CC Ord. Esp. V-1, 26/32	12/06/1352	5	1	6
CC Ord. Esp. V-1, 36/42	15/12/1352	5	1	6
CC Ord. Esp. V-1, 53v/59	13/12/1353	6	2	8
CC Ord. Esp.V-1, 75/82	14/12/1354	5	2	7
CC Ord. Esp. V-1, 96/100bis	14/12/1355	5	2	7
CC Ord. Esp. V-2, 38/44	05/06/1369	7	3	10
CC Ord. Esp. V-2, 59v/62v	16/01/1371	7	3	10
CC Ord. Esp. V-2, 82v/86	31/12/1371	7	3	10
CC Ord. Esp. V-4, 4v/12v	30/12/1372	7	3	10
CC Ord. Esp. V-4, 31-38	04/01/1374	7	3	10
CC Ord. Esp V-4, 55-63v	31/01/1375	7	3	10
CC Ord. Esp. V-4, 105-112v	22/12/1377	8	3	11
CC Ord. Esp. V-7, 2-8	01/01/1380	8	3	11
CC Ord. Esp. V-8 4-4v	06/02/1387	8	3	11
AHCB CC. Registre d'Ordinacions IV-5 fol. 3	17/12/1393	8	3	11


Preu bou i vaca



Preu vedell

Preu vedell s. XIV				
font	data	preu	ajuda	preu final
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 5v	08/12/1301	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 24v	14/04/1302	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 78.	04/01/1303	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 94v.	01/04/1303	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 6.	08/12/1310	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 33.	15/12/1312	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. I -3 fol. 5v.	01/12/1314	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 8.	29/12/1316	7	0	7
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 15v.	18/02/1317	7	0	7
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 21v.	02/08/1317	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. I -5 fol. 6.	01/01/1318	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. VI fol.12.	26/01/1320	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. VI fol.16v.	19/08/1320	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. VII fol.9.	01/01/1321	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. VII fol.27.	31/03/1321	6	1	7
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.12.	01/01/1324	6	1	7
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.34v.	30/09/1324	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. IX fol.9.	01/12/1325	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. IX fol.31	15/03/1326	6	1	7
CC Llibre del Consell vol.X fol.10v.	01/12/1326	6	1	7
CC Llibre del Consell, XIV, 13/16	01/01/1338	7	1	8
CC Llibre del Consell,XV, 15	01/01/1341	8	1	9
CC Llibre del Consell, XVI, 14	01/01/1343	8	1	9
CC Llibre del Consell, XVII, 23 /27	01/01/1346	8	1	9
CC Ord. Esp. V-1, 6/10	27/03/1350	7	1	8
CC Ord. Esp. V-1, 26/32	12/06/1352	8	1	9
CC Ord. Esp. V-1, 36/42	15/12/1352	8	1	9
CC Ord. Esp. V-1, 53v/59	13/12/1353	8	2	10
CC Ord. Esp.V-1, 75/82	14/12/1354	8	2	10
CC Ord. Esp. V-1, 96/100bis	14/12/1355	8	2	10
CC Ord. Esp. V-2, 38/44	05/06/1369	0	0	-
CC Ord. Esp. V-2, 59v/62v	16/01/1371	0	0	-
CC Ord. Esp. V-2, 82v/86	31/12/1371	0	0	-
CC Ord. Esp. V-4, 4v/12v	30/12/1372	0	0	-
CC Ord. Esp V-4, 31-38	04/01/1374	0	0	-
CC Ord. Esp V-4, 55-63v	31/01/1375	0	0	-
CC Ord. Esp. V-4, 105-112v	22/12/1377	0	0	-
CC Ord. Esp. V-7, 2-8	01/01/1380	15	3	18
CC Ord. Esp. V-8 4-4v	06/02/1387	15	3	18


Preu vedell



Preu boc castrat

Preu boc castrat s. XIV				
font	data	preu	ajuda	preu final
CC Llibre del Consell vol. I fol. 5v	08/12/1301	5,5	0	5,5
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 24	14/04/1302	5,5	0	5,5
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 78.	04/01/1303	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 94v.	01/04/1303	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 6.	08/12/1310	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 33.	15/12/1312	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. I -3 fol. 5v.	01/12/1314	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 8.	29/12/1316	7	0	7
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 15v.	18/02/1317	7	0	7
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 21v.	02/08/1317	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. I -5 fol. 6.	01/01/1318	7	0	7
CC Llibre del Consell vol. VI fol.12.	26/01/1320	7	0	7
CC Llibre del Consell vol. VI fol.16v.	19/08/1320	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. VII fol.9.	01/01/1321	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. VII fol.27.	31/03/1321	7	1	8
CC Llibre del Consell vol. VII fol.33v.	25/05/1322	6	1	7
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.12.	01/01/1324	6	1	7
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.34v.	30/09/1324	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. IX fol.9.	01/12/1325	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. IX fol.31	15/03/1326	6	1	7
CC Llibre del Consell vol.X fol.10v.	01/12/1326	6	1	7
CC Llibre del Consell, XIV, 13/16	01/01/1338	6	1	7
CC Llibre del Consell,XV, 16	01/01/1341	7	1	8
CC Llibre del Consell, XVI, 14	01/01/1343	7	1	8
CC Llibre del Consell, XVII, 23/27	01/01/1346	7	1	8
CC Ord. Esp. V-1, 6/10	27/03/1350	5	1	6
CC Ord. Esp. V-1, 26/32	12/06/1352	6	1	7
CC Ord. Esp. V-1, 36/42	15/12/1352	6	1	7
CC Ord. Esp. V-1, 53v/59	13/12/1353	6	2	8
CC Ord. Esp.V-1, 75/82	14/12/1354	7	2	9
CC Ord. Esp. V-1, 96/100bis	14/12/1355	7	2	9
CC Ord. Esp. V-2, 38/44	05/06/1369	9	3	12
CC Ord. Esp. V-2, 59v/62v	16/01/1371	9	3	12
CC Ord. Esp. V-2, 82v/86	31/12/1371	9	3	12
CC Ord. Esp. V-4, 4v/12v	30/12/1372	9	3	12
CC Ord. Esp. V-4, 31-38	04/01/1374	9	3	12
CC Ord. Esp V-4, 55-63v	31/01/1375	9	3	12
CC Ord. Esp. V-4, 105-112v	22/12/1377	10	3	13
CC Ord. Esp. V-7, 2-8	01/01/1380	11	3	14
CC Ord. Esp. V-8 4-4v	06/02/1387	9	3	12
AHCB CC. Registre d'Ordinacions IV-5 fol. 3	17/12/1393	9	3	12


Preu boc castrat



Preu ovella

Preu ovella				
font	data	preu	ajuda	preu final
CC Llibre del Consell vol. I fol. 5v	08/12/1301	4,5	0	4,5
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 24	14/04/1302	4,5	0	4,5
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 78.	04/01/1303	4		4
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 94v.	01/04/1303	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 6.	08/12/1310	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 33.	15/12/1312	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. I -3 fol. 5v.	01/12/1314	4	0	4
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 8.	29/12/1316	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 15v.	18/02/1317	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 21v.	02/08/1317	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. I -5 fol. 6.	01/01/1318	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. VI fol.12.	26/01/1320	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. VI fol.16v.	19/08/1320	4	0	4
CC Llibre del Consell vol. VII fol.9.	01/01/1321	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. VII fol.27.	31/03/1321	5	1	6
CC Llibre del Consell vol. VII fol.33v.	25/05/1322	4	1	5
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.12.	01/01/1324	4	1	5
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.34v.	30/09/1324	4	0	4
CC Llibre del Consell vol. IX fol.9.	01/12/1325	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. IX fol.31	15/03/1326	5	1	6
CC Llibre del Consell vol.X fol.10v.	01/12/1326	5	1	6
CC Llibre del Consell, XIII, 16/19	01/01/1334	5	1	6
CC Llibre del Consell, XIV, 13/16	01/01/1338	3	1	4
CC Llibre del Consell,XV, 16	01/01/1341	5	1	6
CC Llibre del Consell, XVI, 14	01/01/1343	5	1	6
CC Llibre del Consell, XVII, 23 /27	01/01/1346	5	1	6
CC Ord. Esp. V-1, 6/10	27/03/1350	3	1	4
CC Ord. Esp. V-1, 26/32	12/06/1352	4	1	5
CC Ord. Esp. V-1, 36/42	15/12/1352	4	1	5
CC Ord. Esp. V-1, 53v/59	13/12/1353	4	2	6
CC Ord. Esp.V-1, 75/82	14/12/1354	5	2	7
CC Ord. Esp. V-1, 96/100bis	14/12/1355	5	2	7
CC Ord. Esp. V-2, 38/44	05/06/1369	4	3	7
CC Ord. Esp. V-2, 59v/62v	16/01/1371	7	3	10
CC Ord. Esp. V-2, 82v/86	31/12/1371	7	3	10
CC Ord. Esp. V-4, 4v/12v	30/12/1372	7	3	10
CC Ord. Esp V-4, 31-38	04/01/1374	7	3	10
CC Ord. Esp V-4, 55-63v	31/01/1375	6	3	9
CC Ord. Esp. V-4, 105-112v	22/12/1377	6	3	9
CC Ord. Esp. V-7, 2-8	01/01/1380	7	3	10
CC Ord. Esp. V-8 4-4v	06/02/1387	7	3	10
AHCB CC. Registre d'Ordinacions IV-5 fol. 3	17/12/1393	7	3	10


Preu ovella



Preu cabra

Preu cabra				
font	data	preu	ajuda	preu final
CC Llibre del Consell vol. I fol. 5v	08/12/1301	4,5	0	4,5
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 24	14/04/1302	4,5	0	4,5
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 78.	04/01/1303	4	0	4
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 94v.	01/04/1303	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 6.	08/12/1310	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 33.	15/12/1312	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. I -3 fol. 5v.	01/12/1314	4	0	4
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 8.	29/12/1316	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 15v.	18/02/1317	6	0	6
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 21v.	02/08/1317	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. I -5 fol. 6.	01/01/1318	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. VI fol.12.	26/01/1320	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. VI fol.16v.	19/08/1320	4	0	4
CC Llibre del Consell vol. VII fol.9.	01/01/1321	5	0	5
CC Llibre del Consell vol. VII fol.27.	31/03/1321	5	1	6
CC Llibre del Consell vol. VII fol.33v.	25/05/1322	4	1	5
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.12.	01/01/1324	4	1	5
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.34v.	30/09/1324	4	0	4
CC Llibre del Consell vol. IX fol.9.	01/12/1325	4	0	4
CC Llibre del Consell vol. IX fol.31	15/03/1326	5	1	6
CC Llibre del Consell vol.X fol.10v.	01/12/1326	4	1	5
CC Llibre del Consell, XIII p. 16/19	01/01/1334	4	1	5
CC Llibre del Consell, XIV, 13/16	01/01/1338	3	1	4
CC Llibre del Consell,XV, 16	01/01/1341	4	1	5
CC Ord. Esp. V-1, 6/10	27/03/1350	3	1	4
CC Ord. Esp. V-1, 26/32	12/06/1352	3	1	4
CC Ord. Esp. V-1, 36/42	15/12/1352	3	1	4
CC Ord. Esp. V-1, 53v/59	13/12/1353	3	2	5
CC Ord. Esp.V-1, 75/82	14/12/1354	4	2	6
CC Ord. Esp. V-1, 96/100bis	14/12/1355	4	2	6
CC Ord. Esp. V-2, 38/44	05/06/1369	3	3	6
CC Ord. Esp. V-2, 59v/62v	16/01/1371	6	3	9
CC Ord. Esp. V-2, 82v/86	31/12/1371	7	3	10
CC Ord. Esp. V-4, 4v/12v	30/12/1372	7	3	10
CC Ord. Esp V-4, 31-38	04/01/1374	7	3	10
CC Ord. Esp V-4, 55-63v	31/01/1375	6	3	9
CC Ord. Esp. V-4, 105-112v	22/12/1377	6	3	9
CC Ord. Esp. V-7, 2-8	01/01/1380	7	3	10
CC Ord. Esp. V-8 4-4v	06/02/1387	7	3	10
AHCB CC. Registre d'Ordinacions IV-5 fol. 3	17/12/1393	7	3	10

Preu cabra



Apèndix documental

Criteris per a l'edició dels documents:

L'apèndix documental que es presenta a continuació recull una selecció dels documents utilitzats per a la realització de la recerca, s'ha intentat introduir en aquesta selecció bona part de les tipologies documentals emprades i primar els documents que estan en sèries menys explorades en treballs precedents. Dels tipus documents seriatos o molt repetitius només s'han posat exemples significatius.

Criteris de transcripció:

- S'ha dividit l'apèndix documental en quatre parts segons els diferents tipus de font: A. Ordinacions del mostassaf; B. Ordinacions del veguer i del batlle; C. Registre de Deliberacions; D. Documentació notarial.
- S'ha realitzat la datació amb l'estructura d'any, mes, dia i lloc d'emissió de cada document.
- S'ha assignat un número de registre a cada document, dintre de cada secció els documents estan ordenats per ordre cronològic.
- La puntuació segueix les normes de puntuació vigents.
- El criteri en l'ús de les majúscules també s'ha adequat a les normes actuals.
- En tots els casos s'ha transcrit l'ús de la "u" en funcions de consonant com a "v".
- S'ha transcrit la "j" ("i" llarga) com a "i" llatina en els documents escrits en llatí.
- S'ha transcrit la "j" ("i" llarga) com a "j" en els documents escrits en català.
- S'ha recorregut als claudàtors amb una nota crítica quan hi havia paraules borrosses, interliniades, etc. que eren necessàries per a la bona comprensió del text.
- S'han realitzat notes crítiques al final del text si era convenient per assenyalar les anomalies que afectaven al document: interliniats, ratllats, omissions, taques, notes o símbols al marge, mots indesxifrables, esmenes...
- S'han posat tres punts entre parèntesi (...) per les parts del document que no interessaven a la nostra investigació.

A. Ordinacions del mostassaf

Doc. 1

1350 març 27. Barcelona.

Ordinacions generals del mostassaf sobre la venda de carn pregonades pels pregoners públics de Barcelona

AHCB CC. Ordinacions Especials V-1 fol. 6 a 10.

{Die sabbati intitulata VI Kalendas aprilis anno domini M CCC Quinquagesimo, fuerunt publicata banna sequentia per Iacobum e los preconem publicum civitate Barchinone}

{Banna carniceriorum}

En nom de Deu ara oiats, per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers, els prohomens de la ciutat de Barchinona que, nangun carnicer ne son missatger no gos pendre per la liura del moltó més avant de ·IX· diners ab ·I· diner de Imposició, e per la liura [del vadell ·VIII· diners ab ·I· diner de la imposició per de la liura]¹ del porch fresch mes de VIII diners ab ·I· diner de imposició, e per la liura del porch salpres mes de VII diners ab ·I· diner de imposició, e per la liura del bou més de V diners ab I diner de la imposició e per la liura del boch crestat mes avant de VI diners ab I diner de imposició, e per la liura del boch qui no sia crestat més de V diners ab ·I· diner de imposició, e per la liura de la ovella mes de IIII diners ab I diner de imposició e per la liura de la cabra mes de IIII diners ab I diner de la imposició. E qui contrafarà pagarà per ban cascuna vegada LX sous.

¹ Sobre la caixa d'escriptura

Ítem que negun carnicer ne son missatger no gos vendra la liura de la carn salada més avant de X diners ab lo diner de la imposició, e qui contrafarà pagarà per ban cascuna vegada XX sous.

Ítem, que negun carnicer o cabriдер qui tall o vena cabrits en la ciutat//^{f6v} de Barchinona no gos demanar ne pendre per lo quarter darrer del cabrit per bo que sia més de avant de² X diners, e per lo quarter primer del cabrit per bo que sia més avant de VIII diners e del cap més avant de IIII diners, e del fetge més avant de II diners. E qui contrafarà pagarà per ban cada vegada X sous.

Ítem, que tot carnicer o cabriдер qui vena o tayll cabrits en Barchinona haia a tallar e a vendre a manut dels quarters dels cabrits a la rahó damunt dita a tots aquells qui comprar ne volran e que en continent que-l cabrit sie ençetat haien a vendre lo cap del cabrit a aquell qui comprar lo volrà per lo preu damunt dit, e qui contrafarà pagarà per ban, per cascuna vegada e per cascuna de les coses en lo present capítol contengudes X sous.

Ítem, que si lo carnicer o cabriдер no volrà tallar ne vendra segons la forma damunt dita e a la rahó damunt contenguda los cabrits o de les cabrites que haurà o vendrà a la carniceria que en aquest cas aquells qui comprar no volran se puxen pendre los dits cabrits o aquella partida d'aquells que compren volran a la rahó damunt dita.

Ítem, ordonaren los dits consellers e prohomens que nagun carnicer ne son missatger ne neguna altre persona no gos inflar moltons ne cabrits//^{f7} ne naguna altre bístia si ne bochs o cabres, e qui contrafarà pagarà per ban X sous.

Ítem, que nagun carncer no gos mesclar per vendre una carn ab altre ne gos fer tornes d'altre bístia si no d'aquella matexa de la qual farà la pesa maior, e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada XX sous exceptat emperò que puxen mesclar moltó ab moltó e porch ab porch.

² Segueix la següent frase taxada [*VIII diners e del cap més avant de IIII diners*]

Ítem, que negun carnicer ne son missatger ne altre persona no gos farcir ne anadir al ronyó del moltó ne de cabrit ne de bou ne de vadell ne d'altre bístia ne y fasca nagun anadiment de grex e qui contrafarà que pach per ban X sous.

Ítem, que nagun carnicer qui tall carn en la ciutat no gos tolre lo cap al vadell tro que·l haie a la carniceria, e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada ·L· sous e no·ls gos vendre si no a la carniceria sots lo dit ban

Ítem, que nagun carnicer no gos farcir ne colorir ab tel ne ab grex ab broges ne en altre manera naguna carn de bou ne de vacha ne de vadell, ne de cabrit, e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada so és//^{7v} saber de carn de vacha e de vadell e de bou XX sous e per carn de cabrit II sous o perda lo cabrit declaren los consellers e prohomens que lo enadiment hi puxa esser fet de grex d'aquella bístia mateixa hon se posarà e no d'altre bístia.

Ítem, que nagun carnicer no gos fer mescla de una carn ab altre so és porch ab moltó ne gos tenir en I taula ne vendra en I taula ensemps de II carns ne fer tornes de fetges ne de neguna altre carn si no d'aquella bístia mateixa o de semblant de que farà la pessa maior, e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada XX sous.

Ítem, que nagun carnicer de qualque condició sia no gos tenir amagada carn sots la taula ne en altre loch si no públicament e a palés per vendre a tothom qui·n querrà, e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada XX sous, e si pagar no·ls pot estarà pres XX dies al castell.

Ítem, que naguna persona de qualque condició sia no gos comprar dins les carniceries ne de fora menys de pes ne encare partir ab altre dins les carniceries//⁸ ne de fora menys de pes ne encare no la gos partir ab pes si no segons lo preu qui ordonat hi és per los prohomens, e qui contra assò ne res d'assò farà pagarà per ban cada vegada X sous. E si pagar no·ls pot starà pres X dies al castell.

Ítem, que neguna carniceria de Barchinona on se tall carn de moltó, negun carnicer nogos tallar ne vendre carn de boch ne de ovella de de cabre ne aytant be neguna carniceria de Barchinona on se tayll carn de boch ne de ovella ne de cabre negun

carnicer no gos tallar ne vendre carn de moltó, e qui contra assò ne res d'assò farà pagarà per ban cada vegada C sous, e si pagar no·ls pot starà pres C dies al castell.

Ítem, que tot carnicer vena a pes la carn que tallarà e no en altra manera en les carniceries e no en altre loch, e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada ·L· sous

Ítem, que null carnicer ne neguna altre persona no vena ne tenga a la carniceria Maior ne a la carniceria de la Mar, ne a la carniceria del Pont d'en Campdarà ne del Cayll Juhic, ne de la Figera Cochorella ne en naguna//^{f8v} altre carniceria de la ciutat truya qui haia hauts porcells, ne cabre, ne bochs, ne porchs de Manorcha, ne de Tolosa, si no a la carniceria de la Boqueria, e qui contra assò ne res d'assò farà pagarà per ban cada vegada C sous que null temps no us del ofici de carnicer en Barchinona, e qui pagar no porà lo dit ban starà pres C dies al castell.

Ítem, ordonaren per esquivar perill de mort e malalties que nagun carnicer ne altre persona no gos tenir ovella a la Carniceria Maior, ne a la Carniceria de la Mar, ne a la del Pont d'en Campdera, ne a la del cayll Juhich defora de la Figuera Cocorella, ne en naguna altre carniceria de la ciutat, e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada M sous e si pagar no·ls pot perdrà puny dret e que d'aquí anant no us del ofici de carnicer ne Barchinona, e qui per sa propria autoritat usarà del ofici d'aquí anant o vendran de la dita carn a palès, ne amagat que pagarà per ban D sous o starà I any al castell.

Ítem, que nulla carn qui sia degollada per jueu no sia venuda si no al cayll juhich dins o en les taules qui són defora a la porta del cayll juhich, e qui contrafarà pagarà per ban XX sous.//^{f9}

Ítem, que nagun carnicer ne neguna altre persona no vena carn de béstia ofegada ne malalta, ne enderrocada ne morta per lops, ne per altra bestia, si no fora lo portal de la porta Ferrisa e aquell qui la vendrà deja denunciar al comprador la condició de la carn, e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada L sous.³

³ Tot aquest paràgraf està en lletra més petita al marge superior de la pàgina.

Ítem, que neguna persona no tenga ne gos tenir en I loch per vendre caps d'ovelles ab caps de moltons ensemps, ne ventres, ne budells, ne frexures d'ovelles, ne de cabres, ab ventres, budells e frexures de moltons, mas que·ls ventres dels moltons pusquen esser portats per la ciutat a vendre e los ventres e budells de les ovelles e dels bochs haien esser venuts a la Riera part la porta de la Boqueria, e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada ·L· sous.

Ítem, que negun carnicer ne naguna altre persona no vena ne tenga a la Carniceria Maior ne a la Carniceria del Pont d'en Campdera ne de la Figuera Cocorella, ne de la Bocheria, ne del Cayll Juhich ne de les altres carnisseries de la ciutat porch fresch, ne salprès ne carn salada vella qui sien masells, mas que·s vena a la Porta Ferrissa so és la liura del porch fresch e salprès VII diners ab I diner de la ajuda, e la carn salada IX diners ab I diner de la ajuda, e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada C sous.

Ítem, que negun carnicer no gos tenir en la taula ne en la carnisseria en públich ne en amagat carn qui sia venuda ans tota aquella que//^{l9v} haia a qui a vendre a aquells que·n querran segons la forma damunt dita e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada X sous.

Ítem, que nagun carnicer no gos vendre naguna carn si no a pes exceptats caps e frexures e tota carn deia vendra dins les carniceries a palès e encare que no vena caps ne peus de naguna bistia de porch a pes, e qui contrafarà que pach per ban cada vegada XX sous.

Ítem, que nagun carnicer no gos comprar naguna carn morta fresca per revendre, e qui contrafarà pach per ban cada vegada ·L· sous.

Ítem, que tot carnicer deja⁴ lexar en cascun cap de moltó e de tota altre bistia I nuu del coyl, exceptats caps de bou e de vadell o de porch. E qui contrafarà pagarà per ban en cascun ban l'ordonament se trench ·V· sous

⁴ Segueix tatxada la paraula [*legar*]

Ítem, que nagun carnicer no gos⁵ tenir fora les portes de les carniceries carn a divendres ne a dia de dejuni si no al cayll juhich e no en altre loch exceptats cabrits//^{f10} E qui contra assò farà pagarà per ban cascuna vagada V sous.

Ítem, que null hom estrany ne privat no gos trer de Barchinona per mar ne per terra naguna bistia grossa ne porch, ne truya per vendre, e qui contrafarà pagarà per ban per cascuna bistia menuda cada vegada V sous e per cascuna bistia grossa e per porch e per truja X sous.

Ítem, que nagun hom, ne naguna fembra no gos tenir proch ne truge en Barchinona qui vaja per carrera ne stia fernet en carrera o solt e qui contrafarà que perdra lo porch e la truja si donchs no era scapat o o part assò restituira lo dan donat per aquell porch o per aquella truja.

Ítem, que tot carnicer sia tengut de dar be e leyalment lo pes de les carns que vendrà o aquell carnicer qui no darà pes als compradors que cada vegada que y serà trobat pach per ban si la carn que vanuda aurà serà miga lliura carnicera o de miga lliura avall, a lo menys pes es de malla a amunt XX sous, e de malla a avall per poch que sia lo menys pes III sous e perdrà la carn, e si la dita carn serà del mija liure carnissera a amunt e que lo menys pes serà trobat que si lo menys pes se pot salvar ab I quarto de unsa que lo carnicer no pach ban la primera vegada del dit menys pes mas que perda tansolament la carn e lo menys pes serà trobat, e si de una vagada a amunt es trobat e I dia//^{10v} en menys pes qui-s puxa salvar ab quarto d'unsa que per cada vegada de la primera a amunt pach V sous e sia lo menys serà de mas de quarto de unça o de malla a amunt que pach per cada vegada a amunt XX sous e en tot cas perda la carn hon lo menys pes serà trobat la qual carn perduda sia del pesadors de les carns.

Declaren los consellers, que tot carnisser puscha fer tornes a la carn salada de les barres, e de les orelles e del cap del porch fresch

Es de tots aquests bans haurà les dues parts lo mostassaf e la terça lo acusador.

Retenen-se emperò los dits consellers etc.

⁵ segueix tatkada la següent frase [*vendra naguna carn si no a pes*]

Doc. 2

1352 febrer 14. Barcelona.

El mostassaf ordena als carnissers a tenir sempre les taules ben abastades de carn si no volen pagar una multa de 100 sous.

AHCB CC. Ordinacions Especials V-1 fol. 24v.

{die martis XIII die menses febrerii anno 1352}

Ara hoiats, per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers, els prohomens de la ciutat que, tot carnicer que haia acostumat tallar e vendre carns en les carniceries de la ciutat ne deja tallar e tenir-ne les carniceries bastades tots dies del matí, en tro fins al vespre, e vendre d'aquelles carns a tots aquells qui comprar ne vullen. Sots ban de C sous.

Doc. 3

1354 juny 10. Barcelona.

El mostassaf estableix una sèrie de normes per evitar males olors als escorxadors i les carnisseries.

AHCB CC. Ordinacions Especials V-1 fol. 67.

{Die martis X die iunni anno a nativitate domini M CCC L III}

Ara oiats, per manament del mostaçaf ordonaren los consallers e prohomens e la ciutat que algun carnicer o son missatge no gos lançar ne fer lançar banyes ne caps ne peus ne neguna altre sutzura dins les carniceries ne defores, ans aquelles haien a tenir netes de totes sutzures sots ban de XV sous.

Ítem, que algun carnicer o son missatge no gos degollar moltons, cabrits ne neguna altre bístia dins les carniceries ne defores, sots van de X sous.

Declaren emperò, los consallers e prohomens, que·ls dits carnicers e lurs missatgers pusquin degolar en los escorxadors, e en los lochs acostumats de degollar, e que·ls cabrits pusquen degollar en la cabrideria cullent la sanch en una gaveta o librel per que sutzura aquí no sia feta.

Ítem que algun carnicer o son missatge no gos tenir en les dites carniceries carns qui puden. E qui contrafarà pagarà per ban cascuna vegada XX sous.

Ítem, que algun carnicer o missatge seu, no gos tenir ne vendre alguna carn qui sia de ·I· a altre dins les carniceries, ne de defora so és saber en aquetes ·III· meses juny, juyol e agost. E qui contrafarà pagarà per ban cada vegada XX sous.

Declaren emperò, los dits consellers, que tota carn que·ls romandrà de I dia a l'atre que la pusquen vendre fora lo portal de la Porta Ferrissa.

Retenen-se emperò los dits consallers, etc.

Doc 4.

[1369]. Barcelona

El mostassaf estableix noves normes que regulen la venda de carn de cabrit, que a partir d'ara es vendrà a pes i no a ull; per tant també s'estableix el preu del cabrit per lliura carnissera. Finalment també prohibeix que s'inflin els cabrits i que s'afegeixi greix al ronyó.

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-2 fol. 48 i 48v.

{Del pes dels cabrits}

Ara hoiats, per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers, els prohomens de la ciutat, que tot cabriдер o carniçer qui vena cabrits los haie a vendre a pes, e que haien a fer dinada, e que no puxen vendre la lliura dels dits cabrits més avant de ·II· sous la lliura carniçera. E qui contrafarà pagarà per ban cascuna vegada ·XX· sous.

Ítem, que tota persona de qualque estament o condició sie qui comprarà de les carns dels cabrits o de moltó o de bou o de vadell o d'altres carns haie a dir veritat, per sacrament si request ne serà per lo mostaçaf de la dita ciutat, o per los pesadors, del preu que li haurà costat la carn que comprada haurà; e dir a ells lo carniçer de qui haurà comprada. E qui contrafarà pagarà per ban X sous e si pagar no·ls pot estarà pres X dies al castell.//^{f48v}

Ítem, que negun cabriдер, ne carniçer, no gos vendre lo cap de cabrit més avant de VI diners, e lo fetge més avant de III diners, e la frexura⁶ ab la resola menys del fetge més de III diners. E qui contrafarà pagarà per ban cascuna vegada ·X· sous

Ítem, que alcun carniçer, o cabriдер e son missatge o altre persona, no gos inflar los cabrits per vendre, ne anadir als ronyons. E qui contrafarà pagarà per ban cascuna vegada X sous.

⁶ Segueixen cinc lletres tatxades

Doc. 5

1371 febrer 21. Barcelona.

El mostassaf ordena als carnissers que cada dia de quaresma tallin trenta moltons diaris a tres taules a 16 diners la lliura de moltó, ja que hi ha molta gent malalta i és necessari que aquests malalts mengin carn.

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-2 fol. 66.

{Die veneris XXI die februari anno predicto}

Ara hoiats per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers, els prohomens de la ciutat que, com en la ciutat haie moltes gents malaltes e sie cosa necessaria que cropien carn, per ço ordonaren que entre tots los carnissers de la ciutat haien e sien tenguts cascun die de quaresma de fer XXX moltons entre III taules a rahó de XVI diners la lliura sots ban de ·L· sous del qual hauria la terça part lo acusador

Retenen-se emperò etc.

Doc 6.

1371 abril 1. Barcelona.

El mostassaf a cridat una ordinació on obliga als carnissers de Barcelona a portar tot el seu bestiar a la ciutat perquè hi ha carestia de carn, donant un màxim de dies a l'arribada del bestiar segons on estiguessin localitzats els ramats: El pròxim divendres el que pasturen al pla de Barcelona o al Vallès, 15 dies pels que estan a la resta de Catalunya i 30 dies pels que estan fora de Catalunya. Si no ho fan així, els carnissers

perdran el seu bestiar. Aquesta ordinació del mostassaf es revocada pels consellers perquè entra en conflicte amb la jurisdicció del veguer i també ha estat cridada per aquest oficial reial.

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-2 fol. 70v.

{Die martis prima die aprilis anno predicto} {del bestiar}

Dijous, a III dies d'abril del dit any, los consellers e prohoms attenents que·l honrat en Pere Grimant veguer de Barchinona diu e allega que·l present ban se devie cridar per ell e no per lo dit mostaçaf, per ço com ell, a ordinació dels consellers e prohoms, semblant ban a cridat⁷.

Ara hoiats, per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers e prohoms de la ciutat, per bé de la cosa pública, d'aquella en la qual ha minva de carns, e que en lo carnal ne sie be proveyda: que tot carniçer e encare mercader de la dita ciutat, que haie bestiar, ço és moltons bons, e altre bestiar gros o menut acostumat de taylor en la dita ciutat, haie amenar, o fer amenar dins los termens de la ciutat, lo dit bestiar. Ço és, aquells qui·l han dins la vegueria de Barchinona o de vallès, d'aquí a divenres pro vinent per tot lo die; e aquells qui·l han dins Cathalunya, fora les dites vegueries, dins XV dies primers vinents; e aquells qui·l han fora Cathalunya, dins XXX dies continuament següents. Sots ban de perdre lo dit bestiar, o lo preu, o la valor d'aquell, e que lo dit bestiar tot, o partida. Per ço que la ciutat ne sie pus habundada, no gosen ne puxen vendre, ne alienar ne en altre manera contractar, ans lo haien amenar, o fer amenar dins los termens de la dita ciutat, sots lo dit ban, dins los temps dessus dits.

Declarat emperò, que lo mercader puxe vendre lo dit bestiar a carniçer, carniçers de la dita ciutat, o a altre persona, emperò que·l haien a fer venir, dins los dits termens, per taylor en la dita ciutat, axí com dit és, sots lo dit ban, e que dels dits termens, no·l gosen ne·l puxen traure, sens licència del dit mostaçaf sots lo dit ban.⁸

⁷ dues ratlletes al final de la paraula. Tot el text que segueix és dins un quadre

⁸ Fi del text enquadrat.

Encara ordonaren los dits consellers e prohomens, que negun revenedor ne revenedora, ne altre qualsevol persona de qualsevol condició o estament sie, no puxe, ne gosen comprar o fer comprar per vendre en la ciutat en en los termens d'aquella, porçells, formatges, ne ous. Sots ban de X sous, per cascuna vegada e perdre los porçells, formatges e ous.//⁷¹

En⁹ la ciutat l'any pro passat, e per ço és estat e és enteniment dels dits consellers e prohomens de no preiudicar ne fer preudici al ofici del dit veguer, ne al ofici de la vegueria; jatsie que ls dits consellers e prohomens se pensaven rahonablement que l dit ban e la crida d'aquell se pertangués al ofici del mostaçaf e no al dit veguer; per ço tota cura de carn se pertany al ofici del mostaçaf segons us e costum¹⁰ mostaçafia de València, segons los quals us e costum l'ofici de la mostaçafia és atorgat a la ciutat de Barcelona. Per aquesta rahó a conservació del dret del dit veguer revoquen los dits Consellers e prohomens lo dit ban, e volen que sie haut per nulle, e pre aytal com si no fos fet; emperò, protesten que per res que ells haien fet, ne revocat, no sie fet preiudici al ofici de la vegueria ne dela mostaçafia.

Doc. 7

1371 juliol 23. Barcelona.

El mostassaf prohibeix als cabriders i als carnissers cabrits de menys de quatre lliures carnisseres de pes. El pes mínim per poder-se vendre l'han de reconèixer els pesadors que depenen del mostassaf.

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-2 fol. 71v.

{Dels cabriders} {Die mercuri XXIII die iulii anno a nativitate domini M CCC LXX primo}

⁹ Devant la "E" dues ratlletes, són una crida que enllacen amb les anteriors.

¹⁰ Segueix paraula tatxada

Ara oiats, per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers e prohomens de la ciutat, que negun cabrider ne carnisser ne altre persona qui tall cabrits en la ciutat no gos vendre ne tallar als dits cabrits si donchs no són de pes de -IIII lliures carnisseres o de IIII en jus entregues menys del cap e de la frexura, e que los dits cabrits que vendran haien a esser portats entregues ab lo cap e ab la banya en la cabrideria e lochs acostumats de vendre dels dits cabrits, e no en altre loch, per ço que ls mostaçaf e pesadors puxen regonexer si seran del dit pes ne covinents per vendre. E qui contra farà pagarà per ban cascuna vegada -L sous, e no res menys perdran los dits cabrits qui de més pes serà trobats.

Doc. 8

1372 gener 23. Barcelona.

El mostassaf ordena que els carnisseres tallin carn a tota persona que els demani, fins i tot si els demanen peces petites, perquè són menestrals o gent pobre.

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-2 fol. 88.

{Ban que tot carnicer haie a vendre carns a tothom qui li-n deman }

Ítem ordonaren los dits consellers e prohomens que tot carnicer e son missatge e tota altre persona qui tayl carns en la ciutat per vendre que haie a vendre a tota persona pobre e a tot manestral e altre qualsevol persona qui li-n deman dinad e -II dinades e més sots ban de -XX sous dels quals bans haie lo mostaçaf les dues parts e lo acusador la terça part.

Retenen-se ermpèrò etc.

Doc. 9

1378 gener 20. Barcelona.

El mostassaf ordena a tots els carnisers de Barcelona i als mercaders que es dediquen al mercat de la carn i que tenen bestiar que el portin a la ciutat perquè hi ha una forta carestia de carn, donant de termini: sis dies als que tenen els seus ramats a les vegueries de Barcelona i el Vallès, deu dies als que tenen el bestiar a la resta de Catalunya i vint dies als que els tenen fora del principat. També ordena que els carnisers tinguin tots els dies les taules abastades de carn.

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-4 fol. 113v i 114.

{Die mercuri XX die ianuarii anno a Nativitate Domini M CCC LXX VIII fuit fecat subscripta preconizatio per civitatem Barchinone en in locis assuetis per Dominicus Massal preconem publicus dicte civitate}

{Bans de fer venir carns}

Ara hoiats, per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers e prohomens de la ciutat, per bé de la cosa pública d'aquella, en la qual ha minva de carns, e que en lo carnal ne sia proveida. Que tot carnisser e encara mercader de la dita ciutat qui haia bestiar, ço és moltons bons, e altre bestiar gros e menut acostumat de tallar en la dita ciutat, haien a menar dins los termens de la ciutat lo dit bestiar, so és aquells qui·l han dins la vegueria de Barchinona o de Vallés: d'aquí a VI dies primers vinents; e aquells qui·l han dins Cathalunya fora les dites vegueries: dins ·X· dies primers vinents; e aquells qui·l han fora Cathalunya: dins ·XX· dies continuament següents. Sots ban de perdre lo dit bestiar o lo preu o la valor d'aquell. E que lo dit bestiar, tot o partida, per ço que la dita ciutat ne sia pus abundosa, no gosen ne puxen vendre ne alienar ne en altre manera contractar, ans lo haien a menar o fer amenar dins los termens de la dita ciutat, sots lo dit ban dins los temps dessus dits.

Declaren, emperò, que lo mercader puxa vendre lo dit bestiar a carnisser o carnisers de la dita ciutat o altre persona, emperò que·l haien a fer venir dins los dits termens per tallar en la dita ciutat, axí com dit és sots lo dit ban e que dels dits termens no·l gosen ne puxen traure sens licència del dit mostaçaf sots lo dit ban.

Retenen-se emperò, etc.

{Die martis XXVI die ianuarii anno predicto fuit publicata infrascripta preconizatio per ciuitatem Barchinone et in locis assuetis per Dominicum Massasal preconem publicum eiusdem civitatem}

{Ban de tallar carns}

Ara hoiats, per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers, e prohomens de la ciutat que tot carnicer qui haia acostumat de tallar carn haia e sia tengut de tallar aytants bésties con li serà dit cascun dia per lo dit mostaçaf. Sots ban de C sous per cascuna vegada que contrafarà

Retenen-se emperò, etc.

Doc 10.

1378 febrer 16. Barcelona.

El mostasaf ordena als carnisers que tallin la meitat de la carn de moltó que posen a la venda cada dia a peces petites per donar servei a la gent pobre de la ciutat, ja que hi ha molta escassetat de carn a la ciutat.

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-4 fol. 116v.

{Die martis XVI die februari anno predicto fuerunt publicata banna sequentia in civitate Barchinone per Dominicum Massasal preconem publicum Barchinone }

Ara hoiats, per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers, els prohomens de la ciutat, que tot carnisser per rahó de la fretura de la carn dels moltons qui vuy és e per çò que les gents pobres e altres pusquen haver la dita carn haia a tallar e vendre per menut a les gents la meitat de la carn dels dits moltons que desfarar ne vendrà o vendre farà cascun die segons lo manament que fet li serà per lo dit mostaçaf de desfer cascun die certs moltons sots ban de L sous per cascuna vegada que contrafarà.

Dels quals bans damunt dits haia les dues parts lo mostaçaf e la terça lo accusador.

Retenen-se emperò los dits consellers e prohomens, etc.

Doc 11.

1378 novembre 17. Barcelona.

El mostassaf prohibeix inflar els ovins i el cabrum amb la boca i estableix que només es poden inflar amb una manxa.

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-4 fol. 135v.

{Die mercurii XVII die novembre anno predicto }

Ara hoiats, per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers e prohomens de la ciutat, que nangun carnicer, ne son missatge, ne naguna altra persona, no gos inflar moltons, cabrits, ne neguna altra bèstia; sinó ab manyes qui haien canó de fust. E qui contrafarà, pagarà per ban, cascuna vegada, ·L· sous, e si pagar no·ls pot starà pres aytants dies com ha sous en lo ban.

Del qual ban haurà les dues parts lo dit mostaçaf e la terça lo acusador

Retenen-se emperò, etc.

Doc. 12.

1389 febrer 1. Barcelona.

El mostassaf ordena que ningú treballi en diumenge excepte els forners, els carnissers, els pescaters i la resta de venedors que treballen a les places de la ciutat.

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-7 fol. 70.

{De honrar lo Sant Diumenge }

Ara¹¹ hoiats, per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers e prohomens de la ciutat, que com tothom dege honrar e colte lo Sant Diumenge e les altres festes deius scrites e abtenir-se de tota obra servil que neguna persona de ofici alcun no gos obrir son obrador els diumenges ne en les festes de Nadal, de Pasqua, de sinquagesima, de Madona Santa Maria, de Madona Santa Eulàlia, e de Santa Creu; ne vendrà res en lo dit obrador, ne neguna revedora ne revedor no gos tenir neguna taula de revendaria als dits diumenges e festes posant-hi algunes coses o robes per vendra, formatges, ne aylls, ne altres coses que y solien tenir en los dits diumenges e festes, sots ban de X sous e de perda ço que en los dits obradors o taules aurién posat per vendra. En açò, emperò, no són enteses carnicers ne pescaters, ne forners, ne aquelles persones qui venen a la plaça de les cols, ne a la plaça nova, ne del Born, ne en les altres places, fruytes, ne ortaliça, ans puxen vendra segons que ans acostumat.

Dits quals bans aurà la maytat lo mostaçaf, l'altre meitat l'acusador

Retenen-se emperò los consellers.

¹¹ Sobre tot el text dues ratlles verticals.

Doc. 13

1395 març 4. Barcelona.

El mostassaf estableix que durant la quaresma només es pot vendre carn a la carnisseria Major, segons la normativa establerta per ell mateix.

AHCB. CC. Registre d'Ordinacions IV-5 fol. 14.

{die iovis quarta mensis marcii anno a nativitate domini M CCC nonagesimo quinto fuit facta preconització per loca solita civitate Barchinone per Petrum Oliverii preconcone publicum Barchinone}

{Que en la Quaresme no-s puixe vendre carn sinó en la carnisseria Major}

Ara hoiats, per manament de Mostaçaf, ordonaren los consellers e prohomens de la ciutat que, per tolre molts inconvenients e ab hominacions displahents a Déu, e agents e per profit del bé públich de la dita ciutat, algun carnisser o altre persona durant la Sencta Coresma no gos tallar o fer tallar, vendre o fer vendre carns escorxadisses, vives o mortes en algun loch de la ciutat de Barchinona, sinó en la carnisseria Major e en aquella taula e per la for mà e manera que serà ordonat per lo dit Mostaçaf; sots ban de C sous e perdran les carns que tallades e venudes hauran.

Doc. 14

1396 gener 8. Barcelona.

El mostassaf ordena als carnissers que no tallin més bestiar pels jueus del que ell mani, que no serà més de sis moltons i sis ovelles; si els jueus volen carn de bou, els carnissers també la poden tallar, si el mostassaf dóna permís. Finalment s'estableix que no comerciï amb carn d'amagat.

AHCB. CC. Registre d'Ordinacions IV-5 fol. 16

{die sabbati VIII mensis ianuari anno a Nativitate Domini Millesimo CCC Nonagesimo sexto funt presens preconització in civitate Barchinone per locis assuete}

Ara hoiats, per manament del Mostaçaf, ordonaren los consellers e prohomens de la ciutat, ratificant e confermant totes altres ordinacions sobre lo ofici del dit Mostaçaf, que algun carnisser no gos tallar ne fer tallar carns de moltó, ne de ovella, ne altres carns a ops de juheus, sinó aquell que·l dit mostaçaf hi ordonarà; en ores menys que no gos tallar sinó VI moltons lo jorn e VI ovelles o tants o tantes com mester o necessari ne hauran a coneguda emperò del dit Mostaçaf e no en altre manera, sots ban de L sous. Entenen emperò que si los dits juheus hauran o volran carn de bou o d'altra, qui axí mateix lo dit carnicer qui hi serà elet per lo dit Mostaçaf ne puxe tallar e vendre als dits juheus, segons que per lo dit Mostaçaf serà ordonat, e no en altra manera sots lo dit ban.

Ítem, algun juheu no gos travessar més avant del dit nombre de les dites carns o de aquelles que·l dit mostaçaf ordonerà e veurà que seran necessaries als dits juheus, sots ban de XX sous etc.//^{f16v}

Ítem, que algun comers no gos travessar algunes carns en algun loch de die o de nit palesament o amagada sots lo dit ban de XX sous.

Dels quals bans etc.

Retenen-se emperò etc.

Doc. 15

1397 abril 27. Barcelona.

El veguer, el batlle i el mostassaf, cadascú segons li pertany a la seva jurisdicció estableixen una nova normativa molt restrictiva per a la venda de carn escorxada segons el ritual jueu. Segueixen altres ordinacions sobre jueus.

AHCB. CC. Registre d'Ordinacions IV-5 fol. 18.

{Die iovis XXVII aprilis anno a nativitate domini M° CCC° nonagesimo septimo fuit preconitzata presens ordinació per Iacobum Saurma preconem publicum dicte civitate Barchinone }

{De carn degollada per juheu }

Ara hoiats tothom, que us fan saber los honorables veguer e batle e Mostaçaf de Barchinona, ço és cascadun d'ells tant com toca a sa jurisdicció, ordonaren los consellers e prohomens de la ciutat de Barchinona, per tolre abús e ignomínia de la Santa fe cristiana, e altres inconvenients desonestats, e mals qui d'açò se seguexen, que d'aquí avant algun cristià de natura o convers sia hom, sia fembre de qualsevol condició o stament sia no gos comprar alguna carn de qualsevol spècia o natura que sia stada rabinada o degollada per juheu; sots ban de L sous a cascadun e per cascuna vegada sens speranza de venia. Guanyadors la terça per al acusador e la terça part a aquell dels dits oficials als quals se pertanyerà e farà la exequició e l'altra perça part a la obra dels murs e de les valls de la ciutat, de la qual//^{f18v} pena no puxa ésser feta remissió, ne dada licència de fer lo contrari.

Ítem, que algun carnisser de qualsevol condició sia no gos vendre a crestià algun, de natura o convers, sia hom, sia fembra, carn alguna de qualsevol natura que sia stada rabinada o degollada per juheu, e que haia a tenir la carn rabinada o degollada per juheu en la carniceria de la Bocaria, en taula apartada, per manera que no estiga masclada ab l'altra carn. E més avant que no leix degollar la dita carn sinó en lo pati de la carnisseria de la Bocaria de dies públicament. E qui contrafarà pach per cascadun e cascuna vegada L sous de ban divisidors segons que dessús, de la qual pena no puxa ésser feta remissió ne puxa ésser dada licència de fer lo contrari.

Ítem, que algun crestià converç de qualsevol condició sia, no gos rabinar, ne degollar carn alguna per a obs de juheus o de conversos o de qualsevol altres persones. E qui contrafarà pach per cascadun e per cascuna vegada L sous de ban divisidors ut supra, e ultra axò sia fustigat o açotat corren la vila en la forma acostumada de les quals penes no puxa ésser feta remissió ne puxa ésser dada licència de fer lo contrari//^{f19}

Ítem, que d'aquí avant algun converç, hom o fembra, no gos habitar ne conversar en una casa o habitació, ne encara paret migera, ne en altra loch separadament ab juheu o juhia, ne mengem o beuen de llur vianda o d'altra o fahen oració o en altra manera participar ab ells ne algun juheu o juhia ab algun converç o conversa sots ban de L sous per cascun e per cascuna vegada divisidors ut supra, e ultra axò que sia fustigat o açotat corren la vila per la dita forma, de les quals penes no puxa ésser feta remissió, ne puxa ésser dada licència de fer lo contrari.

Item, per conixer nuls los dits juheus e que la dita cohabitació e participació de conversos ab juheus sia pus esquivada que tots los juheus mascles e cascuns d'ells porten e hagen a portar continuament capa juhia o gramalla larga ab caperó vestit de drap escur. E hagen a portar en la vestidura sobirana alc en los pits en loch apparent qui amagar no-s puxa una roda mig groga e mig vermella be ampla de tal forma com après la destrucció del call la han portada. E que les fembres juhies hagen a portar continuament en lo cap la capsana que-s acostumada de portar per juhies ans de la destrucció del call, el mantell a tornar segons era acostumat en temps antichs sots ban de D sous per cascun e per cascuna vegada divisidors segons que dessús, E qui pagar no la porà que stiga en la presó per cascun sou I dia de la qual pena no puxan ésser feta remissió ne puxa ésser dada licència de fer lo contrari.//^{f19v}

Doc. 16

1407 abril 12. Barcelona.

El mostassaf estableix que si hi ha persones de fora de la ciutat que volen tallar carn a la ciutat, tindran taules franques per poder tallar i vendre carn i seran defensats per les autoritats municipals davant agressions exteriors.

AHCB. CC. Registre d'Ordinacions IV-5 fol. 25.

{Fuit publicata die martis XII mensis aprilis anno a nativitate domini millesimo CCCC septimo}

Ara hoiats tothom generalment que us fa a saber l'onrat en Miquel Ça Bastida, Mostaçaf de la ciutat de Barchinona, per ordinació dels honorables consellers e prohomens de la ciutat de Barchinona, que tots Carnissers estranys qui volran tallar carns de moltó, de bou, de vadells, e altres carns escorxadisses en la dita ciutat seran ben acullits e ben tractats en aquella, e hauran taules franques en que tallen les dites carns, e encara seran defeses de tothom qui injustament les volgués fer tort o sobres algunes.

Doc. 17

1410 abril 29. Barcelona.

El mostassaf estableix que l'anyell s'ha de vendre a pes i no a ull i que es considera anyell tot moltó mascle que no pesi més de 5 lliures carnisseres.

AHCB. CC. Registre d'Ordinacions IV-5 fol 27

{de anyells}

Ara hoiats tothom generalment, per manament del honrat en Bernat Buçot, mostaçaf de la ciutat de Barchinona, ordonaren los consellers e prohomens de la dita ciutat que d'aquí avant tots los anyells qui per qualsevol carnisseres o altres se desfaran en la dita ciutat per vendre se hagen a vendre a pes e no a ull. E que lo venador d'aquells no puxa ne gos vendre la lliura carnicera dels dits anyells a més avant de XII diners, incloses en aquells los diners de la imposició, sots ban de X sous, a cascun, e per cascuna vegada.

Declarat e entès, que tota bèstia moltonina qui no pes més de V lliures carniceres sia haut per anyell e algun carnicer o altra no gos vendre tal bèstia sinó en la forma dessús dita sots lo dit ban

Dels quals bans (...)

Retenen-se emperò, etc.

Doc. 18

1411 febrer 11. Barcelona.

El mostassaf prohibeix que els carnisers vinguin candeles de seu que feien ells mateixos amb els greixos dels animals que escorxaven perquè el fum que desprenien en cremar contaminaven les carns exposades.

AHCB. CC. Registre d'Ordinacions IV-5 fol. 27v.

{A XI de febrer de l'any M CCCC XI}

{Que candeles de seu no-s puxen vendre en les carniceries}

Ara hoiats tothom generalment, per manament del honrat en Guillem de Vallsecca, mostaçaf de la ciutat de Barchinona, que com d'alguns temps ençà alguns carnisers de la dita ciutat se sien meses en obrar candeles de seu e aquelles vendre dins les carnisseries de la dita ciutat, en gran dan e perjudici dels singulars e habitants d'aquella; atès que les carns fresques qui cascun jorn són tallades en les dites carnisseries són enfeccionades per les dites candeles, qui comunament de si matexes reten mala olor. Per ço, ordonaren los consellers e prohomens de la dita ciutat, per bon stament del públich d'aquella, que d'ací avant algun carnicer strany o privat o altre qualsevol persona no gos tenir per vendre o en altre manera, si donchs no per cremar a llur propi us, de les dites candeles de seu dins les dites carnisseries e alguna d'aquelles; sots ban de V sous barchinonesos per cascú e per cascuna vegada que serà fet lo contrari e ultra axò de perda les dites candeles que tendran dins les dites carniceries.

En aquesta però ordinació no és entès si algun d'aquells qui acostumen portar de les dites candeles per vendre en la dita ciutat encara dins les dites carnisseries per vendre d'aquelles als dits carnicers per cremar a llur propi us.

Retenen-se emperò, etc.

Doc. 19

1426 octubre 13. Barcelona.

El mostassaf prohibeix als carnisers mantenir enceses candeles de seu després de la sortida del sol per evitar que el fum contomini la carn.

AHCB. CC. Registre d'Ordinacions IV-5 fol. 30.

{del lum ut super}

Ara hoiats tothom generalment, per manament del honrat en Guillem Deztorrent, Mostaçaf de la dita ciutat de Barchinona. Ordonaren los consellers e prohomens de la dita ciutat per bon stament de aquella, que d'aquí avant algun carnicer de la dita ciutat o altra qui tall e vena carns algunes en les carniceries de la dita ciutat, o en alguna de aquelles, no gos tenir en cremar lum dins les dites carnisseries, sinó fins a la ora del sol exit tansolament. E qui contrafarà que pach de ban per cascuna vegada que serà contrafet V sous Barchinonesos.

Doc. 20

1431 maig 29. Barcelona.

El mostassaf ordena que la lliura del moltó de Menorca sigui venuda a dos diners menys que l'establert per la resta de la carn de moltó.

AHCB. CC. Registre d'Ordinacions IV-5 fol. 32.

{De tallar carns de moltó de Menorques}

Ara hoiats tothom generalment, per manament del honorable en Pere de Malla, Mostaçaf de la ciutat de Barchinona. Ordonaren los consellers e prohomens de la dita ciutat, que qualsevulla carnisser qui tall o faça tallar carns de moltons de la Illa de Manorcha, haia a vendre la lliura de les dites carns dos diners menys de les altres carns dels moltons qui-s desfaran es tallaran en la dita ciutat; sots ban de L sous

barchinonesos per cascú e per cascuna vegada que serà fet lo contrari. Entenen emperò, los dits consellers e prohombres, que si algun carnisser volrà vendre la lliura de les dites carns dels moltons de Menorcha a menor for del dessús dit o puscha fer lícitament sens incorriment del dit ban.

Doc. 21

1445 maig 21. Barcelona.

El mostassaf ordena als guardes de les portes de la ciutat que vigilaran que no entrin a la ciutat carns d'animals morts, per malaltia, per llops o de qualsevol altre manera; i que en cas que descobrissin alguna carn com aquesta ho denunciaran ràpidament al mostassaf. Per evitar problemes el mostassaf fa que els portalers li prestin sagrament.

AHCB CC. Ordinacions Especials V-10 fol. 271.

{Ordinacions fetes sobre aquells qui metran carns mortes, spanyades en Barchinona}

{die veneris XXI, mensis madii anno a nativitate domini millesimo CCCC quadragesimo quinto}

Ara¹² hoiats, per manament del honorable en Jacme Genís de Vallsecca Mostaçaf de la ciutat de Barchinona, ordonaren los consellers e prohombres de la dita ciutat, que d'aquí avant, qualsevol persones qui oscaran per gardes dels portals de la dita ciutat haien e sien tengudes prestar segrament i homenatge en poder del dit Mostaçaf, que denunciaran e denunciar faran tots aquells qui metran carns mortes, spanyades o qui sien mortes per llops o per altres animals. Sots ban de sinquanta sous per cascun e per cascuna vegada qui serà contrafet, e qui pagar no-ls porà que estigue en la presó comuna per cascun sou, un dia; de la qual pena no puxe ésser feta remissió ne-n puxe ésser dada licencia de fer lo contrari.

¹² Al marge hi ha escrit el següent: Mostaçaf Jacme Geniç de Vallseque, Guardes".

Ítem,¹³ que d'aquí avant tots aquells qui staran per guardes en les carnisseries de la dita ciutat per rahó de les imposicions haien ésser tenguts prestar segrament e homenatge en poder del dit Mostaçaf, tota vegada que-n seran requests, que denunciaran o denunciar faran al dit Mostaçaf totes carns mortes per si metexes, spanyades, o que sien mortes per llops o per altres animals sots lo propter dit ban.

Als quals bans haurà lo dit Mostaçaf les dues parts e lo acusador la terça part.

Doc. 22

1476 maig 7. Barcelona.

Per ordre del veguer, el batlle i el mostassaf, segons li pertany a cadascú en la seva jurisdicció, s'estableix que per recomanacions dels metges es prohibeix l'entrada i la venda a la ciutat de carns provinents d'animals malalts, matats per llops, etc.

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-10 fol. 298v.

{De no metre carns mortes}

Ara hoiats tothom generalment, per part dels honorables mossen lo Regent la Vegueria, batle, e Mostaçaf de la ciutat de Barchinona, ço és de quescú d'ells tant com se pertany a se jurisdicció; com experiencia haie mostrat que moltes carns fora la dita ciutat, axí de moltons, com d'altres són meses en la dita ciutat, e tallades en les carniceries sots color d'ésser carns soccorregudes, e sia trobat per informació de metges, e altres persones expertes que les dites carns són causa de moltes indisposicions en los cossos humans; per tant los honorables consellers e prohombres de la dita ciutat lohants e aprovants altres ordinacions sobre açò en lo passat, fetes en quant fossen contraries a les coses deius scrites, ordonaren que no sia lícit a carnicer o carnicers ne a altres qualsevol persones de qualsevulla ley, stat o condició sien, palesament o amagad, directament o

¹³ Al marge hi ha escrit el següent: "Los guardes de les imposicions són tenguts ab pena de L sous jurar etc."

indirecte, ni per qualsevol inginy, stucia o art, metre dins la present ciutat, per los portals, ne per qualsevol altres lochs, carns de qualsevol specia sien fora los murs de aquella sien mortes, no obstant fos dit sien socorregudes o spanyades, o en qualsevol manera mortes. E açò sots ban de perdre la carn e de XX sous per quescú e per quescuna vegada que serà fet lo contrari, e si aquell qui serà caygut en dit ban no porà pagar stiga en la presó per XX dies continuus.

Ítem ordonaren, los dits consellers e prohomens, per obviar a la infecció que de dites carns mortes se pot subseguir que no sia lícit a qualsevulla carnicer o carnicers o a altres qualsevol//^{f299} persones de qualsevulle ley, stat o condició sien vendre dites carns a tall ni en altre qualsevol manera en la dita ciutat, ne en los suburbis de aquella deçà les creus e açò sots ban de X sous.

Ítem ordonaren los dits consellers e prohomens que no sia lícit als portalers ne en aquells del cabassatge qui han càrrech de guardar en los portals permetre tolerar o donar comport directament o indirecte ni per qualsevol art o manera que les dites carns sien meses en la present ciutat, ans ab tota diligència prohibesquen la entrada de aquelles e si res sabran en contrari ho haien a denunciar al clavari no obstant qualsevol jurament o manament que hagués en contrari e si cas serà que algú dels dits portalers o ministres faran lo contrari sia haut per privat del ofici que tenen.

Ítem ordonaren los dits consellers e prohomens per obviar als abusos qui en les coses deius scrites son fets que en tot moltó qui serà portat al romaner per pesar haien ésser los botons e la verga e lo cap, a fi que los dits romaners puxen fer testimoni com vertaderament són moltons e si cas serà que algun moltó vindrà sens les dites coses no puxe ésser tallat sinó per ovella, e ultra açò lo de qui serà incorrega en ban de X sous.

Ítem ordonaren los dits consellers e prohomens que lo Mostaçaf, clavari ni altres persones no puxen fer gracia ne remissió dels dits bans sinó ab determinació del concell de XXXII

Dels quals bans sien fetes tres parts, la una sia del oficial qui farà la execució, l'altra terça part del acusador, e l'altre de les obres dels murs e valls de la dita ciutat.

Retenen-se emperò etc.

Font publicades a VII de maig any M CCCC LXXVI.

Doc. 23

1476 novembre 8. Barcelona.

Ordinacions del mostassaf per evitar que els carnissers venguin ovella per moltó, ja que això causa gran perjudici a la salut dels consumidors.

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-10 fol. 298v.

{de avols carns }

Ara¹⁴ hoiats tothom generalment, de part del honorable mossen Pere Galceran Dezcoll, mostaçaf de la ciutat de Barchinona, ordonaren los honorables consellers e prohomens de la dita ciutat, que com per abusos en les coses deius scrites comesos, lo publich haie presos e quescun jorn pren molts dampnatges, maiorment les persones malaltes o per alguna forma accidentades qui per causa dels dits abusos cuydants comprar carn de moltó compren ovella o anyell, cosa molt nociva a lurs accidents; per tant d'ací avant los portalers o aquell qui ha carrec de scriure lo bestiar en lo portal, sia tengut scriure specialment los anyells e les ovelles que quescun carnicer o los pastors o altres persones per ell metrà¹⁵ per lo portal, e dit bestiar denunciar al Mostaçaf diligentment, e ab tota veritat.

Ítem, ordonaren los dits consellers e prohomens, que tot pastor e/o altre persona que per lo dit portal metrà bestiar si serà interrogat per lo portaler quants anyells e/o ovelles són en lo bestiar que meten, sien tenguts ab tota veritat e sens frau alguna denunciar dits anyells e ovelles al dit portaler, fahent-li sagrament sobre la veritat de dites coses si per dit portaler ne serà request, e si per los dits portalers e pastors o altres mantents los bestiaris dites coses no seran servades o en alguna cosa faran lo contrari, incorreguen en ban, ço és lo dit portaler o aquell qui scriu lo dit bestiar de privació del dit ofici, e lo pastor, o altre persona qui metrà dit bestiar de L sous per quescuna vegada que farà lo contrari.//^{f300}

¹⁴ Al marge: "Pere Galceran Dezcoll".

¹⁵ Al marge: "moseroliva"

Ítem, ordonaren los dits honorables consellers e prohomens, que lo dit portaler trobants frau o fraus alguns sobre e en dites coses, sia tengut aquells denunciar al Mostaçaf e als honorables consellers a la dita ciutat.

Dels quals bans la terça part sia del Mostaçaf l'altre del acusador, e la restant terça part de les obres dels murs e valls de la dita ciutat.

Retenen-se emperò etc.

Font publicades a VIII de novembre del any M CCCC LXXVI.

Doc. 24

1478 març 25. Barcelona.

El mostassaf estipula uns controls més rígids de l'entrada, l'escorxament i la venda del bestiar per evitar estafes, ja que s'estan venent ovelles per moltons amb gran dany pels consumidors.

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-10 fol. 300.

{de carnicers}

Ara¹⁶ hoiats tothom generalment, de part del honorable mossen Benet Serra mostaçaf de la Ciutat de Barchinona, que com experiència haie mostrar los dies passats ésser se fets molts abusos en les coses deius scrites, no solament en dan dels poblats d'aquesta ciutat, més encara dels drets de la cosa pública de aquella, e no és dupte tals abusos serien continuats si per ordinació e en altre manera no y era provehit. Per tant ordonaren los honorables consellers e prohomens de la dita//^{f300v} ciutat que no sia lícit o permès a qualsevol carnicer o missatgé de aquell, palesament o amagada, tallar o fer tallar carn de moltó e carn d'ovella o d'anyell en un mateix piló, e si algú serà trobat fer lo contrari aquell incorrega en ban de L sous per quescuna vegada e de ésser privat ipso facto per una any del exercici del dit ofici.

¹⁶ Al marge: "mostaçaf Benet Serra".

Ítem, ordonaren los dits consellers e prohomens, per tolre tota disposició de ésser comesos fraus, e per tal que lo portaler, o altre persona en açò destinada, pus fàcilment puxe nombrar los bestiar qui entraran per lo portal: que entrant moltons no puxen ab aquells entrar anyells, ovelles o altres bestiar mesclats; ans quescuns d'aquells entren deceperats e distincts. E si serà trobat per algú ésser fet lo contrari, mesclant palesament o amagada dits bestiar incorrega en ban o pena de L sous.

Ítem,¹⁷ ordonaren los dits honorables consellers e prohomens, per los respectes dessús dits, que d'ací avant en lo escorxador en lo qual se escorxaran moltons, algú no puxe scorxar ovelles, anyells o altres bestiar sots ban o pena de L sous e de perdre lo bestiar la qual lo mostaçaf feu haie o feu puxe liberament aportar.

Ítem, per quant molts fraus que en dites coses o en altres són comesos per dits carnicers e missatgers lurs són molts occulsts, e amagats; en tal/^{f301} forma que per lo mostaçaf o per los pesadors o altres persones no expertes en dit exercici fàcilment no són coneguts. Per tant, ordonaren los dits consellers e prohomens, que los maiorals o prohomens dels dits carnicers, sien tenguts de prestar sacrament e homenatge al dit Mostaçaf de denunciar a aquell bé e leyalment tots fraus en lo dit exercici dels carnicers comesos, qui a sabuda dels dits prohomens prevendran e de regonexer, tota vegada que per lo dit mostaçaf seran requestes totes carns, e altres coses tocants lo dit exercici. e fer bé e leyalment, veridica relació al dit mostaçaf del que troberan tot odi, ranchor, favor, e amor apart posats.

Retenen-se emperò los dits consellers e prohomens, etc.

Foren publicades dites ordinacions a XXV de març del any Mil CCCC LXXVIII.

¹⁷ Al marge: “ovella e moltó no-s poran ascorxar al he escorxador”.

Doc. 25

1483 maig 14. Barcelona.

Els consellers ordenen que només podran tallar a la ciutat els carnisers que signin l'assegurança amb el municipi. A més els carnisers només podran tallar a les taules on s'hagin compromès a vendre carn. Tot i els entrebancs posats a aquesta prohibició per la Batllia General, ja que la prohibició lesionava els interessos del rei, finalment es ratifica la prohibició.

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-10 fol. 300.

Ítem, com per los dits magnífichs consellers, segons és de practicha e costum, fos contractat ab cert nombre de carnicers: el nombre de taules, del for del moltó, e en la seguretat feta per los dits//^{f300v} carnicers. Fos expressament contractat que sots cert ban negun carnicer, sinó los nomenats, poguessen en lo dit any tallar carn de moltó, ne encara algun carnicer, encara que fos de la dita seguretat, pogués tallar sinó en les taules nomenades en dita seguretat; e com alguns carnicers qui no heren en la dita seguretat comensassen a tallar, e los de la seguretat me fessen instància que-ls prohibís segons los capítols de la dita seguretat disponien, e fos per mi procehit prohibint los dits carnicers de tallar. Los dits carnicers fermaren, de dret en la cort del Batlle General, e a instancia del procurador fischal de la dita cort e dels dits carnicers, me fon feta inhibició que no procehís ni prohibís los dits carnicers de tallar, com altrament seria fer perjudici als stabliments fets per lo Senyor Rey de les taules. E axí recorrent als dits magnífics consellers, los quals ab mi ensemps, trameteren los advocats de la ciutat a la cort de la dita Batllia General, a hon foren tots los advocats de la dita Cort, fon finalment vist e determinat que com la ciutat per antiqua practicha haia acostumat cascun any fer tal manera de seguretat etc. E do llibertat a cascú qui vol entrar en la dita seguretat, e açò ab crida pública prefigitur-hi temps, e com los dits carnicers dins lo dit temps no fossen compereguts qui per consegüent hera culpa llur, e axí que no hera fer perjudici als stabliments. La inhibició me fon presentada a X de maig, e la revocació a XIII del dit, en poder del notari de la dita cort, e axí foren XIII los dits carnicers qui no heren en la dita seguretat, prohibits de tallar carn de moltó.

Doc. 26

1499, Barcelona.

El mostassaf ordena que no s'escorxin a la ciutat bestiar malalts.

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-10 fol. 283.

Mes avant a requesta mia per dit Consell fou ordonat que nengun bestiar de moltons, ovelles o altres que fosen malaltes de mal de buas ni ronyoses que no-s puxen metar sot pena de X sous e sots dita pena que si los aseonadors en lurs mas vindran les pels que sots dita pena o ajen a denunciar al mostesaf.

B. Ordinacions del veguer i del batlle.

Doc. 27

1359 setembre 9. Barcelona.

Ordinacions del veguer que estableixen les condicions en que han d'escorxar i vendre la carn els carnissers perquè els arrendadors de la imposició de la carn puguin recaptar la imposició

AHCB. CC. Registre d'Ordinacions IV-1 fol. 16.

{Die martis IX die septembre anno predicto}

Ara hoiats, per manament del vaguer, ordonaren los consallers e prohomens de la ciutat, que tot carnicer e altre persona qui vena a pes carns de moltó, de vadell, de bou, de porch fresch e salprés de truja, de carnsalada, de crestat, de cabra e de ovella; pach e sia tengut pagar bé e leyalment quescun die la imposició qui ordonada hi és, so és III diners per lliura de les dites carns. E qui contrafarà pagarà per ban cada vegada LX sous.

Ítem, que negun carnicer, ne altra persona de qualque condició sia, no gos vendra carnsalada, en gros, ne a menut, en casa sua, ne en negun altre loch, si donchs no y era lo comprador de la ajuda o son faedor; e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada LX sous, e si pagar no-ls pot serà prés LX dies al Castell.

Item, que tot carnicer qui vendrà cabrit e anyell pach bé e leyalment la imposició qui ordonada hi és, so és IIII diners per quiscun cabrit o anyell que vendrà sots ban de LX sous.

Ítem, que alcú carnicer no gos vendra cabrits o anyell dins casa sua, ne en loch amagat, ans los haia a vendra en les carniceries de la ciutat; sots ban de LX sous.

Ítem, que tot carnisser fassa o fassa fer carn axí com ha acostumat, bé e complidament, en guisa que les gents ne troben assats de tot lo dit; sots pena de perdra l'ofici per tots temps e pagar per ban C sous o starà prés C dies al castell.//^{f16v}

Ítem, que negun carnicer, ne altre persona no gos trencar neguna de les dites carns tro que sien pesades per los compradors o collidors de la dita imposició, e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada LX sous o starà prés LX dies al Castell.

Ítem, que neguna persona, de qualque condició sia, no gos metra dins los Calls neguna de les dites carns, sinó per la porta de la carniceria dell call. E qui contrafarà pagarà per ban cada vegada LX sous o sterà prés C dies al Castell.

Ítem, que tot carnicer haia a pagar la ajuda aquell die que la carn se peserà, sots lo ban demunt dit.

Ítem, que tot carnicer o altre persona qui vendrà carn, fresca o salada, haja a fer sagrament en poder dels compradors de la ajuda o de lurs faedors de donar bé e leyalment lur dret, tota hora que requests serà per ells sots lo ban demunt dit.

Ítem, que negun carnicer no gos tenir negunes de les dites carns amagades ne escorterades; e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada LX sous o sterà pres LX dies al castell.

Ítem, que negun carnicer ne altre persona no gos vendra ne fer vendra ninguna de les dites carns en gros ne a menut en los escorxadors, ne en lurs cases, ne en negun altre loch, sinó en les carniceries acostumades e haia a vendra a pes sots lo ban damunt dit.

Ítem, que negun carnicer ne altre persona no gos avalotar los compradors//^{f17} de la ajuda ne lurs faedors de fet ne de paraula. E qui contrafarà pagarà per ban CC sous, e si pagar no·ls pot sterà CC dies al castell.

Ítem, que·ls compradors de la ajuda o lurs faedors pusquen entrar e star lerosament sens tot contrast en los scorxadors e carniceries, aquella ora que·s volrà per veura quines carns hi haurà escorxades, ne a scorxar, ne quantes, sots lo ban demunt dit.

Ítem, que negun barquer, ne negun altre hom, no gos recollir en negun vaxell, ne carregar ninguna carnsalada menys de alberà dels compradors o collidors de la ajuda, sots ban de LX sous.

Ítem, que null hom de qualque stament, ley o condició sia no gos comprar ne fer comprar carn de moltó, de ovella, de boch, de cabra, ne de bou, ne de vacha, ne de vadell, de porch, de carnsalda, a liures a menut, ne en gros fora la ciutat de Barchinona per metre-la en Barchinona, si donchs no és loch Rey al hon se pach semblant imposició, sots ban de LX sous. E res no menys que haurà a pagar los III diners per quescuna lliura que pesarà la dita carn.

Ítem, que tota persona de qualque stament o condició sia a qui die dats o presentats o servits: bous o vadell o alcuna altre bistia morta o viva qui·s menuth ne·s compra a nosces o en convit o en qualque altre manera ho//^{f17v} dege fer denunciar lo die mateix als compradors o collidors de la ajuda e pagar a ells la ajuda qui ordonada hi és sots ban de LX sous.

En los dits bans emperò no són enteses clergues, ne persones ecclesiàstiques, ans los carnicers los hagen a vendra d'aquelles carns que volran franques de tota imposició

Dels quals bans haurà la terça part lo vaguer, e la terça l'acusador, e la romanent terça part los compradors de la dita imposició.

Retenen emperò los dits consallers e prohomens.

Doc. 28

1385 novembre 21. Barcelona

El veguer prohibeix que s'entri dins les muralles de Barcelona carn comprada fora de la ciutat.

AHCB. CC. Registre d'Ordinacions fol 74v.

{die martisXXI die novembris anno a nativitate domini M^o CCC^a LXXX quinto Dominicus Messasal preco publicus et juram civitatis Barchinona reculit quod ipse de mandato venerabile vicarii Barchinone preconitzavit per loca assueta ipsius civitatis cum sono de trompetas primitus eim isso preconitzatione seguentem. }

Ara¹⁸ oiats per manament del veguer, ordonaren los consellers e prohomens de la ciutat, que null hom de qualque estament ley o condició sia, no gos comprar ne fer comprar carn de moltó, de ovella, de boch, de cabra, ne de bou, ne de vacha, ne de vadell, ne de porch a liures a menut ne en gros fora la ciutat de Barchinona per metre la en la ciutat; sots ban de perdre la carn que comprada haurà en la dita ciutat metra. En ores menys pagarà per ban cascuna vegada LX sous la qual carn serà guanyada als compradors o cullidors de la imposició de la dita carn.

Dels quals bans pecuniaris haurà la terça part lo dit veguer e l'altra terça part l'acusador e la romanent terça part serà dels compradors o cullidors de la dita imposició.

Retenen-se etc.

¹⁸ Al marge: "fuit et certum preconitzatum die sabbati IIII die augusti anno LXXXVI. Item fuit preconitzata IX die augusti XC nono".

Doc. 29

1397 novembre 24. Barcelona.

Hi ha algunes diferències, es dona licència als prohoms de Sarrià a tenir bestiar en nombre de fins 50 caps a llurs camps per aprovisionament de la parròquia, s'especifiquen les armes considerades armes i s'allibera encara més la capacitat del propietari de la terra a agredir els moltons invasors.

AHCB. CC. Registre d'Ordinacions IV-2 fol. 70v.

{Die sabbati XXIII die novembre anno a nativitate domini M^o CCC^o XC^o septimo fuit preconitzata sequens preconització per Iacobum Roura, preconem publicum civitatis Barchinone }

Ara¹⁹ hoiats, per manament dels honrats veguer e batle de Barchinona, ço és cascú tant con toch sa jurisdicció. Ordonaren los Consellers e prohoms de la dita ciutat que algun hom estrany, ne privat, carnicer, ne altre de qualque condició sia no gos tenir ne metre ne fer metre per si ne per altre qualsevulla persona per algun engin o manera ne pasturar bestiar gros ne menut dins Barchinona, ne dins los termens d'aquella deius scrits, so és de la riera d'Orta fins a la riera dels Sants, e del Coll de Cerola e del Puig de Aguilar fins a la mar, axí com ja antigament eren ordenats bans sobre açò. E qui contrafarà pagarà per ban per cascuna vegada per cascuna bèstia grossa ·V· sous e per cascuna bèstia menuda//⁷¹ II sous. E si serà trobat en malifeta que pach per cascuna bèstia menuda IIII sous e per cascuna bèstia grossa V sous de dies, e de nits lo doble del dit ban. E que les guardes qui seran ordenades a guardar lo territori, o aquell de qui serà la honor, o son missatgé o altre en nom lur puxe pendre lo dit bestiar, e aquell sen puxa menar e encorrelar si-s volrà per satisfer lo dit ban e la malifeta. E si lo pastor o altre lo defedrà o resistència o ofensa farà vuller a les dites guardes, vuller als senyors de les honors o companyes lurs o als altres damunt dits que sia degut a les dites guardes e senyors de les possessions e companyes lurs batre o ociure del dit bestiar. E noresmenys aquell qui farà la dita resistència o defensió del dit bestiar sia stobat per la dita ciutat e exellat per dos anys d'aquella e de la vegaria sens esperança de remissió. E si per ventura per defensió o resistència del dit bestiar o per la dita ofensa en lo dit cas li-n serà

¹⁹ Al marge: pro cum originali

fet alcun mal en sa persona vullés per les guardes qui ordonades hi seran o companyes lurs o per substituïts lurs o per aquell de qui serà la dita honor o son missatgè o altre per aquells, que no sien tenguts de res a la Cort, ne a la part, encara com se seguissen morts o mutilacions de membres, o diformacions de cares, nen puxen ésser feta inquisició alcuna. E en cars que sen faés enquesta que aquella fos nulla e tot lo procés en manera que jamés no li pogués moure.

Declaren emperò, que en aquests bans no sien enteses carnicers o missatgés lurs qui hic meten bestiar per tallar, sens tota frau en tant com sia entrant e ixent per los camins públichs ab los dits bestiars però per aquesta rahó no sien excusats de malifeta en cars que feessen. Decaran encare que tothom de fora la ciutat qui stiga o faça habitació en son mas e tothom altre qui haze casa dins los dits termenes o territori de Barchinona puxe tenir son bestiar propri en la honor del seu mas o de son vehí o d'altre qui li-n do empriu, mas si lo dit bestiar era trobat en vinya o en camps o en honor d'alcun hom de la ciutat, que sia caygut en los bans dessús dits e si pusquen ésser fets sens tota pena tots los ultratges o ofenses segons que damunt és dit. Emperò tota béstia bovia e asina e mular que sia de laurar puscha ésser pasturada per los màrgens dels camins públichs quis són dins los térmens de la ciutat. Però no sia excusat que si fa malifeta que no la pach complidament, mas si era atrobada aytal béstia de lauro en vinya, o en camp o enhonor d'alcun laurada sobr per cascuna bésita de dies V sous e de nits X sous. E volen et ordonene los dits Consellers e prohomens que alcú no pusca donar a empriu als dits carnicers ni a//^{71v} a altre per ells dins los dits termens de pasturar son bestiar per tal com ell donant aquell aytal empriu se poria seguir gran dampnatge a aquells qui han les possessions contigues qui en lo dit empriu no haurien consentit ne-n sabrien res, majorment hauda consideració que d'alcun temps a ensà lo territori és per gràcia de Déu ben laurat e plantat de vinyes e altres arbres qui són molt spesses de que-s segueix gran utilitat a la cosa pública. E si per ventura los prohomens qui habiten en lurs masos e altres havents cases en les dites parròquies de Serrià e de Sent Gervasi, per tal que sien pus bastats de carns volran dar licència a lurs carnicers de pasturar son bestiar fins en nombre de L bésties menudes dins lurs possessions entre tots los carnicers que-n pusquen fer legudament. E si per ventura feyen dampnatge a lurs vehins qui són dins la guarda, que-l carnicer i aquell qui li haurà dada licència sien tenguts a semblants penes que-ls altres segons que damunt. E més avant que si alcun d'ells no volrà consentir en

aquestes ordinacions o no volrà que les sues possessions sien compreses sots la dita guarda, que dins un mes après d'aquesta crida ho haia fet scriure en lo libre a açò ordonat per lo scriva. E en aquest cas les guardes no hagen cura de dampnatge qui·ls sia fet per algun ne li·n façen esmena.

Ítem, que alcun pastor o guarda del bestiar o lo senyor del bestiar o altres qui ab ells seran en companyia no gosen portar alscunes armes ofensibles axí com ballestes, lançes, darts, espases, ne coltell de més de mida ne d'aylls dins los termens. E si contrafaran que perden les dites armes, les quals sien guanyades a les dites guardes. E noresmenys aquell qui tendrà les dites armes pach per ban ultra los bans damunt dits ·C· sous, e si pagar no·ls porà que estiga en la presó tants dies com haurà sous en lo dit ban menjant pa i aigua solament. Emperò en aquestes armes no sie entés bastó on no hage ferre, ne coltell de mida, ne ganivet comú, mas totes altres armes av que poguessen ofendre, sia emperò legut als dits carnicers axí privats, com estranys, qui meneran bestiar gros o menut a la dita ciutat de pesturar e tenir aquell en los prats o pasturatges comuns de la dita ciutat, on es acostumat entigament pasturar.¹⁷²

Ítem, cascun havent o tinent o posseró dins los termens damunt dits pusca comanar de paraula, o ab scriptura als altres vehins seus o terratinents ·I· o ·II· o molts la guarda de la sua possessió, axí com si ells propriament hi era ultra les guardes que damunt són ja ordonades. E pusquen fer e exercir e haia semblant prerrogativa que havia aquell qui li hauria comanada la guarda en la forma ja expressada, axí que puxa exercir e fer tot ço que poguera lo senyor de la honor qui la dita guarda haurà comanada. E que·n sia cregut de sa simple paraula.

Doc. 30

1435 març 19. Barcelona.

Ordinacions del batlle de Barcelona que obliga a treure les tanques que s'han construït al voltant de les zones de pastura de les riberes del Llobregat i del Besòs per impedir el

pas del bestiar dels carnissers de Barcelona, igualment prohibeix la construcció de noves tanques.

AHCB. CC. Registre d'Ordinacions IV-6 fol. 37v.

{dissapte a XVIII de març fo feta la present crida per an Salvador Roviradech ab dues trompetes per los lochs acustumats e diumenge après següent fo feta a Sant Boy, Cornellà, a l'Aspitalet, a Sant Barthomeu dells Sancts ab una trompeta}

{Ordinacions fetes per rahó de lles tanques dels carnices per bastiyar}

Ara hoiats tothom generalment, que us notificam lo honrat en Matheu Dezvall, batle de Barchinona, per ordinació feta per los honorables^{f38} Consellers e prohomens de la dita ciutat sobre les tanques e clausures, rochs de ponts e tanques de quamins no ha molt fetes e qui ja heren en los herms e prats situats dins los térmens de la dita ciutat, ço és propter los rius Lobregat e de Besòs per les quals clausures e tanques los carniers de la dita ciutat no poden tenir, ni pexer lurs bisties grossos e menuts, dels quals la dita ciutat es proveida en les carns que en la dita ciutat ordinariament se despenen. Jatsia per privilegi antich als dits carnicers per sguart de la dita ciutat atorgat los dits carnicers puxen²⁰ lus béstias en prats, muntanyes, selves, garrigues, boschs e lochs erms e erbosos, en munts e en planes, e en tots altres lochs buyts e erms, e de tota la terra e senyoria del senyor Rey, exceptats les vinyes e orts de la dita ciutat de Barchinona. Per conservació dels dits privilegis als dits carnissers per sguart de la dita ciutat atorgats e per favor del públich de la dita ciutat, del qual és gran interés per rahó de la provisió de les carns que per los dits carnices se desfan en aquella; ordonaren que tota persona de qualsevol ley, stament o condició sie qui despuxés que-l dit privilegi fon fet per lo Senyor Rey en Jacme l'antich de bona memòria ab carta sua dada en Barchinona a XVI de les kalendas de abril de l'any M CC LXVI haia fetas tanques o clausuras algunas fora lo territori de Barchinona en qualsevol prats, garrigas, selves e altres lochs erms e no colmats e constituïts dins los térmens de la dita ciutat ulles sens ulles d'altres haia e sian tenguts de fer a ses massions les dites tanques o clausures e haver tornades les entrades e exides dels dits prats, garrigues, selves e altres lochs tanquats al stament en que eren d'abans que les dites tanques fossen fetes dins sinch dies primer vinent; sots ban de X lliures a cascun e per cascuna vegada.

²⁰ Interliniat: pexer e tenir.

Ítem, que tota persona qui haia desfets o tanques algunes, ponts de pedre o de fusta qui sian stats fets sobre les ciquies dels parts de Lobregat e de Besòs per passar persones o bèstias, de la una part a l'altra de las ditas parts, haia tornats o fer tornar aquells a ses messions, en lo stament que eren com foren desfets dins lo dit mes sots lo ban de X liuras a cascun e per cascuna vagada.

Ítem, que d'aquí avant alguna persona stranya o privada de qualsevol stament o condició sia no gos ni presumescha fer o fer fer algunas tanques o clausuras en camins o en agluns dels dits prats, garrigas,^{f38v} selves o altres lochs erms, e no cultivats, constituïts dins los térmens de la dita ciutat ulles que sien seus propis ulles que no ne trenchar o en alguna manera distroïr los ponts de pedre o fusta que són o seran sobre les ditas cèquias, sots ban de ·D· sous a cascun o per cascuna vagada.

Ítem, que alguna persona de qualsevol ley o condició sia no gos, presumesque, avalotar, mançar, ferir, nafrar o en qualsevol manera dampnificar los dits carnicers o lurs pastos o bestias per tenir e pexer aquells en los dits prats, garriges, selves, o altres lochs erms e no cultivats, constituïts dins los térmens de la dita ciutat, sots ban de X liuras a cascun e per cascuna vagada. E ultra axò si algú farà lo contrari sia tengut a la pena que per lo crim que haurà comés li deurà ésser inflingida.

Entès emperò e declarat que si los bestiàs faran alguna malifeta en alguns splets, vinyes, arbres, propietats algunas, que sien cultivades o los dits carnicés o lurs pastós o bèstias han enderrocats o enderrocaran d'aquí avant alguns ponts o passatges de ceques los dits carnicers o lurs pastors sien tenguts pagar o satisfer aquella malifeta segons serà stimada per les persones qui de açò són o seran deputades com axí contenga en los dits privilegis als dits carnicés atorgats e refer e tornar los dits ponts e passatges a lurs messions.

Dels quals bans tantas vagades com seran comesos sien guanyades les dues parts al honrat batle, damunt dit, e la terça part restant al acusador o denunciador.

Retenen-se emperò etc.

Doc. 31

1435 octubre 1. Barcelona.

El veguer i el batlle prohibeixen l'entrada de carn a la ciutat de Barcelona. Ara bé, es planteja el cas de l'entrada d'una petita peça de carn per part d'una dona molt pobra, a la qual per la seva pobresa se li perdona la multa, tot i que en cas de que reincidís no se li tornarà a perdonar. Igualment també es va perdonar la multa a un ciutadà de Lleida que no coneixia la legislació barcelonina.

AHCB. CC. Registre d'Ordinacions IV-6 fol. 45v.

{Die sabbati prima die octobris anno a nativitate domini millesimo CCCC tricesimo quinto}

{Ordinacions fetes per los honorables Consellers de no poder metre carn en la ciutat}

Ara hoiats tothom generalment, per manament del honorable mossen Guillem de Sentcliment, veguer de Barcelona e del honorable en Matheu Dezvall, batle de Barchinona, ço és de cascun d'ells tant com se pertany a sa jurisdicció, ordonaren los Consellers e prohomens de la dita ciutat per millor observança de les coses deius scrites e per ço que aquelles sien pus facilment exequatades e per cessar totes frauds qui·s poguessen cometre, que d'ací avant qualsevol persones de qualsevol grau, ley, stament, o condició sien no gosen metre ne fer metre en qualsevol manera dins la dite ciutat, ravals o suburbis de aquella, alguna o algunes carns, axí de moltó, bou, vedell, porch, oveyla o altre qualsevol natura o spècia de carns, les quals se tallen o·s desfassen en qualsevol carniceries construides fora la dite ciutat sots ban a cascun e per cascuna veguada que contrafaran de Trenta sous, e aquell o aquells qui pagar no·ls poran haien star presos en la presó del honorable veguer de la dita ciutat per vint dies continus. Et ultra açò que·ls sia levada e aturada e perden tota la carn qui hic hauran mesa. E que del dit ban e de la dita presó e de haver perduda la carn no·ls puxa ésser feta alguna gràcia e merçè.

Ítem ordonaren los dits Consellers e prohomens de la dita ciutat que d'ací avant, qualsevol carnicers e altres qualsevol persones qui metran dins la dita ciutat moltons o

altres bèsties, les quals acostumen de desfer e tallar en les carniceries de la dita ciutat los haie a metre per qualsevol de les quatre portals següents, ço és per lo portal Nou e portal de Sant Daniel e per lo portal de Sant Anthoni e per lo portal de Jonqueres e no per qualsevol altres portals de la dita ciutat. E que com los metran los haien fer scriure e continuar per los portalers dels portals per on los metran. E los dits portalers e qualsevol guardes dels dits portals//⁴⁶ haien a tenir sment e ab tota diligència cascun jorn quants moltons e altre bèstiar dels dessús dits hic entraran scrivint e continuant bé e distintament lo nombre e los noms d'aquells de qui seran. E si per ventura sen s'en tornen e inch trahen alguns per semblant rahó ho haien a fer scriure per los dits portalers e guardes. E los dits portalers e guardes ho haien a scriure en tal manera que cascuna veguada que-n sien demenats per part del Clavari de la dita ciutat ne haien a retre clarament e distincta compte e rahó. E qui contra les coses totes e sengles dessús dites farà pagarà per ban cascuna vegada XXX sous. E si pagar no-ls pot porà, starà pres segons dessús és dit. Dels quals bans peccuniaris sien fetes tres parts eguals, una de les quals sie del oficial qui-n farà la execució. E l'altra sie del acusador, e la restant terça part sie de la obra delo mur e de les valls de la dita ciutat.

Retenen-se emperò los dits honorables Consellers e prohomens poder etc.

Dijous a XXVII del dit mes d'octubre los dits honorables Consellers e alguns prohomens per ells en açò ajustats attanent que una dona molt pobre ere concorreguda en lo dit ban per ço com hic havia mesos tres diners d'ovella, et en alguna manera no-s pogués practicar que la dita dona detenguda, de tanta pobresa pogués pagar los dits XXX sous, ne alguna part d'aquells, ne fora cosa deçent que stigués presa. Per ço dispensants en la dita dona que no pagàs, ordonaren que d'ací avant altres molt pobres persones la qual pobresa sie remesa a consciència del honorable en Pere Buçot, clavari per virtut del sagrament e homenatge per ell prestat cauran en samblants bants, lo dit Clavari ne haie a fer relació als dits honorables consellers qui hi proveesquen segons per ells serà conegut.

Volgueren emperò que pus una veguada fos en tals pobres persones dispensat de no pagar. E altres vegadas hi cayen, no poguessen ésser més avant quitis ans si caen en lo dit ban haien ésser exequatats segons foram de les dites ordinacions.

Item dit sabbati XI die febroarii anno a nativitate domini M CCCC XXXVI honorabiles dominus Guillelmus de Solerio, Guillelmus de Torrente, Petrus Dusay et Iohannes de Gualbes, consiliarii hoc anno civitate Barchinone una cum honorabile Iohanne Lull, in curiis Montissoni presente et etiam probi homines cives dicte civitatis per eos sibi aduveriti ordinarunt quod²¹ habitator Ilerde qui ignorando dictas ordinationes emater carnes mutonis//^{f46v} pro quatuor dineriis e quam carnem Ilico mostravit portalerio mitendo eam intus civitate, cum pro eum fuit interrogatus prestito per eum iuramento quod ignorater hoc fecater e restituitur sibi pignus factum et non exequetur. Non obstante iuramento et homagio prestito per venerabile Iohanne Boschà Clavarium presentis. Et confescini dictum prestito iuramentum predictum ad Sacnto dei Quoator evangelia in posse mei Gabrielis Canyelles notarie et scribe concilii Barchinone.

Doc. 32

1452 abril 1. Barcelona.

Ordinacions del veguer i del batlle on s'estableixen les condicions en que han de treballar els carnissers que tallin a Barcelona, per exemple es prohibeix que els carnissers de Barcelona que tallin moltó, tallin altres tipus de bestiar o s'associïn amb carnissers que tallin altres tipus de bestiar. S'obliga als carnissers de fora que tallin a la ciutat a vendre la seva carn dos diners més barata que els carnissers de Barcelona, etc.

AHCB. CC. Registre d'Ordinacions IV-7 fol. 81v.

{Ordinacions sobre lo ofiçi dels carniçers}

Ara hoiats tothom generalment per manament dels honorables Regents la vegueria e batle de Barchinona, ço és de quescú d'ells tant com se pertany a sa juredicció, ordonaren los Consellers e prohomens de la dita ciutat, per utilitat de la cosa pública e ben avenir e repós del ofiçi de carnicers de la ciutat demunt dita, e per cessar molts inconvenients qui per les coses devall scrites se porien seguir si no y era provehit, que d'aquí avant qualsevol carnicer de la dita ciutat qui començarà a tallar carn de moltó a la

²¹ Segueix un espai en blanc.

festa de Pascha de la resurrecció de Nostre Senyor de tot l'any següent no^{f82} gos, ni li sia lícit ni permés tallar de algunes altres carns, ne fer-les tallar a altre persona, ne haver companyia ab altres carnicer o carnicers qui tallen altres carns sots ban de L sous a quesquí e per quesquina vegada que fos fet lo contrari.

Ítem ordonaren los dits Consellers e prohomens, que qualsevol carnicer qui començarà en la festa de Pascha tallar carn de bou, o de vadell, que de tot l'any següent no gos ni puscha tallar, ne fer tallar de altres carns, ne haver companyia ab altres carnicer o carnicers, qui tall altres carns; sots ban de cinquantat sous.

Ítem ordonaren los dits Consellers e prohomens, que lo carnicer qui començarà a tallar a la festa de Pascha carn de cabrit o de carnsalada, e en la ivermada carn de porch que de tot aquell any no gos, ni li sia lícit ni permés tallar de algunes carns ne haver companyia ab algú qui tall altres carns, sots ban de L sous.

Ítem ordonaren los dits Consellers e prohomens, que lo carnicer qui començarà a la Pascha de tallar carn d'ovella, o d'anyell o de cabra o de crestat, que de tot aquell any no gos, ni li sia lícit, ni permés, per si ni per altre, tallar ni fer tallar algunes altres carns, ne havert companyia ab algú qui tall d'altres carns sots ban de L sous

Entès emperò, que per les dites ordinacions o alguna d'aquelles no sien strets los dits carnicers en alguna forma en perjudici de la seguretat que acostumen a fer a la ciutat en la festa de Sant Johan, ans los asseguradors qualsevol carn aban haien tallada pusquen après hauran assegurat tallar moltó e no emperò altres carns.

Ítem ordonaren los dits Consellers e prohomens, que si algun mercader o altre persona estrangera volrà tallar o fer tallar dins la dicta ciutat moltons, bous, vadells, cabrits o qualsevol altre bestiar que haurà menat o fet menar per la dita rehó que li sia lícit e permés tallar o fer tallar aquells, però a menys for que tallaran los carnicers^{f82v} de la dita ciutat. E si lo dit estranger no volrà tallar de les dites carns que les puscha fer tallar²² [a quis volrà].²³ Entès emperò que si haut per stranger aquell qui stiga o tinga

²² Segueix tatxat el següent text: "als dits carnicers de la dita ciutat qui acostumen de tallar carns e si no-s porà concordar del salari que ho haien a conèixer los honorables Consellers de la dita ciutat."

²³ Interliniat.

domicili luny de Barchinona per quatra lengües e no altri que stiga o tinga domicili dins lo dit spay de quatra lengues, e qui contrafarà incorrega en ban de cinquanta sous.

Ítem, ordonaren los dits Consellers e prohomens que algun missatge,²⁴ ne haver companyia, ne part ab altre carnicer qui tallarà algunes de les dites carns, hans haie fer e faça lo levor e servey al carnicer ab qui sterà lealment e bé com algú no puxe bé servir dos senyors. E açò sots ban de XX sous.

Ítem, ordonaren los dits Consellers e prohomens que algú qui sia o serà estat missatge de carnicer de la dita ciutat no gos tallar carns en la dita ciutat per si mateix fins que haie estat per espay de tres anys en lo dit ofici de carnicer e tengue casa en la dita ciutat sots ban de L sous.

Ítem, ordonaren los dits consellers e prohomens que algun carnicer per si, ni per altre no gos sostraure a altre carnicer de la dita ciutat moço o missatge que tingue en son servey, ne comprador o parroquia qui d'ell acostume de comprar, sots ban de cent sous.

Dels quals bans en cas que sien comesos sien fetes tres parts eguals, la una de les quals sia del oficial qui farà la exequció e l'altre pert del acusador e l'altra de la caixa de la confraria dels dits carnicers. Entés emperò que los dits bans en tant com toquen los dits carnicers o missatgés lurs no puixen ésser exequatats sinó a instància dels dits carnicers, en tant com toque les altres pesones sinó a instància de la dita ciutat o síndich d'aqueilla e dels prohomens dels dits carnicers.

Retenen-se los dits consellers...

²⁴ Al marge dret: "qui stiga ab carnicer no gos tenir missatge".

Doc. 33

1462 desembre 28. Barcelona.

Per cercar l'ajut diví el veguer i el batlle estenen el dejuni al dissabte i per tant s'estenen les condicions de venda de carn del divendres al dissabte.

AHCB. CC. Registre d'Ordinacions IV-8 fol. 196v

{Que en los dissabtes no sia menjada carn etc. e del jurar de Déu etc. }

Ara hoiats tothom generalment per manament dels honorables lo vaguer e batle de la ciutat de Barchinona, ço és de quescun d'ells tant com se pertany a la juredicció. Que com res no sia pus pertanyent als homens que augmentar en veterada dilecció del Salvador e redemptor nostre, nostre Senyor Deu Jesucrist e de la gloriosíssima verge madona Sancta Maria, mare sua, los quals en totes tribulacions son indubitat refugi remey e tranquilitat volent-se donchs forçar que en la dita ciutat per la dita amor sia multiplicat en bones obres. Ordonaren los honorables Consellers e prohomens de la dita ciutat, que d'aquí avant alguna persona de qualsevol ley, stament o condició sia en lo die del dissapte no gos menjar carn en la dita ciutat e termens d'aquella. Si donchs per neçessitat de malaltia o altre perill de lus persones scusats no seran.

Ítem ordonaren los dits Consellers e prohomens, que per tant que la dita ordinació sia millor servada que algun carnicer o altre qualsevol persona no gos tallar ne vendre carn dins la dita ciutat e termens d'aquella sinó en la//^{f197} carniceria major de la dita ciutat, ço és una taula segons en los divendres e altres dies de dejunis se acostume de fer per malalts e altres persones en necessitat constituïdes sots ban a quescú e per quescuna vegada que serà contrafet de L lliures e que les dites ordinacions sien tengudes e servades per temps de VII anys primers e continius vendors. Del qual ban sien fetes tres parts, la una sia del oficial qui-n farà la exequió, l'altre terça part del acusador e la restant terça part de les obres dels murs e valls de la dita ciutat.

Doc. 34

1470 agost 21. Barcelona.

El veguer i el batlle com que les prohibicions d'introduir carn i bestiar de manera fraudulenta a la ciutat no han tingut efecte i es continua entrant carn i bestiar a través de les muralles pugem les penes per aquesta infracció..

AHCB. CC. Registre d'Ordinacions IV-8 fol. 157v.

{de no metre bestiar e carns en ciutat}

Ara hoiats tothom generalment per manament dels honorables mossen Regent de la vegueria e batle de la present ciutat de Barchinona, ço és de quescun d'ells tant com se pertany a lur jurisdicció ordonaren los honorables consellers e prohomens de la dita ciutat que, com jatsia per altres ordinacions en lo passat fetes, les persones qui fraudulentament meten carns en la dita ciutat e en preiudici dels drets d'aquella cahen en certes penes a bans lavors statuits, emperò experiència ha mostrat que alguns no tements les dites penes, e encare altres per dret als transgressors de les coses deius scrites statuides, meten moltons e altres bestiar pujant-los per los murs ab cordes e matent-los per les bombardes e altres lochs en preiudici dels dits drets. Per tant los dits consellers e prohomens statueixen que a tals e tant desordonats transgressors sien les dites penes augmentades, ço és que qualsevol carnicer o altre persona de qualsevol stament ley o condició sia qui per los dits murs ab cordes o ab altre enginy pujerà moltons o altre bestiar, mort o viu, senser o a trossos, o aquell metrà per les bombardes o per los sperons, o per altres lochs fora los portals, aquell tal incorregua e caigue per quescuna bèstia o trossos de carn que per la dita forma metrà en ban de C sous, e que la bèstia o carn sia perduda, los quals bans en tot o en part no puxen ésser remesos ans les bèsties o carns sien donades al hospital de Sta. Creu, e los C sous sien pertits per tres eguals parts, la una sia del acusador, l'altre de les obres dels murs de la dita ciutat e l'altre terça part del oficiàl qui-n farà la exeqüció, e ultra los dits bans aquell qui haurà comès ten gran crim ço és scalar e attemptar los murs stigue en la presó per X dies continuus ab cadena per lo coll sens tot comport. En quant toque altres prohibicions de metre carns en lo passat fetes stigue en lur foça e valor altres ordinacions sobre les dites coses statuides.

Retenent-se emperò etc.

Fonch publicada a XXI d'agost de l'any M CCCC LXX.

Doc. 35

1481, Barcelona.

Els consellers donat que les ordinacions anteriors que prohibeixen l'entrada de carn i bestiar a la ciutat de Barcelona de manera fraudulenta no s'acompleixen, decideixen pujar les penes per aquest delictes.

AHCB.CC. Registre d'Ordinacions IV- 11 fol. 19v.

{De carnicers}

A del any M CCCC LXXXI los honorables consellers e Concell de Cent de la ciutat de Barchinona fahen les ordinacions següents//²⁰

Com entre les altres ordinacions que per los Consellers e prohomens de la present ciutat en lo passat fos stades fetes per posar en degut ordre lo exercici dels carnicers és una ordinació qui fonch publicada a XXI del mes d'agost de l'any M CCCC LXX continent en efecte que qualsevol carnicer o altre persona de qualsevol stament ley o condició sie qui per los murs de la dita ciutat ab cordes o ab altre enginy o art pujerà moltons o altre bestiar mort o viu sencer o a trossos, o aquell metrà per bombardes, claveguers o per los sperons, o per altres lochs fora los portals aquell tal incorrega e caygua per quescuna bístia o trossos de carn que per la dita forma metrà en ban de C sous e que la bístia o trossos de carn sie perdud e ultra los dits bans pecuniaris, aquell qui haurà comés ten gran crim ço és scalar e attentar los murs stigua en la presó per X dies continus ab cadena per coll sens tot comport segons en dita ordinació és més largament contengut, e com experiència haie mostrat que alguns no temens nostre Senyor Déu ne la correcció temporal han no solament practicat los dits desordres mas encara en aquells han augmentat confiants dits bans ésser remsos, la qual cosa redunda en gran dan dels drets de la Ciutat. E per ço és digne cosa sobre dites coses sie altrament provehit, per tant lo Concell, consellers e prohomens per dar ordre que dites coses sien observades lohants aprovats e corroborats la dita ordinació e tots altres sobre dita negociació dels carnicers en lo passat fetes a cautela uberior ordonaren que la dita ordinació sie servada, ço és que

no sie lícit o permés a qualsevol carnicer o a altre persona de qualsevol stament ley o condició sie pujar per los dits murs ab cordes o ab altre enginy moltons o altre bestiar mort o viu censer o a trossos o aquell metre per les bombardes o per per los sperons o per altres lochs fora los portals sots los bans en dita ordinació contenguts, e ultra los dits bans aquell carnicer qui per si o per altre farà contra les dites coses o alguna d'aquelles directament o indirecte incorrega ban o pena d'ésser privat del dit ofici per temps d'un any, los quals bans o penes no puxen ésser remesses per lo clavari ne per los consellers ni per Concell de XXXII ni per altre persona sinó per lo Consell de Cent jurats.²⁵//^{f21}

Ítem los dits honorables Consellers e prohomens los hauts approvants altres ordinacions sobre e de les coses deius scrites en lo passat fetes e aquelles corroborants, ordonaren que no sie lícit o permés a qualsevol carnicer e o altre persona qui tall o faça tallar carn de moltó en loch de moltó tallar o fer tallar ovella o altres carns per moltó, e aquells qui faran o faran fer lo contrari ultra les penes o bans en les dites ordinacions contengudes en vigor de la present incorreguen en ban o pena d'ésser privat del dit ofici per un any continuu dins lo qual no puxen directament o indirecte usar de dit ofici lo qual no puxen directament o indirecte usar de dit ofici la qual ban o pena no puxen ésser remés per mostaçaf, clavari, consellers, ne per lo concell de XXXII ni altre sinó per lo Concell de Cent jurats.

Dels quals bans pecuniaris sie fetes tres parts eguals, la una de les quals sie del acusador, altra del oficial exequant e l'altre de les obres dels murs e valls.

Retenen-se emperò.

²⁵ Al marge hi ha escrit: "A XI de maig de l'any M CCCC LXXXI lo concell declara que la prohibició fos de un any, les altres penes fossen remeses al clavari."

C. Deliberacions del Consell.

Doc. 36

1392 octubre 23. Barcelona.

Es trien dues persones perquè revisin les ordinacions que regulen la pastura del bestiar dels carnisers al territori de Barcelona, davant els problemes que aquest bestiar està provocant.

AHCB. CC. Llibre del Consell, Vol. XXV fol. 94v.

Ítem sobre la suplicació dada contra los carnicers qui provasen e destrovexen ab lur bestiar les terres, foren elets los honrats en Johan de Migevila, e en Jacme Sarrià, notari, per lo dit concell a regonexer alguns capítols ja fets, axí soler la guarda del territori, com sobre los dits carnicers e que ells ordenen e façen en les dites coses tot ço que trobaran ésser útil e profitós a tota veyda disposició de les dites coses, donant-ne a ells lo dit concell plen poder.²⁶ Perhò haien tota hora a mostrar a consellar e fer-ho ab ells ensemps.

Doc. 37

1395 novembre 25. Barcelona.

El Consell de Trenta accepta les ordinacions fetes per controlar els problemes que provoquen els ramats dels carnisers al territori de Barcelona.

AHCB. CC. Llibre del Consell Vol. XXV fol. 95v.

Ítem, lo fet del bestiar qui destroeix lo territori de la dita ciutat e les ordinacions fetes sobre lo dit bestiar, les quals foren legides en lo dit concell qui aquelles be enteses en continent romana tot lo dit fet als honrats micer Macià Castellò, micer Johan de Vallsecca, Galceran Çestrada, Johan de Migevila, Johan Ribalta, Pere Dalmau e Jacme

²⁶ Segueix paraula il·legible.

Sarrià e Guillem Pujol, axí per tots ensemps o la major part de aquells ab los dits honrats Consellers però ensemps e no sens ells regoneguen, asepten, conceden, examinen, concloen e¹⁹⁶ fixen coint les dites ordinacions e bans a tot present e bon stament de la cosa pública, segons que·ls serà vist, expedient e necessari, donant lo dit consell a ells e a la major peruda d'ells, sobre açò, ensemps però ab los dits consellers e no sens ells plen poder comanant-los plenament ses veus, les quals ordinacions e bans per ells segons dit és vist e concordats se criden deteniment sens que no tornen en concell de C jurats, car lo dit concell ara per l'audit ha les dites ordinacions per agradables e aquelles loha e aprova.

Doc. 38

1393 setembre 13. Barcelona.

El Consell de Trenta es planteja el fet de pujar els preus davant les queixes dels carnissers als consellers, als quals els diuen que amb els preus establerts perden diners.

AHCB. CC. Llibre del Consell Vol. XXVI fol. 45.

Sobre lo fet dels carnicers delibera lo dit consell que sia remés a Consellers e a Mostaçaf, e si conven que·ls carnicers sien perdents que·ls cresquen lo for e si troben no dege fer que no·s faça.

Doc. 39

1396 novembre 26. Barcelona.

El Consell de Trenta insta als consellers d'aquest any o als de l'any següent a controlar els ramats dels carnissers i evitar que destrossin els cultius dels terratinents, imposant les autoritats competents les penes que estiguin estipulades per aquestes faltes.

AHCB. CC. Llibre del Consell Vol. XXVII fol. 50 v.

Ítem, a una altre supplicació dada per alguns carnicers en lo territori de Barchinona, dients que·ls carnissers de la dita ciutat indiferentment de dies e de nits meten lur bestiar en lo dit territori e talen e consumen los fruytes que són les dites terres, e en derroquen marges e parets, e encare menacen a qui·ls contraste o·ls en diu res, encare que se·n

poria seguir fort ocasió, lo dit Consell provehí que·ls consellers, la donchs presents, o si aquells no podien, per brevietat de temps, los propter esdevenidors, facen dels dits carnisers exigir los bans o penes ja sobre açò posats si y seran caiguts e de les manaces facen punir los culpables.

Doc. 40

1397 gener 17. Barcelona.

El Consell de Trenta discuteix sobre les queixes de molts terratinents per l'entrada de bestiar pertanyents als carnissers a les seves terres amb el consentiment del batlle que rep uns diners dels carnissers a canvi de deixar pastar en el territori de Barcelona.

AHCB. CC. Llibre del Consell Vol. XXVII fol. 74v.

Item una altre part los terratinents del territori de la dita ciutat ab la qual suplicaven que fos provehit degudament al gran dampnatge que·ls bestiar dels carnissers fan continuament en les vinyes e terres dels dit territori, e encara com se diga que·l batlle pren paga dels carnisers de Barchinona per dar·lus licencia que·l lur bestiar puxa pasturar en lo dit territori e dampnificar los dits terratinents, que aytantbé se provehesca com en altre manera se poguessen seguir grans inconvenients e escandals.

Doc. 41

1397 març 26. Barcelona.

Els carnissers demanen al Consell de Trenta, que ja que han comprat diversos "conangles" per pasturar el seu bestiar, però que a causa de les ordinacions no el poden pasturar en aquest espai. El Consell no els permet entrar el bestiar als conangles i com a màxim els hi diuen que si volen aprofitar les pastures que seguin l'herba i li donin al bestiar als corrals.

AHCB. CC. Llibre del Consell Vol. XXVII fol. 84v.

Ítem, com alguns dels carnisers demanen que com ells hagen comprats en lo territori de Barchinona diverses conangles per a ops del bestiar e segons ordinacions sobre açò fetes no·ls sia lícit de metre lo bestiar en los dits conangles, plagués al dit Consell atorgar licència als dits carnisers que almenys de C en C moltons puxen pexer en los dits conangles, que·l dit Consell acort sobre açò.

Ítem, al fet dels carnisers, acorda lo dit Consell que la licència per los dits carnisers demanada los fos denegada, com no acostumar que en conangles sia més bestiar menut, e que si conangles volen tenir, quels seguen e en casa que·ls donen al bestiar, com de la licència, si·s donava, se poguessen seguir molts dans e scàndols e mals.

Doc. 42

1400 gener 21. Barcelona.

Els consellers constatant que no hi ha un bon aprovisionament de carn a la ciutat traslladen al Consell de Trenta la demanda dels carnissers que es queixen perquè diuen que perden molts diners en la venda de carn i demanen que es suprimeixi la imposició de 4 diners dels menuts. El Consell de Trenta no accepta la demanda dels carnissers, però per pal·liar les seves pèrdues i evitar el desabastament de carn a la ciutat aproven una pujada de les carns d'un diner per lliura.

AHCB. CC. Llibre del Consell Vol. XXVIII fol. 7v.

Die mercurii XXI dicti mensis iannuari anno predicto M CCCC.

Convocat e applegat Consell de XXX en la casa de la ciutat appellada del Consell de XXX, en lo qual Consell foren presents los dits honorables Consellers e la major part dels prohoms del dit Consell de XXX, fo per los dits honorables Consellers proposat en lo dit Consell que en la ciutat segons cascun podia veure no·s desfehia compliment de carns e que los carnisers que ells per açò havien algunes vegades apelats, havien respost que ells perdien molt en les carns que defahien per lo poch pes que havien e per consegüent que ells no podien desfer carns sens lur gran pèrdua per la qual cosa demanaven que aquells IIII diners que eren estats en l'any propter passat imposats sobre

les menúcies fossen levats e que ells desfaran assats carns per que'l Consell acordàs sobre açò.

E fetes les dites proposicions, lo dit Consell sobre la primera acorda e delibera que lo dret de IIII diners imposat sobre les menucies, lo qual segons informació d'aquest hauda, pujava a més de M lliures per any; no fos per res levat com també per la valor del//^{f8} dit dret, com per les àvels maneres que·ls dits carnicers sobre açò havien tengudes; no fahets a fer, ne per res fos expedient a la Ciutat. Mas, perquè los dits carnicers guanyassen assats, e que la ciutat fos bastada de carns, que·ls fos ajustat ·I· diner per lliura de carn al preu que la donchs se havien les carns, ço és, que axí com lo moltó se havia a XV diners la lliura, que·s venés d'aquí avant, tant com a la ciutat paregués faedor, a XVI diners per la lliura, e que per semblant fos anadit ·I· diner per lliura a les altres carns.

Doc. 43

1400 març 22. Barcelona.

Els consellers comuniquen al Consell de Trenta que els carnissers no són d'acord amb la pujada del preu de la carn i que el que volen és la supressió de la imposició sobre els menuts i amenacen amb no tallar carn si no es suprimeix la imposició. El Consell de Trenta dóna permís als consellers per actuar contra els carnissers si no compleixen amb la seva obligació d'abastar de carn la ciutat.

AHCB. CC. Llibre del Consell Vol. XXVIII fol. 10.

Ítem sobre la proposició feta, que als carnicers jassa lus sia estat per ordinació del Consell de XXX afegit I diner a la lliura de les carns per lo qual afegiment segons informació que·l mostaçaf ha hauda, ells guanyen assats, diguen e manacen que no desfaran carns si donchs no·ls son levats los drets o les imposicions en l'any propter passat posades sobre les menúcies, e és fama que·ls dits carnicers no fan algunes provisions de carns per la qual rahó si ab temps no y era provehit se porrà seguir en la dita ciutat gran escàndol. Lo dit Consell acorda e delibera que·ls consellers ab consell dels prohomenes en lo present consell elegidors o de la major part d'aquells donant sobre açò plen e bastant poder, facen e fer puxen sobre lo dit fet totes aquelles provisions e

ordinacions que·ls parran vals e profitoses a tenir la ciutat basta de carns, e més avant que facen e puxen fer en nom de la dita ciutat als dits carnicers qui en açò par que·s hagen superbiosament e desrahonable volents senyorejar o tenir en destret la ciutat segons en altre temps han fet, e encara contre cascuns d'ells totes persecucions civils e criminals a messions de la ciutat en manera que, pus volen mal que·l hagen, e encara que puxen comprar o reebre a establiment sots aquells senç annual e entrades que·ls parrà taules de carniceries les quals novellament se facen en aquelles partides de la ciutat on lus parrà faedores en les quals facen tallar carnicers stranys o altres segons lus serà vist faedor, e puxen encara fer totes altres coses que sobre açò fer volran e ordonaran, e que totes messions que per aquesta rahó se convendrà fer se paguen de les monedes de la ciutat.

Doc. 44

1400 març 23. Barcelona.

El Consell de Cent decideix citar als carnissers i amenaçar-los, dient-los que si no aprovisionen de manera normal la ciutat de carn i no signen l'assegurança que els oferiran els consellers, es crearan taules noves a la ciutat i es cercaran carnissers forans perquè venguin carn.

AHCB. CC. Llibre del Consell Vol. XXVIII fol. 12.

Ítem, en virtut del dit poder, acordaren que·ls carnicers fossen appellats a l'endemà, que vinguessen a la Casa de la Ciutat, que aquí presents los dits XV prohomens o la major part d'ells los fos posat per Consellers lo fet fort rasament dient-los que no·ls calia haver esperança que·l dret posat sobre les menúcies fos levat e concloent que la ciutat l'us dava fàdiga, que si asseguraven tenir en aquesta anyada la ciutat basta de carns que la ciutat n'auria plaer, e si fer no volien la dita seguretat, que la ciutat en haver taules noves de carniceries, en haver carnicers estranys qui tallassen, en altre manera farien com ells totes aquelles pus rigoroses provisions que fer-se pogués.

Doc. 45

1400 març 24. Barcelona.

Els carnisers davant els consellers i els prohoms es comprometen a tallar carn durant l'any vinent.

AHCB. CC. Llibre del Consell Vol. XXVIII fol. 12v.

Die mercurii XXIII dicti mensis marcii anno predicto MCCCC.

Los carnicers deius scrits, constituïts en la casa de la dita ciutat, appellada del Consell de XXX, presents los honorables Consellers, e los dits XV prohoms o la major part d'ells, haudes primer sobre açò grans alteracions e larchs rahonaments prometeren e convengueren, als dits honorables consellers, en nom de la dita ciutat, tenir en les lurs taules, de matí a vespre, bastament de carns per tota la anyada propter vinent sots pena de C sous per cascu e per cascu dia; exegidora per lo mostaçaf de la dita ciutat dels bens d'aquell, qui contrafaria la qual pena los dits carnicers de grat e de certa sciencia se posaren, obligants per aquella tots lurs bens, persones testimonis a les dites coses los honrats en Ramon Çavall en Berenguer Buçot en Berenguer Ferrer e molts altres dels dits XV prohoms, e són los dits carnicers los qui-s seguexen.

Primerament en Pere Oliver per II taules ço és de la Cocorella e del Call

Ítem en Pere Ferrer en nom seu e de Ramon Ferrer son frare per II taules.

Ítem en Nicolau Gili en nom seu e de Guillem Sent Pol son frare per III taules

Ítem n'Anthoni Agulló per I taula.

Ítem en Francesch Johan en nom seu e de Johan de Roura e de Anthoni Martí per II taules.

Ítem n'Anthoni Lunes per II taules.

Ítem en Pere Bargayó per II taules.

Ítem en Guillem Dezpuig per I taula tant però com li sia possible

Ítem en Jacmet Citjar per una taula.

Die sabbati III aprilis anno predicto

En Jacme Poses feu semblant seguretad que-ls altres de tallar en la carniceria de la Bocaria, cabres e bochs e ovelles per I taula.

Testes dictus venerabiles Berenguerius Buçoti et Berengarius de Ponte legum doctor.//^{f13}

Die veneris última die mensis anno predicto MCCCC

En Francesch Mayol, carnicer, feu semblant obligació que·ls altres per III taules.

Testes Guillermus Fernós notari e Anthonius Amerecii scriptorum Barchinone.

Die jovis V madii anno predicto.

En Johan Palom carnicer feu semblant seguretat que·ls altres de tenir basta de carnsalada la sua taula, però no·s posa pena sinó de XX sous per cascun dia e que lo dit bastament s'estena de matí tro a hora de dinar.

Testes Salvator Çavila e Johanes Gallardi scriptores

Die martis XIII julii anno predicto

En Barthomeu Codina carnicer feu semblant obligació que·ls altres primers

Testes Franciscus Johanis et Petrus Oliveri, carnifices et Anthonius Laurenci scriptor.

Die martis XIII aprilis anno predicto M CCCC post preudium.

Doc. 46

1403 abril 25. Barcelona.

El Consell de Trenta determina estudiar la compra de les taules de carnisseria de Joan Fivaller, per evitar els problemes que tenen amb els carnissers.

AHCB. Consell de Cent, Llibre del Consell, Volum XXVIII fol. 53.

Ítem lo fet de les carniceries que són de Johan Fivaller, les quals parria esser expedient fossent comprades per la ciutat per exir a carrera als dampnats actes dels carnicers, ço és de la provisió de les carns//^{f53v}

Ítem sobre lo fet de les carniceries ço és si-s compraran per la ciutat o no, lo Consell e mena als consellers que ab prohomens per ells elegidors meten ab gran diligència la mà en aquests afers e après que-s provehesquen segons que-ls parrà faedor e al públich de la ciutat profitós.

Doc. 47

1405 febrer 28. Barcelona.

El Consell de Trenta dóna plens poders als consellers perquè facin les despesses necessàries perquè la ciutat no tingui carestia de carn, entre altres coses els dóna permís perquè comprin taules de carnisseria.

AHCB. CC. Llibre del Consell, Vol. XXVIII fol. 105.

Ítem foren donades en lo dit Consell II suplicacions I per los carnicers sobre les menucies per les imposicions de la carn en la terça propter passada.

Acorda lo Consell que les dites suplicacions sien del tot repel·lides e aquelles repel·lí//^{f105v}

Ítem lo Consell desijant provehir que la ciutat sia bastada de carns acorda e dona plen poder a los Consellers que tracten e procuren e meten en execució totes coses que sien necessàries al negoci e que per compra de taules de carniceries e per totes altres coses que les pareguen a açò profitoses puxen despendre e fer pagar al clavari totes quantitats de diners que es sien necessàries, donant-la sobre açò franca e general administració.

Doc. 48

1408 abril 25. Barcelona.

El Consell de Trenta aprova les despesses fetes i que s'hauran de fer per causa de les pastures dels carnisseres als prats del Llobregat.

AHCB. Consell de Cent, Llibre del Consell, Volum XXVIII fol. 108v.

Septimo les messions que sien estades fetes²⁷ per rahó dels pesturatges que·ls carnicers fan de bestiar en los prats de Lobregat provehí lo dit Consell ço és que a loa e aprova totes les messions fetes per rahó dels pasturatges e fahedores d'aquí avant per la dita rahó.

Doc. 49

1409 juny 22. Barcelona.

El Consell de Trenta decideix rebaixar el preu de les carns perquè hi ha molta abundància d'aquest producte a la ciutat.

AHCB. CC. Llibre del Consell Vol. XXVIII fol. 108v.

{die sabbati vicesima secunda die mensis iunii anno a nativitate domini millesimo Quadragesimo nono celebratum concilium triginta proceram in orto seu viridario homus concilii civitatis in quoquidem consilio fuerunt proposita sequentia}

Primo, que com per gracia de Deu la ciutat fos al present habundosa de carns, e açò per la gran provisió que los carnicers hi havia feta, e los fors d'aquelles fos massa excessiu, attés lo temps en que ara erem que ves e deliberàs lo dit Consell sobre los fors de les carns qui en Barchinona se tallen si-s aminorarien o no o si-s estarien en la forma que s'estaven.

Sobre lo qual article lo dit Consell deliberà que, la lliura del moltó fos tornada a XIII diners, axí com solia ésser a XV diners; e la lliura de la carn del cabrit a XVII diners, axí com solia ésser a XVIII; e la lliura de la carn de la ovella a VIII diners, axí com se solia vendra a VIII; e la lliura de la carn del crestat a X diners, axí com se solia vendra a XI diners; e la lliura de la carn de la cabra a VI diners, axí com se solia vendra a VII diners; e que la lliura de la carn del bou se puxa tallar a X diners, e la lliura de la carn del vedell a XVI diners, segons era estat aforat per lo mostaçaf ab voluntat dels consellers.

²⁷ Interliniat : “e fahedores”.

E mes, ordona lo dit Consell, que d'aquí avant la carn dels anyells sia a vendra a pes e no a ull, ço és la lliura d'aquelles a XII diners, e no més avant, incloses en aquelles II diners de imposició, com fos cosa rahonable, que pus totes les altres carns se venen a pes que se-s devia fer la carn del anyell.

Doc. 50

1433 març 19. Barcelona.

El Consell de Trenta per arribar a un acord amb els carnisser i tenir ben abastada de carn la ciutat i a bon preu decideix rebaixar un diner la imposició de la carn, diner que s'afegeix a la imposició de la farina, i a canvi els carnisser accedeixen a vendre la lliura de moltó a 11 diner, sense la imposició i catorze amb la imposició.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions II- 1 fol. 7v

{Consell ordinari de XXX ab lo qual fou provehit que ls carnicers tallassen la carn de moltó a rahó de XI diners la lliura per I any que comense en la festa de Pascha del any M CCCC XXXIII e sobre ·I· diner levat de la imposició de la carn e ajustat a la farina }

Dijous a XVIII, del mes de març, any de la nativitat de Nostre Senyor M CCCC XXXIII, ajustat la Consell ordinari de XXX, o la major part d'aquell, dins la casa hon semblants consellers són acostumats de ajustar, fou aquí proposat per los honorables Consellers de la dita ciutat o per lo honorable en Johan Buçot, en veu de tots, que com ells per tenir abundosa la ciutat de carns de moltons haguessen hauts diversos col·loquis ab los carnicers de la dita ciutat demenants a aquells volguessen assegurar de tenir la dita ciutat habundosa de les dites carns, per ·I· any, de propter esdevenidor; lo qual comensas en la festa de Pascha de propter esdevenidora, e que tallassen a menor for que no és acostumat, tro aquí, com fos gran abundancia de bestiar en tota la terra. En altre manera que los dits consellers en nom de la dita ciutat provehida e habundosa e après molts col·loquis sobre açò hauts, e diverses alteracions seguides entre los dits honorables consellers e los dits carnicers no volents-se adonar al voler dels dits honorables consellers, però a la fi eren romasos en la deliberació sagüent. Ço és que, si

per part de la dita ciutat ere levat ·I· diner per lliura de la imposició de la carn, axí que la dita imposició fossen solament, tres diners, que ells dits carnicers tallarien a XI diners la lliura e assegurarien de tenir la ciutat habundosa de les dites carns per tot lo dit any, provehit, però, que algun stranger carniçer no hic vengués, ne gosàs tallar carn per tot lo dit temps de I any.²⁸

Per ço los dits honorables Consellers exposaren en lo dit Consell de XXX les dites coses, a fi que sobre aquelles lo dit Consell donàs son vot e digués sa intenció, però que volguessen avertir e ben delliberar que si levaven ·I· diner per lliura de la dita imposició de la carn, per ço com la taula de la ciutat no és encare reintegrada en lo deute a la dita taula degut per la dita ciutat per rahó de la armada que la dita ciutat fon fer de les naus, de les quals feu²⁹//⁸ capità lo honorable en Johan de Mariene, lavors Conseller de la dita ciutat, que vissen e deliberassen bé lo dit dret en quin dret poria ésser afigit per ço que servís a acabar de pagar la dita taula en ço que degut li és per la dita rahó, e per obrir via e forma en poder lo dit diner afegir o ajustar a altre dret de la dita ciutat, los dits honorables Consellers digueren que havent comunicat ab los regidors de la dita taula e ab n'Anthoni Cases, regint los comptes d'aquella, e que-s eren reposats que-l dit dret porrà ésser afigit en I de dos drets, los quals se cullen ja en la dita ciutat, ço és que axí com de les botes del vi, que hic ve per mar se paga mig florí per bota que d'aquí avant se-n pagàs ·I· florí e per que nuls fos lo dit dret de I florí exhigit que los patrons de cascuna nau barcha o qualsevol leny o vexell en lo qual sic matés vi per mar pagàs indiferentment I florí per cascuna bota que portàs de les quals se pagaria lo mig florí o si lo dit I diner per lliura se afiguraria al dret o imposició de la farina, perquè lo dit Consell deliberàs sobre totes e sengles coses desus dites cas ells dits honorables Consellers ne seguirien lur acord e delliberació.

E proposades aquí les dites coses los del dit Consell de XXX entesses aquelles deliberaren e segons lur delliberació los dits honorables Consellers conclougueren e determenaren en la forma sagüent, ço és que-l dit diner de la imposició de la carn fos levat, si però fora axí deliberat per lo Consell de ·C· jurats axí que la imposició no sien sinó tres diners e que los carniçers tallen a XI diners la lliura, los quals ·XI· diners ab les

²⁸ Al marge et text següent “sobre carniçers”.

²⁹ Al marge hi ha el següent text: “sobre levar ·I· diner de la imposició de la carn; e sobre on se afegirà lo dit diner”.

tres diners de la imposició sien XIII diners, e que los dits carnicers haien e sien tenguts de assegurar bé e complidament a conexas dels dits honorables consellers de tenir per tot ·I· any de propter esdevenidor la ciutat bé e complidament provehida e habundosa de les dites carns de moltons. E servades les dites coses que sie feta inhibició a tots carnicers strangers de no dotar ne poder tallar en la dita ciutat tot lo dit temps de I any.³⁰

Item que la adjuntió o afigiment del dit diner lo qual se deu levar de la imposició de la carn per molts esguarts era pus factibla que fos adjunt a la imposició de la farina que no imposar lo dit dret de I florí per bota, però que levar lo dit ·I· diner per lliura de la imposició de la carn, e aquell ajustar-lo a la farina o a qualsevol altre dret fos remés al Consell de C jurats, lo qual consel fos per al se'n devia appel·lat e ajustat, e axò fou provehit de continent per los dits honorables Consellers³¹//^{8v}

{Consell de Cent Jurats per la dita rahó}

E en après de açò lo dit sendemà, ço és divendres, que's comptave ·XX· del dit mes de març, any M CCCC XXXIII fon ajustat lo Consell de ·C· jurats se acostuma de aiustar lo qual fou appellat lo dit die de dijous e convocat ab veu de trompa per en Bernat Cadireta crida de la dita ciutat, e ajustat lo dit Consell en la dita sala, fou aquí pe los dits honorables consellers o per lo honorable en Guillem de Vallsecca, terç conseller lo dit any, en nom e veu de tots los altres exposada la deliberació e conclusió del dit Consell de XXX, segons la qual ere stat remés al dit Consell de Cent Jurats de veure e delliberar si lo dit diner serie levat de la dita imposició de la carn, en quin dret serie afigit.

En après fon legida en lo dit Consell una suplicació donada per l'onrat en Jacme Amergós, mercader, per la qual suplicave li fossen pagades per la dita ciutat XII lliures X sous en les quals eren stat condempnat per los Consols de la Mar en donat e pagar e les quals havie dades e pagades a-n Puiol, pelliçer, per ço com li havie fetes exeutar roles e lo qual Pujol se-n anave en Pisa ab aquelles en preiudici de la dita ciutat a la qual devia per rahó de impositons LII lliures VII sous e exequaren sen mes les dites XII lliures X sous seons es pus larch convengut en la suplicació dessus dita.

³⁰ Al marge hi ha el següent text: “que·ls carnicers tallen per I any a de XIII diners la liura, e que assegurassen de tallar, e que fos inhibit a carnicers strangers de no tallar per lo dit ·I· any”.

³¹ Al marge hi ha el següent text: “Quel ·I· dret levat de la imposició de la carn sie afigit a la imposició de la farina”.

E enteses les dites coses per lo dit Consell de Cent Jurats, fou deliberat per lo dit Consell e après fou feta conclusió e determinació per los dits honorables Consellers o per lo dit honorable en Guillem de Vallsecca, en nom e veu de tots, que-l dit I diner fos levat e de fet lavaren de la dita imposició de la carn e que fos imposat e de fet imposaren e afigiren a la dita imposició de la farina, e que dur per tant de temps tro que lo deut degut a la dita taula per rahó de la dita armada de les dites tres naus seu íntegrament pagat//¹⁹

En la suplicació de la dita suplicació donada per lo dit Jacme Amergós fou remesa per dit honorable Consell als dits honorables Consellers e prohomens per ells elegidors en aquell nombre que-ls plagués.

{Ordinacions fetes per los honorables Consellers e prohomens, segons delliberació del Consell ordinari de Trenta, sobre los carniçers, el tallar de la carn }

Divendres a XVII del dit mes de març, los honorables consellers e prohomens de la dita ciutat, volents procurar totes vies e maneres per les quals la dita ciutat e los ciutadans e habitants de aquella e tots altres convivents en aquella sien habundosos en carns de moltons, e tota penuria e fretura de aquelles fossen de mig foragitades, haud acord e deliberació ab lo Consell ordinari de XXX de la dita ciutat, han ordonat provehit e deliberat sabents e consentints la major part dels carniçers, ciutedans e habitants de la dita ciutat, tenguin habundosa la dita ciutat de les dites carns e tendran les taules complides e bastes cascun jorn o die carnal a coneguda del mostaçaf de la dita ciutat, tant com serà vist al dit mostaçaf ops del publich de la ditat ciutat, sens tota excepció, dilació e difugi, sots ban de deu lliures, en lo qual incorreguen cascuna vegada e cascun qui contrafarà, e ultra lo dit ban pusquen esser forçats per lo dit Mostaçaf de fet tellar de les dites carns tant com sie vist necessari al dit mostaçaf.

Ítem ordonaren provehiren e deliberaren los dits honorables Consellers e prohomens que-ls dits carniçers, ciutedans e habitants de la dita ciutat haien//^{19v} a tallar les dites carns per tot lo dit any, a XIII diners per cascuna lliura, dels quals romandran XI diners al carniçer, e los restants tres diners seran de la ciutat, per rahó de imposició

imposada a cascuna lliura de les dites carns³² per provisió del honorable Consell de Cent Jurats de la dita ciutat sia stat levat I diner dels dits IIII diners de la dita imposició.

Ítem ordonaren e provehiren los dits honorables Consellers e prohomens per ço que·ls dits carnicers, ciutedans e habitants de la dita ciutat en lo tallar de les dites carns no puxen ésser per tot lo dit temps de I any torbats per tot lo dit temps de I any en tallar e tenir la dita ciutat habundosa de les dites carns, e que en lo dany per ells fahedor no puxen en alguna manera ésser lesos ne prejudicats que qualsevol altres carnicers strangers o qui no sien ciutedans e habitants de la dita ciutat, no gosen ne puxen tallar ne sien en alguna manera admesos a tallar dins la dita ciutat per tot lo dit temps de I any sots lo ban de XV lliures per cascun e per cascuna vegada que serà contrafet.

Ítem ordonaren los dits honorables Consellers e prohomens que·ls dits carnicers, ciutedans e habitants de la dita ciutat, los quals en la manera e forma propter dita volran tallar de les dites carns de moltó en la dita ciutat, haien assegurar ab bones e segures fermaçes a conexença dels dits honorables Consellers, que per tot lo dit I any continu desfaran e tallaran de les dites carns de moltons en les carnicerías de la dita ciutat, ço és cascuns d'ells en les taules que al comensament haura empreses e tendran per tallar les dites carns de moltons, sens crexer e desmenuhir lo nombre de les dites taules, e les dites taules tendran complides e bastes de les dites carns de moltons, cascun jorn o dia carnal a coneguda del Mostaçaf de la dita ciutat.//^{f10}

{Seguretat feta per los carnicers de tallar a ·I· any}

Per vigor de les quals ordinacions los carnicers devall scrits asseguraren segons en les dites ordinacions es contengut. E los qui asseguraren són los següents.

Miquel Valls, carnicer, ciutedà de Barchinona, promés tallar en tres taules XXXXV moltons cascun jorn sots ban o pena de deu lliures; dona per fermansa, Miquel Valls carnicer sots semblant ban.

³² Interliniat: “de aquells IIII diners imposats a cascuna lliura de les dites carns”.

Bernat Carner, carniçer, promet tallar en tres taules XXX moltons, cascun jorn, sots lo dit ban o pena de deu lliures. Dona per fermansa, Miquel Valls, carniçer sots semblant ban.

Barthomeu Rossell, carniçer, promés tallar en dues taules XX moltons per cascun jorn, sots semblant ban del propter dit.

Dona per fermansa Miquel Valls, carniçer, sots semblant ban.

Françoy Marineio, carniçer, promés tallar en tres taules XXX moltons per cascun jorn.

Dona per fermanses Raphel Citjar e Johan Citjar, e tots prometeren de complir per lo tot sots lo dit ban.

Bernat Roudors, carniçer, promés tallar en Tres taules ·XX· moltons cascun jorn.

Dona per fermansa en Dalmau Ginebreda, carniçer sots lo dit ban de deu lliures.//^{f10v}

Jacme Lastis, carniçer, promés tallar en III taules XXIII moltons cascun jorn. Dona per fermanses Pere Lastis e Christofol Lastis, carniçers, sots lo dits principals e fermanses sots lo dit ban de deu lliures.

Pere Codina, carnicer, promés tallar en una taula VII moltons cascun jorn. Dona per fermanses Pere Scuder, e Johan de Montanyana, carniçers, e tots obligaren-se sots semblant ban.

Guillem Rabós, carniçer, promés tallar en IIII taules XXXV moltons cascun jorn. Dona per fermanses Anthoni Romaguera e Dalmau Ginebreda, carnicers, sots lo dit ban.

Doc. 51

1434 març 4. Barcelona.

El Consell de Trenta decideix que el preu de la carn de moltó es fixi en 14 diners amb la imposició i que els carnisers signin una assegurança on especifiquin el nombre de moltons que tallaran cada dia.

AHCB CC. Registre de Deliberacions, II- 1 fol. 54.

{Deliberació feta per lo Concell de XXX que·ls carniçers tallassen a raó de XIII diners la lliura}

Divendres a ·V· del mes de març del any MCCCC XXXIII la major part del Conçell ordinari de XXX de la dita ciutat appellat//^{f54v} per ordinació dels honorables Consellers e ajustats dins la casa del Conçell de XXX a exposició a ells feta per los dits honorables consellers deliberaren e conclogueren que·ls carniçers de la dita ciutat tallassen carns de moltó e tenguessen abundosa la ciutat de aquelles per tot ·I· any continu lo qual comensas en la feste de Pascha de propter esdevenidora a raó de XIII diners la lliura, segons han tallat en lo any que finirà en la propra dita feste. E que si los dits carniçers açò no volien fer que fos procehit contra ells ab totes aquelles forçes e complesions que serie vist faedor als dits honorables Consellers e a tota lur ordinació e voler.

{Seguretat feta per los carniçers deius scrits de tallar}

Dilluns, a XV de març del any de la nativitat de Nostre Senyor M CCCC XXXIII, per vigor de la deliberació sobredita, los carniçers deius scrits prometeren cascuns, sots pena de X lliures Barchinoneses, en la qual cayguen e la qual encorreguen cascuna vegada que serà per ells contrafet e la qual pena comesa o no pagada o no norres menys fossen tenguts a tallar que per tot ·I· any continuu que començe en la feste de Pascha de nostre Senyor de propter sdevenidora³³ e que tendran la ciutat per tot lo dit any en les taules deius scrites abundosa del nombre de moltons deius scrit e en altre manera a conexença del honorable Mostaçaf de la dita ciutat obligants ne per les dites coses ensemps ab les fermances deius scrites e per totes messions dans e interesses tots e sengles bens lurs mobles e immobles hauts e havedors, e tots ho juraren a Deu e als Sancts Quatre Evangelis ab les renunciacions acustumades fetes per les fermaçes//^{f55}

Primo, en Miquel Valls, carniçer, elegí tres taules e promés tallar cascun jorn XXXXV moltons, e dona per fermaça en Pere Oliver, carniçer.

³³ Interliniat: “a raó de XIII diners la lliura tallaran”.

Bartomeu Rossell, carniçer, elegí tres taules en les quals promés tallar cascun jorn XXV moltons e dona per fermança lo dit en Miquel Valls.

Bernat Roudors, carniçer, elegí dues taules en les quals promés tallar cascun jorn XVIII moltons e dona per fermança en Dalmau Ginebret.

Testimonis a totes e sengles coses dessus dites lo honorable misser Paul Eroles licenciat en leys e Francesch Martí Notari.

Divendres a XIX del dit mes de març any dessus dit M CCCC XXXIII, Francesch Marimon, carniçer, elegí tres taules en les quals promés tallar cascun jorn XXX moltons, e dona per fermança en Raphel Citjar, carniçer.

Jacme Bargalló, carniçer, elegí dues taules e promés tallar cascun jorn en aquelles XVIII moltons, dona per fermanses los dits Raphel Citjar e Francesch Marimon.

Testes lo honorable misser Francesch Castelló, doctor en leys e Steve Mir, scrivent.//^{f55v}

Dissabte a XX del dit mes de març, en Jacme Lastis, carniçer elegí tres taules en les quals promés tallar cascun jorn XXIII moltons dona per fermançes en Pere Lastis e Christofol Lastis, carniçer.

Jacme Viver, carniçer, elegí una taula en la qual promés de tallar cascun die sis moltons e dona per fermansa en Johan Brocard.

Paschal Munchada, elegí una taula en la qual promés tallar, cascun die sis moltons, dona per fermansa en Francesch Romaguera, carniçer.

Pere Rabós, carniçer, elegí una taula en la qual promés tallar cascun jorn nou moltons, dona per fermansa lo dit Francesch Romaguera.

Testimonis a les dites coses de la propter dita jornada lo honorable en Thomàs de Rajadell e lo discret en Johan Franch notari.

Lo dit die de dissabte en Bernat Carner, carniçer, elegí dues taules en les quals promés tallar cascun jorn ·XX· moltons e dona per fermansa en Johan carner, mercader.

Testimonis Pere Terapho, fuster; e Steve Mir, scrivent.

Doc. 52

1435 març 28. Barcelona.

Els consellers plantegen davant el Consell de Trenta les reivindicacions dels carnisers, els quals no volen assegurar si no s'els permet vendre la carn de moltó a 12 diners la lliura més la imposició, a més de rebre un préstec sense interès per part del Consell de vuit florins. En resposta a les seves demandes els consellers aconsellats pel Consell ha empresonat als carnisers, però al final han acceptat part de les reivindicacions dels carnisers, la pròxima temporada els carnisers podran tallar a 12 diners la lliura sense la imposició, quinze amb la imposició i rebran un préstec raonable. Al final està l'assegurança dels carnisers amb el préstec que reben del Consell.

AHCB CC. Registre de Deliberacions II- 1 fol. 88

{Consell de XXX sobre los carniçers}

Dilluns, a XXVIII del mes de març del any M CCCC XXXV, ajustat lo Consell de XXX de la dita ciutat, o la major part d'aquell dins la casa de la dita ciutat, on semblant Consell és acostumat de ajustar. Fon aquí exposat per los dits honorables consellers o per lo honorable en Pere Malla, en nom e veu de tots los altres consellers, ab ell ansemps que com la festa de Pascha de propter esdevenidora sie molt presta, e los carnicers de aquesta ciutat no vullen assegurar de tallar carn de moltó segons és acostumat cascuns anys, si donchs no lo pugen lo for de la lliura de la carn a més de XII diners e que d'altra part los sie fet prestech de VIII florins; e aquestes coses sien massa sobergues, car per comte fet e lavat se trobe que·ls dits carnicers guanyen grossament tallant a XII diners la lliura, e ells dits consellers haien consellat de ésser presos e vuy stan presos los dits carnicers per ço ells posaven les dites coses en lo dit Conçell, a fi que hi sie provehit segons lo dit Conçell dellibererà.//^{88v}

Exposades aquí les dites coses lo dit Conçell tots concordablement foren de acord e deliberació que·ls dits carnicers assegurassen de tallar a for de XII diners per lliura e no més avant però que·ls fos fet prestech rahonable a conexença del honorables Consellers, e si los dits carnicers no ho volien fer que fossen agreviats en totes aquelles formes e maneres que los dits honorables Consallers ordonassen , car lo dit Conçell ho ramés tot als dits honorables Consellers e axí prés conclusió lo dit Consell.

{Altre Conçell de XXX sobre los carniçers }

Dissabte, a II del mes de abril del any M CCCC XXXV ajustats en la lotge de la Mar de Barchinona, on los honorables consellers de la dita ciutat en lo present mes convenen per rahó de vendre les imposicions de la dita ciutat, la major part del Conçell ordinari de Trenta fou aquí exposat per los dits honorables Consellers o per lo honorable en Pere de Malla, en nom de tots, que jassien en lo Conçell de Trenta celebrat a XXVIII del mes de març propassat, fos delliberat que·ls carnicers de la dita ciutat tallassen carns de moltons per un any lo qual començàs en la festa de Pascha de propter esdevenidora a raó de XII diners la lliura, ultra la imposició e que·l fos fet prestech segons ells dits consellers delliberaren als quals per lo dit passat Conçell de trente fou totalment remés. E los carniçers de la dita ciutat no vollents donar locha a tallar en la dita forma e per aquesta rahó sien detenguts presos en la presó del honorable veguer de la dita ciutat ab cadenes als colls e grillons en les cames, e tracte del honorable en Miquel de Muntjuich, Mosteçaf de la dita ciutat sie stat maneiats ab los dits carniçers que tallassen ·V· mesos del any a for de ·XII· diners e altres ·V· mesos a for de ·XIII· diners la lliura, e que d'altre part los fos fet prestech e d'açò los dits consellers no·s vullen plavir sens lo dit Conçell per ço ells ho pasaven aquí per ço que hi deliberassen que ells ne seguirien lur deliberació.//^{f89}

E los del dit Conçell considerats que·ls dits carnicers tinguen massa a assegurar e que la Pascha és propter e que no és temps de massa matichaiar mas que ab temps si deu en lo esdevenidor provehir delliberaren que la dita seguretat fos feta en la dita manera e que préstech los fos fet segons concordarien e deliberarien los dits honorables consellers als quals lo dit Conçell ho tamés però que tots carnicers e altres qualsevol persones per tot lo dit temps de un any o pertida de aquell puxen tallar e fer tallar als dits fors e a manor for ab que no sien carnicers de Barchinona. Item delliberaren los del dit Conçell que ab

temps e no sperant-se a la derreria del any los dits honorables consellers provehissen axí ab carnicers strangers e ab totes altres persones que poguessen, que la ciutat fos bé e opulentment provehida e no stiguessen en les premisses en les quals los carnicers de Barchinona los tenen cascuns anys. E an questa forma prés conclusió lo Conçell dessus dit.

Aprés de açò dilluns a IIII del més de abril del any dessus dit M CCCC XXXV los honorables Consellers de la dita ciutat ajustats dins lo alberch de la habitació del honorable en Pere de Malla, companyó lur, on foren presents los honorables en Miquel de Muntjuich, mosteçaf l'any present de la ciutat de Barchinona e los honorables en Bernat Fiveller, regidor, e n'Anthoni Cases, regent los comptes de la Taula de Cambi de la dita ciutat, per comissió del dit Concell de Trente, fon aquí deliberat precehit tracte del dit honorable mosteçaf que los dits carnicers tallassen per sinch meses primers a raó de XII diners la lliura, e per altres sinch mese après següents a raó de XIII diners, e que de les monedes de la taula de la dita ciutat fossen prestats als carnicers devall scrits les quantitats següents ço és an Miquel Valls, carnicer, lo qual elegí tres taules e LX moltons cascuns jorns dona per fermances en Pere Oliver e Dalmau Ginebret Lorens Muntmany, blanquer, Johan Font, draper, Johan Gavarró, mercader, Martí Vila, parayre, e Catharina, muller de'n Miquel Valls – Mil cinchcents florins.

Ítem Bernat Carner, lo qual elegí tres taules e XXXVI moltons, cascuns jorns ab prestech de mil florins per los quals a tornar dona per fermances Johan Carner, Barthomeu Piqui, Steve Batle, baxador, March Pou, mercader, Johan Gafan, pellicer – Mil florins.

Ítem Johan Citjar, sinch taules e XXXXVIII moltons dona fermances Francesch Marimon e Rafel Citjar frare seu, Francesch Romaguera, carnicer, Genís Solsona, specier, Francesc Oliver, ciutadà de Barchinona, Thomàs Gras, flaçader, Berenguer Gual, draper. – Mil CC florins.//^{f89v}

Ítem Guillem Rabós, tres taules e XXVIII moltons dona per fermansa n'Anthoni Romaguera, Anthoni Limes, Nicholau Utrastrosa, mercader, Jacme Muntmany, blanquer, Jacme Bagur. Bernat Raudors dues taules XVIII moltons dona per fermansa lo dit Anthoni Romaguera – Mil florins.

Ítem Jacme Viver, una taula al carrer de Sent Pere Jusà e sis moltons dona per fermansa Pere Comes, specier, Ferrer Romeu, formenter. – CL florins.

Ítem Bernat Rossell, una taula a la Bocharia e XV moltons, dona per fermansa, Barhomeu Rossell e Pere Rossell fills seus – CCC florins.

Ítem Pere Rabós e Johan Cortit, dues taules e XVIII moltons entre ab dues fermanses per en Pere Rabós en Bernat Sert, Johan Specer. Per en Johan Cortit: Barthomeu Fanga, notari e Romeu Esthanella, carnicer – CCC florins.

Doc. 53

1438 gener 28. Barcelona.

Els consellers amb altres prohoms decideixen sobre les queixes dels carnissers que volen tallar el moltó durant la quaresma a 16 diners la lliura perquè sinó no guanyen suficient. Els consellers i els prohoms decideixen que com els carnissers van signar una assegurança on es comprometien a tallar durant tot l'any a 15 diners la lliura i els guanys de la carn que es ven a la quaresma van a la caixa de la confraria, amb aquesta pujada només guanya la confraria dels carnissers, per tant decideixen que no es pugi aquest diner al preu del moltó

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 2 fol. 14.

{Concell de certs prohoms sobre I diner que·ls carnicers demanaven que·ls fos afegit a cascuna lliura de carn que·s tallarie en la quaresma}

Dimarts a XXVIII de janer dessus dit los honorables consellers ensemps ab los honorables en Matheu Dezsoler, Guillem Ferrer, Guillem de Gualbes, Guillem Martina, Johan d'Aguilar, Johan Ferrer, notari et Pere d'Estalrich, argenter, apel·lats ensemps ab d'altres per los dits honorables Consellers de la dita Ciutat havien demanat a ells que per ço que ells donassen bon recapte de bones carns en la quaresma de propter

esdevenidora los plagués ajustar-los I diner a la lliura de la carn axí que tayassen/^{f14v} a XVI diners la lliura, e rahonat de açò en lo dit Conçell fou conclós e deliberat que com los dits carniçers daguessen hassegurar de tallar per tot ·I· any qui finirà en la festa de Pascha de propter esdevenidora a raó de XV diners la lliura enclós lo temps de la quaresma e atés que del afegiment del dit diner lo públich de la dita ciutat non haurà algun millorament quar solament serveix a la confraria dels dits carniçers per ço fou donada neganda a la dita demanda del dit diner per la lliura.

Doc. 54

1438 març 7. Barcelona.

Els consellers plantegen al Consell de Trenta les queixes dels carnisers, que diuen que no poden mantenir la venda del moltó a 12 diners la lliura, sense impostos, a la pròxima assegurança perquè a Aragó els cobren per passar la frontera 18 diners per cap de moltó i per tant els resulta insostenible. El Consell de Trenta es planteja permetre la venda de la carn la meitat de l'any a 12 diners i l'altra meitat a 13 diners, però creuen que l'any anterior ja pagaven això a la frontera i per tant conclouen que primer s'ha d'investigar que es cobra a la frontera d'Aragó pel pas dels ramats.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions II- 2 fol. 18v.

{Conçell de XXX ordinari sobre lo for al qual los carniçers de Barchinona tallaran les carns del moltó per ·I· any }

Divendres, a VII del mes de març any M CCCC XXXVIII, apel·lat lo Concell ordinari de XXX e la maior part d'aquell ajustada dins la casa on semblant conçell és acostumat d'ajustar, los honorables Consellers, o lo honorable mossen Huguet Fiveller, en nom e veu de tots, exposa en lo dit Conçell, com a Pascha de propter esdevenidora passave lo temps de ·I· any al qual los carniçers de la ciutat havien assegurat de tallar a raó de XII diners la lliura de la carn de moltó. Ee ells dits consellers volens provehir que per altre any après següent assegurassen de tallar e tenguessen manera que a semblant for, però los dits carniçers apel·lats per ells, pretenien que no ho podien fer per ço com hi serien

molt perdents, quar no era habundància de bestiar tanta com se pensaven, e per ço com en Aragó havien imposats a cascun cap de bestiar que·n traguessen XVIII diners, e axí que ja perdien massa e que no ho farien per res. Ells dits consellers havien pensat si·ls prometrien los fors següents: ço és XII diners, per lliura a mig any, e XIII diners, per lliura, a altre mig any, la qual cosa ells dits Consellers no sabien encare si ho volrien fer. Per ço ells ho posaven en lo dit Conçell a fi que hi fos provehit en la manera que·ls fos vist faedor, que ells ne siguirien e metrien en exequció ço que·n fos delliberat.

E exposades les dites coses en lo dit Concell, per ço com entre ells fou rahonat, que los XVIII diners, qui·s dien imposats en Aragó, a cascun cap de bestiar, ja en lo dit any propter passat, en lo qual havien tallat a for de XII diners, per lliura eren ja stats imposats, per ço dellibera lo dit Conçell que de la imposament dels dits XVIII diners fos hauda informació e après que tornassen aplegar lo dit Consell e que·n fos exeguit ço qui·n serie delliberat e açí pres conclusió lo dit Consell.

Doc. 55

1438 març 24. Barcelona.

El Consell de Trenta després d'estudiar la informació que tenen i de que els carnissers refusessin la seva oferta de tallar mig any a 12 diners i altre mig any a 13 diners decideixen donar permís als consellers perquè es gastin el que considerin convenient per fer préstecs als carnissers.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions II- 2 fol. 19.

{Consell ordinari de XXX sobre provisió que·ls carniçers assegurassen de tallar carn}
Dilluns, a XXIII de març, any dessus dit M CCCC XXXVIII apel·lat lo Conçell ordinari de XXX de la dita ciutat e los dits honorables consellers//^{f19v} e la maior part del dit Conçell, aiustats dins la casa en semblant concell és acostumada d'aiustar on semblantment foren presents lo honorable en Berenguer Vidal, I dels regidors de la Taula de Canvi de la dita ciutat, en nom seu e en veu de mossen Pere de Malla, regidor amb ell ensemps de la dita Taula, e semblantment hi fou present lo honorable n'Anthoni

Cases, scriva e regent los comptes de la dita taula. Fou aquí exposat per los dits honorables consellers com ells havien molt mantjat ab los carnicers de la dita ciutat e que en alguna manera no-s volien adecuar a tallar al for que·ls dits consellers los havien ofert de tallar mig any a XII diners, e altra mig any a XIII diners. E ells dits consellers haguessen hauda clara informació que en l'any propter passat que tallaren a for de XII diners ja eren imposats los XVIII diners a cascun cap de bestiar lo qual traguessen del Regne, per ço ells dits Consellers ho posarien en lo dit Concell per ço que delliberassen que·n ere faedor.

E lo Concell dessus dit, tots concordablement comenteren lo dit fet als dits honorables Consellers però a tots don e de parer que axí com feyen assegurar a ·I· any lo qual començave en la festa de Pascha que fessen per manera que l'any començàs en maig o en juny e donaren poder bestant als dits honorables Consellers de despendre e fer prestechs de les monedes comunes de la taula de cambi de la dita ciutat. E açí pres fi e conclusió lo dit Concell.

Doc. 56

1438 abril 21. Barcelona.

Es consellers i els carnissers han arribat a un acord perquè els carnissers assegurin la venda de carn de moltó per un any. L'acord consisteix en que els carnissers del dia de l'acord fins el 23 de juny vendran la lliura de moltó a 13 diners i del dia 24 fins el dia 29 de novembre a 12 diners la lliura, i del dia de Sant Andreu fins el 23 de juny de l'any següent 13 diners la lliura, excepte en temps de quaresma que hauran de tallar a 12 diners la lliura. A canvi d'aquesta assegurança els consellers concedeixen uns préstecs sense interès als carnissers, segons el seu volum de venda.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions II- 2 fol. 22.

{Concordia feta entre los honorables Consellers de una part, e los carnicers devall nomenats de la part altra}

Capítols concordats entre los dits honorables consellers, de una part e los carnicers devall scrits de la part altre; ço és que·ls dits carnicers han a tallar carn de moltó per tot

lo temps devall scrit als fors devall designats. Ço és, d'ací o del present die que tenim, XXI del mes d'abril any M CCCC XXXVIII, fins per tot lo vint e terç jorn del mes de juny propter vinent, a for de tretze diners per cascuna lliura de carn de moltó; e lo die de Sant Johan del dit mes de Juny e d'aquí avant fins per tot lo vint e noven die del mes de noembre après següent a for de dotze diners, per cascuna lliura de la dita carn de moltó; e lo die de Sanct Andreu de propter esdevenidor, fins per tot lo vint e terç jorn del mes de juny any M CCCC XXXVIII a for de tretze diners per cascuna lliura de carn de moltó; ultra los quals fors hi són enteses los tres diners per cascuna lliura per la imposició, la qual és de la ciutat, entés emperò que per tota la quaresma primer vinent la carn del moltó qui's tallerà en Barchinona se haie a tallar a for de dotze diners per cascuna lliura de carn. Ítem, és estat concordat que tots carniçers estrangers e altres qualsevol persones estrangeres dins lo dit temps pugueren tallar e fer tallar carn de moltó al for que's volran, però que altres carnicers de la dita ciutat si dins lo temps ab crida a ells prefigit no hauran assegurat no hic puxen tallar, ne fer tallar carn de moltó dins lo dit temps en alguna manera. E los dits honorables consellers en virtut del poder a ells donat per lo Conçell ordinari de XXX de la dita Ciutat, celebrat a XXIII del mes de març propter passat delliberaren e acordaren ésser fets prestechs de les monedes comunes de la taula de cambi de la dita ciutat als carniçers dejus scrits en la forma següent.

E primerament en Dalmau Ginebret, carniçer de la dita ciutat, elegeix quatre taules e promet tallar e fer tallar per cascun die de carnal, sexante moltons però si lo mosteçaf de la dita ciutat conexie e volie que més avant ne hagués cascun jorn a tallar que és tengut/^{f22v} de fer e complir-ho, e per semblant si a conexença del dit mosteçaf no ere necessari a tallar cascun die lo dit nombre de LX en tal cas ne haie star a ordinació del dit mosteçaf, e los dits honorables consellers deliberaren que de les dites monedes de la dita taula fos fet préstech al dit Dalmau Ginebret de mil florins restituidors per ell a la dita taula de la festa de Sent Johan de juny a ·I· any après continu, ab bones e bastants fermanses a coneguda dels regidors de la dita taula.

En Johan Cijar, carnicer de la dita ciutat, elegeix altres quatre taules e promet tallar en cascun die carnal del temps dessús dit, cinquanta moltons, a semblant conexença del dit Mosteçaf, e los dits honorables consellers deliberaren que fossen prestats al dit Johan

Cijar Mil e trescents florins, restituidors e asseguradors per ell en la forma dita del dit Dalmau Ginebret.

Bernat Carner, carnicer de la dita ciutat, elegeix altres quatre taules e promet tallar per cascun jorn carnal del temps dessús dit quaranta çinch moltons e a semblant conexença del dit mosteçaf e los dits honorables consellers deliberaren ésser prestats al dit Bernat Carner, mil doscents florins, restituidors e asseguradors per ell en la forma dels altres dessús dita.

Francesch Marimon elegí dues taules e promet tallar cascun jorn carnal vint e cinch moltons a semblant conexença dels dit mosteçaf, e los dits honorables consellers deliberaren ésser prestats al dit Francesch Marimon çinch cents florins, restituidors e asseguradors per ell en la ferma dels altres dessús dits.

Anthoni Romaguera, carniçer, asseure e promet tallar cascun jorn del temps dessús dit, çinch moltons, dada a ell facultat per los dits honorables consellers de elegir aquelles taules que·s volrà e de jaquir les tallant ell a la dita conexença los dits ·V· moltons per cascun die e los dits honorables consellers deliberaren ésser prestats al dit Anthoni Romaguera, cinchcents florins asseguradors e restituidors en la manera dels altres dessús dits.

Gabriel Rocha, carniçer, elegeix una taula e promet tallar cascun jorn carnal del temps dessús dit sis moltons, a semblant conexença dels dit mosteçaf, e los dits honorables consellers deliberaren ésser prestats, cent e vint florins, asseguradors e restituidors en la forma e temps dels altres desús dits//^{f23}

Johan Cortit, carnicer, elegeix dues taules e promet tallar cascun jorn carnal del temps dessús dit, quinze moltons, a la conexença dessús dita del dit mostaçaf, e los dits honorables consellers deliberaren, ésser-li prestats quatrecent florins asseguradors e restituidors en la forma e temps dels altres dessús dits.

Paschal Munchada, carniçer, elegeix una taula e promet tallar per cascun jorn, sis moltons, los quals promet tallar a la conexença dessús dita del dit mosteçaf.

E ultra los fermançes les quals cascú dels dessús dits deu donar per tallar cascú la quantitat de moltons dessús elegida hi ha pena de X lliures barchinoneses per cascú die que defalran en tallar lo nombre dessús dit e no és lícit a algú de disminuir les taules que ha elegides e que tallaran per tot lo dit temps al for dessús dits.

Doc. 57

1440 juliol 8. Barcelona.

Els consellers plantegen davant el Consell de Trenta l'assegurança del moltó d'aquest any, els consellers volen rebaixar el preu i els carnissers s'oposen. Els consellers han rebut informacions de la frontera d'Aragó que els drets de pas que es paguen en aquesta frontera no són pas tan grans i que fins i tot a un preu més baix del plantejat pels consellers els carnissers guanyarien suficient. El Consell de Trenta aprova els preus plantejats pels consellers i diu que si els carnissers no volen acceptar aquests preus que es cerquin carnissers fora.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 2 fol. 110

La segona cosa fou que, com en la festa de Sent Johan del mes de juny propter passada los carnicers de Barchinona, aquells los quals havien assegurat de tallar carns de moltons havien finat l'any de lur seguretat e ells dits consellers haien tractat diverses vegades que assegurassen altre any de tallar, però a for covinent, quar los fors del any passat eren stats desmoderats, ço és a XV e a XVI diners la lliura; e per ço com ells dits consellers havien diversos avisos d'Aragó e de diverses altres parts segons los quals avisos/^{f110v} los dits carnicers poden tallar per tot ·I· any a XV e com tallassen a XIII guanyarien bé e rahanablement, e com ells ho haien dit als dits carnicers no ho volen acceptar ans se han molt forts en poder tallar als dos fors del dit any propter passat; no contrestant que ells dits consellers los haien atorgat que tallant a XV tot l'any ne fossen exceptats que de la feste de Nadal tro a carnestoltes tallassen a rahó de XVI e ab tot axò no ho vullen fer. Per ço ells havien acordat que si no volen passar a aquest partit propter dit que façen aforat per lo mosteçaf la lliura del moltó a XIII diners per que ells ho posaven en lo dit Conçell a fi que-n deliberassen ço que-ls hen fos plasent.

Exposades les dites coses en lo dit Conçell de XXX lo dit Conçell delibera sobre les dites coses en la forma següent

(...)

En lo fet dels dits carniçers, deliberaren en la forma següent: ço és que si no volen assegurar e tallar al dit for de XV tot l'any exceptat de Nadal a carnestoltes en lo qual temps tallen a XVI que'l dit for de XIII los sie dat e en altra manera sie procehit contra ells a tota indempnitat de la ciutat faent tallar per altres carnicers e en altra manera segons que als dits honorables consellers fos ben vist faedor.

Doc. 58

1441 febrer 23. Barcelona.

Els consellers exposen al Consell de Trenta que per proveir la ciutat de carn a millor preu han tractat amb un home perquè ell sol aprovisioni la ciutat de moltó, tallant cada dia 120 moltons a raó de 14 diners (impostos inclosos), a quatre taules assignades pels consellers, a canvi rebria un préstec de la taula de canvi de la ciutat de 4000 florins, tot i això és dona una oportunitat als carnisers perquè facin ells l'assegurança per aquest preu.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 2 fol. 148v

{Conçell de XXX sobre provisió de tallar carn de moltó}

Dijous, a XXIII del mes de febrer, any M CCCC XLI, los honorables mossen Huguet Fiveller, mossen Johan de Marimon, mossen Jacme Ros, mossen Miquel Dezplà, e mossen Francesch Carbó, consellers l'any present de la ciutat de Barchinona, e lo Conçell ordinari de XXX de la dita ciutat ajustats dins la casa on semblant conçell és acustumat ajustar, en lo qual foren presents los honorables mossen Bertran Dezvall e n'Andreu d'Olivella Regidors e administradors de la taula del cambi de la dita ciutat. Fou aquí exposat per los dits honorables Consellers, o per lo dit mossen Jacme Ros en nom e veu de tots sos companyons, com ells volents satisfacer a ·I· dels principals

carrechs incumbents al ofici de la Consellaria ço és de tenir abundosa^{//^{f149}} la ciutat de vitualles, e entre d'altres de carn de moltó, havien tractat es eren continguts ab ·I· bon home ben abil en semblants coses, que per tot ·I· any continu lo qual començarà de correr en la festa de Sent Johan de juny de propter esdevenidora any present M CCCC XLI, ell tallàs o fes tallar, per cascun jorn carnal cent e vint moltons en quatre taules dins la dita ciutat departides a voler d'ells dits consellers, a raó de onze diners per cascuna lliura de carn, ultra los tres diners de la imposició. Però que convenir que li fos fet préstech de quatre milia florins de les monedes comunes de la dita taula; restituïdors a aquella dins lo dit ·I· any, ço és la dotzena part la qual és trescents trente tres florins tres sous VIII diners posadors cascun mes en la dita taula en disminució del dit préstech del qual ell posqués pus facilmente provehir-se de moltons. E per tallar cascun jorn los dits CXX moltons e per restitució dels dits quatre milie florins en la dita forma ell darie bones e segures fermances. Però que ere stat concordat per dar-ne lo aventatge als carnicers, ciutedans de la dita ciutat, que si ells dits carnicers volien assegurar per lo dit ·I· any de donar compliment de tot a la dita Ciutat de carn de moltó a semblant for de XI diners però que·ls haurie ésser fet maior préstech que la concordia feta ab lo dit bon home fos cassa e vana e no hagués alguna eficàcia o valor, mas per ço com haguera uberta materia e dada manera a la dita seguretad de tallar per tot lo dit ·I· any volie que li fossen de aventatge e per exauch de la present concordia Cent cinquante florins per ço ells dits Consellers ho posaven en lo dit Concell a fi que acordassen que·n ere faedor.

E tot lo Conçell concordes loants e bendients la provisió dessus dita e referint-ne gràcies als dits honorables Consellers, vetlants e entenents en la salut e benavenir de la dita Ciutat, foren d'acord que·ls dits honorables Consellers passassen a la dita concòrdia e que·l dit préstech dels dits IIII florins se faes de les dites monedes comunes de la dita taula asseguradors de ésser resti^{//^{f149v}} tuits per les dites pagues ab bones e segures fermances a conegudes dels dits honorables Consellers e dels Regidors de la dita taula, e si los dits carnicers de Barchinona volien pendre lo partit d'assegurar de tallar al dit for per tot lo dit ·I· any que fos remés e remeteren als dits honorables Consellers de la quantitat de préstech a ells faedor, e que fossen donats al dit bon home los dits CL florins d'exauch.

Doc. 59

1442 febrer 15. Barcelona.

Els consellers plantegen al Consell de Trenta que han arribat a un tracte amb un ciutadà de Lleida dit Esteve Guimerà qui es compromet a tallar durant dos anys carn de moltó a 11 diners la lliura a set taules de la ciutat a canvi d'un préstec de 4.000 florins, que es veuria reduït si els carnisers accepten tallar a aquest preu i volen signar l'assegurança, ja que els carnisers de Barcelona tenen preferència a l'hora de signar l'assegurança.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 2 fol. 174.

{Conçell ordinari de XXX sobre pagar certs forments comprats de les monedes comunes de la taula

E sobre provisió de carns segons devall se conté}

(...)

Aprés exposaren en lo dit Conçell com après lo càrrech que·ls Consellers han de tenir ben provehida de forments, han semblantment càrrech de tenir habundosa la dita ciutat de carns de moltons, e per aquesta rahó los carnicers de aquesta ciutat han assegurat de tallar carns de moltons e tenir-ne habundosa la ciutat per ·I· any lo qual finirà la feste de Sent Johan de juny de propter esdevenidora, e ells dits Consellers han contractat de paraula ab ·I· ciutadà de Leyda apel·lat Steve de Guimerà en aquesta forma: ço és que per tot II anys continuus qui començaran en la festa de Sent Johan de Juny de propter esdevenidora ell, en set taules de la dita ciutat tallarà carns de moltó bona e endreçada a XI diners la lliura però que li sie fet préstech de quatre milie florins, e si per ventura los carnicers de Barchinona volen pendre càrrech de les dues parts ell dit Steve de Guimerà hi pendrà lo terç ab préstech de tres milie florins, e si los dits carnicers volen pendre càrrech de les tres parts, ell hi pendrà la quarta part ab semblant préstech de tres milia florins asseguradors cascuns dels dits préstechs ab bones e segures fermanses, per ço ells dits Consellers ho posaven en lo dit Conçell a fi que·n fos deliberat ço qui·ls hen fos plasent quar ells ne exeguirien ço que per ells ne fos deliberat//^{f175v}

E los del dit Conçell de XXX hoydes e enteses les dites coses e regracians...(…)

En lo fet del dit n'Esteve de Guimerà sobre lo fet de tallar carn de moltó en la dita forma en lo dit Conçell exposada, e encare en seguretat faedora per los altres carnicers e préstechs faedors e esmenes e aventatges faedors tot lo dit Conçell concordés ho remeteren e ho comenten tot als dits honorables Consellers e que ho finassen e ho fermassen en tota aquella forma e manera que·ls fos vist faedor a profit de la dita ciutat, e volguerén e consentiren que·ls préstechs dessus dits e altres préstechs e aventatges se fessen de monedes comunes o de la bossa comuna de la dita taula.

Doc. 60

1448 març 28. Barcelona.

Els consellers plantegen al Consell de Trenta diversos problemes, primer, l'intent de mediació de l'arquebisbe de Tarragona en el conflicte que enfronta al govern de la ciutat amb el senyor d'Anglasola pel cobrament d'unes lleudes amb gran violència als carnisers de Barcelona. Segon, com s'ha confirmat per part de la reina la concessió de dos noves taules de carnisseria davant el porxo de la duana, contra el criteri del Consell, els consellers plantegen la intenció de Pere Rosselló arrendatari de les taules de cedir l'explotació a uns carnisers de Molins de Rei, ja que sinó no pot tallar moltó durant aquest any per no haver signat l'assegurança. A la vegada es planteja la convenença de que en dos taules tan properes com aquestes de Pere Rosselló es tallin dos productes de qualitats tan diferents com són l'ovella i el moltó, ja que fàcilment es podien produir estafes.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 5 fol. 2.

Dijous, a XXVIII de març de l'any M CCCC XL VIII, en la casa apel·lada del Concell de XXX, ajustats a Concell per les coses devall scrites los honorables Consellers ensemps ab los honorables mossen Guillem Dezsoler, mossen Guillem Deztorrent, mossen Johan Lull, mossen Pere Dusay, mossen Farrer de Gualbes, mossen Guillem de Busquets, mossen Jacme Ros e mossen Pere Johan de Santcliment.

(...)/f^{2v}

Mes avant fou proposat en lo dit Concell com lo Senyor Archabisbe de Terragona a instància segons diu de mossen Erill senyor de la vila d'Anglasola hauria mogut al honorable mossen Bernat Çapila ·I· dels dits honorables consellers que fos feta alguna avinença del fet del son atentemos contra la dita vila d'Anglasola, per rahó de certa leuda, que injustament e ab gran violència se paga en los termes de la dita vila per los carnicers, e altres ciutadans de aquesta ciutat; per la qual rahó la bandera de la dita ciutat és al portal de Sant Anthoni, per tant que la host vehinal de aquella hi vage com ja sen sien obtengudes en nom de la dita ciutat e dels dits carnicers tres sujams conformes ab condempnació de despeses.

Darrerament fou proposat en lo dit Concell com en Pere Rosselló, carnicer, per establiment qui li·n és estat fet per lo batle general de Cathalunya posseheix devant lo porxo del forment de la mar sobre lo qual és la casa de la duana dues carnicerías, la una assats prop de la altra ço és la una de tallar carns d'ovella e la altra de tallar carns de moltó, e jatsia lo síndich de la dita ciutat e alguns hereters de altres carnicerías s·i fossen oposats però ell ha obtenguda sujam de la senyora Reyna que sia tengut en sa possessió, e per tant com la dita carniceria de tallar carns de moltó no és de les assegurades lo dit en Rosselló d'ací a la festa de Sant Johan de juny primer vinent no y pot tallar de les dites carns de moltó, però que eren venguts a ells consellers e al mostaçaf de la dita Ciutat dos homens de Molindereig, als quals lo dit en Rosselló lexava la dita carniceria dients que ells volien tallar en la dita carniceria de les dites carns, qui eren lurs pròpies, e que ordinació no y contrestava, en açò se oposaven los altres carnicers de la ciutat, qui havien assegurat afermants que los moltons que aquests dos volien tallar eren de'n Rosselló, qui era ·I· dels asseguradors e per consegüent no·s podien tallar en la dita carniceria; e ells consellers posaven totes les dites coses e quescuna de aquelles en lo present Concell, per tant que y fos deliberat com hi era provehidor; e proposades totes les dites coses per lo dit Concell sobre aquelles fou deliberat en aquesta forma ço és sobre los florins qui segons és dit contra lo manament del Senyor Rey se baren//^{t3} en la dita secca de Mallorques fou deliberat (...).

Sobre lo fet del dit sometent e mes contra la dita vila d'Anglasola fou deliberat per lo dit Concell que lo dit mossen Bernat Çapila pot respondre al dit senyor Archabisbe que demana, car metent-se los malfeytors en poder de la Cort, e cessant lo cullir de la dita

leuda, sobre les messions, e dampnatges de la dita ciutat ne escoltarà partit en altra forma que y serà procehit degudament.

Sobre lo fet de tallar de les dites carns de moltó en la dita carniceria de'n Rosselló per los dits dos homens de Molinsdereig fou deliberat per lo dit Concell que los dits honorables consellers tracten en tota manera avinença e bona concòrdia sobre les dites coses entre los dits dos homens, e los dits carnicers de Barchinona, qui han assegurat fins a Sent Johan de juny primer vinent, però que los dits honorables consellers parlen ab la dita Senyora Reyna, e supliquen, que do obra ab tot acabament que les dites dues carniceries qui son devant lo dit porxo del forment, ço és la una de ovella e l'altre de moltó sien totes de una mateixa carn, car en altra forma se poria seguir, que atés que són ten prop la una de la altra, e són de un mateix senyor mesclarien la carn de la ovella ab aquella del moltó e seguirsen hia una gran error, car vendrien la ovella per lo moltó, e axí és necessari que les dites dues carniceries sien de una mateixa carn e és de creure que ab pocha suplicació la dita senyora hi proveherà, e axí hac fi e conclusió lo present Concell.

Doc. 61

1449 agost 11. Barcelona.

Els consellers amb els prohoms de la ciutat arriben a un acord perquè els carnisers tallin el moltó a 14 diners la lliura, però si ningú talla a un preu més baix, perquè sinó no podran resistir i el Consell accepta que els preus massa baixos poden esdevenir contraproductius per mantenir un abastament suficient.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 5 fol. 158.

Diluns a XI d'agost del any M CCCC XLVIII en lo verger de la casa del Concell d'aquesta ciutat ajustats a Concell per les coses devall scrites los honorables consellers ensemps ab los honorables mossen Guillem Dezsoler, mossen Guillem Deztorrent, mossen Farrer Nicholau de Gualbes, e mossen Guillem de Busquets, a qui foren exposats los fets següents (...)

Segonament fou exposat en lo dit Concell com ells Consellers han tractat ab los carnicers de aquesta ciutat, que jatsia en l'any passat haguessen assegurat tallar les carns del moltó, ço és de Sant Johan de juny fins a Nadal a rahó de XIII diners la lliura e de Nadal a Sant Johan de juny a rahó de XV diners, e en aquest any és estat tractat que ha assegurat de tallar per tot l'any a rahó de XIII diners la lliura, però la major part volen que sia ordonat que no puxen tallar a menys car un per altres tallarien a menys e destrovie sien del tot. (...)//^{f159} Segonament sobre la seguretat feta per los dits carnicers a rahó de XIII diners per lliura per tot l'any lo present Concell ho loa molt, e que fos ordonat que no poguessen baxar, car uns per altres se destruxen, e a la darrerria tornaria en dan de la Ciutat, qui no hauria carnicers ni carns.

Doc. 62

1449 desembre 11. Barcelona.

Els consellers conjuntament amb alguns prohoms deliberen sobre el fet que hi ha carnissers de fora, però també de Barcelona que tallen a un preu més baix de l'establert pel municipi i que aquesta competència deslleial està arruinant a molts carnissers i pot posar en perill l'aprovisionament de la ciutat. El Consell delibera que s'acompleixi l'assegurança que s'havia signat.

AHCB CC. Registre de Deliberacions, II- 6 fol. 27v

Dijous, a XI de desembre del any MCCCCXLVIII, en la casa apel·lada del Concell de XXX ajustats a Concell per les coses devall scrites los honorables consellers ensemps ab los honorables mossen Guillem Dezsoler, mossen Guillem Deztorrent, mossen Bernat Çapila, e mossen Ramon Çavall, e mossen Farrer Nicholau de Gualbes a qui fou exposat per lo honorable mossen Bernat Dezvall, un dels dits honorables Consellers en nom de tots (...)

Ítem, més hi fou exposat com los carnicers a tracte dels honorables Consellers del any propter passat faheren seguretat de tallar per tot l'any moltons a rahó de XIII diners la lliura enclosa la imposició, però fou-los promés que los dits Consellers provehiren que

algú dels dits carnicers qui haurien assegurat no tallarien a menys for, e seguís que//^{f28}
un stranyer talla a menys for, e cert carnicer qui era de aquells qui havien assegurat feu
allò mateix e après altres, los quals se destrueixen en tant que a la final la ciutat no
haurà carnicers ni carns. E per aquesta rahó los dits carnicers congoxen a ells consellers
que'n vullen provehir, e ja per aquesta causa los dits honorables consellers del any
propter passat ne han leixat memorial a ells consellers. (...)

Del fet de les dits carnicers fou deliberat que pus ells mateys voluntariament han
volguda baxar la carn, que no és espedient que la facen pujar, car lo poble se'n
escomonria, però que los dits carnicers se'n avinguen e donen hi aquell recapta que
pusquen, però que la obligació que han feta los dits carnicers per aquesta rahó sia
tenguda segons se serie e tenor, e en aquesta forma hac fi e conclusió lo present Concell.

Doc. 63

1455 setembre 19. Barcelona.

*Els consellers plantegen al Consell de Trenta que després d'haver-se signat a la
primavera l'assegurança de la carn de moltó molt ajustada, la tarda del 18 de
setembre no es trobava carn a la ciutat de Barcelona, ja que els carnisers diuen que a
14 diners la lliura perden molts diners. La falta de carn estava provocant malestar a la
ciutat de Barcelona el que podia derivar en aldarulls, per això el mostassaf va ficar
alguns carnisers a la presó i se'n va anar a buscar moltons, però en la seva recerca va
trobar molt pocs, els suficients per abastar escassament quatre dies la ciutat.*

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 9 fol. 183v.

{Concell tengut per los honorables Consellers ensemps ab los Concell ordinari de
XXXII per causa de provisions de carns de moltons}

Divendres, a XVIII de setembre de l'any MCCCCLV, en lo verger de la casa de la
ciutat ajustat a Concell per les coses devall scrites los honorables consellers ensemps ab
la major part del Conçell ordinari de XXXII la qual maior part foren los següents ço los
honorables en

{Artistes

Raphael Riudor, notari
Johan Sunyer, notari
Bernat Caldofol, specier
Lorenç Canaryades, specier

{ciutedans

Johan de Mijavila
Johan de Çarovira
Arnau Squerit
Mestre Bernat de Granollachs
Francesch Çarovira

{mercaders

Luis d'Olibes
Bernat Corchó
Franci Cescorts
Johan Planes draper
Johan Fogassot
Franci Serra

{Menestral

Pere Taló, sastre
Francesch Gallart, vedrier
Pere Arnau Seguer, parayre
Galceran Miracastells, assahonador
Sabria Vilell, flaquer
Jacme Cicart, sparter
Johan Rocha, flaçader

E feta prima relació an Johan Franch, notari e scriva del honorable Concell de la dita ciutat, per los verguers del honorables consellers que lo present concell havien denunciat a tots aquells del dit concell personalment o en llurs habitacions. Aquí fou exposat per lo honorable mossen Johan Bach, un dels dits consellers en nom de tots, com és veritat que en lo passat, après que ells foren elegits consellers, fou tractat que alguns qui no eren carnicers tallassen o fahessen tallar carns de moltons a rehó de XIII diners la lliura, es oferien de dar-ne bona seguretat. En certa manera e la donchs los carnicers de la dita ciutat qui abans no volien tallar les dites carns pus avall de XVI diners la lliura, vehents-se destruïts, segons digueren per molts sguarts, vengueren a ells consellers oferints-los de tallar les dites carns de moltó per tot l'any a rehó de XIII diners la lliura e de donar-ne seguretat; e els consellers ab lo Concell ordinari de XXXI deliberaren per molts esguarts que era pus expedient^{f184} que los dits carnicers tallassen al dit for de XIII diners la liura, e axí fou fet, que los dits carnicers asseguraren de tallar per tot l'any al dit for. E ara los dits carnicers se meten entorn de tallar al dit for de XIII diners dients que són molt perdents e que scassament se salvarien tallant a rehó de XV diners la lliura; e la jornada de hir que fou dijous al deprés dinar no-s trobave carn en Barchinona, que la gent ne pogués haver en tant que la ciutat vench en punt de una gran remor e fou dupte que no-s seguís algun scàndol. E els consellers donaren obre que lo mosteçaf anà per cerquar moltons si-n trobare e feu relació que troba fort poch, e més en la presó alguns carnicers e allà vuy són. E ells consellers vehents aquestes coses han deliberat apleguar lo dit Concell per tant que per aquell sia deliberat com serà provehidor en les dites coses, e en aquest entrevall vench lo dit mosteçaf e feu relació al

present Concell com ell havia sercat ab diligència quin bestiar de moltons podia haver en aquestes parts per tallar, e havia trobat que los dits moltons qui-s trobaven de present qui scassament basterien a quatre jorns per provisió de la dita ciutat. E proposades les dites coses e seguida la relació del dit mostaçaf, la major part del dit Concell fou de acort que pus los dits carnicers havien assegurat de tallar les dites carns de moltó a rehó de XIII diners la lliura, que sien compellits a tallar al dit for, e que·ls sia feta exequió rigorosa segons se pertanyerà haut esguart a la seguretat que han prestada. Però fou deliberat que tot lo dit concell que sien elegits IIII prohomens del present concell, un de quescun stament qui ensemps ab lo honorable mossen Francesc Matella, un dels dits consellers, entenguen de continent en los dits afers ab gran diligència, e de ço que hauran tractat entre ells en facen relació al present concell, a fi que en les dites coses se puxen deliberar a tot profit e útil del públich, e per cessar tots scandals qui se·n poguessen seguir. E de continent los dits IIII prohomens foren elegits per lo dit Concell e són los següents: ço és los honorables n'Arnau Squerit, Franci Çescorts, Johan Vino barber e Sabrià Vilell, flaquer, e axí hac fi e conclusió lo present Concell.

Doc. 64

1455 octubre 29. Barcelona.

La comissió creada per estudiar el problema de desabastament de carn que pateix la ciutat, planteja al Consell de Trenta que en hivern els animals són més prims i que els carnissers no guanyen suficient venen la lliura de moltó a 14 diners i encara seria molt just a 15. El Consell decideix pujar la lliura de moltó fins a carnestoltes a 15 diners.

AHCB CC. Registre de Deliberacions, II- 9 fol. 198v.

{Concell tengut per los honorables Consellers ensemps ab la major part del Concell ordinari de XXXII per rehó de pujar un diner per lliura de carn de moltó e per causa de cert argent e forniment de altar de la capilla de la loja de la mar, instituhida per lo noble mossen Pere Muntcada, quodam }

Dimecres a XXVIII de octubre del any MCCCCLV en la casa appellada del Concell per les coses devall scrites los honorables Consellers ensemps ab la major part del

Concell ordinari de//^{f199} trentados la qual major part foren los següents ço és los honorables en:

Ciutedans} Johan de Mijavila. Mercaders} Jacme Samet, Luis d'Olibes, Franci Cescorts, Johan Planes draper, Johan Fogassot, Franci Serra. Artistes} Raphael Riudor, notari; Johan Sunyer, notari; Pere Comes, speçier, Bernat Caldofor, specier; Loreuç Canyadell, speçier; Johan Dalmau, barber. Manestrals} Pere Taló, Sartre; Francesch Guallart, vedrier; Pere Arnau Seguer, parayre; Baltesar Miracastells, assahonador; Sabrià Vilell, flaquer; Jacme Cicart, sparter; Johan Rocha, flaçader; Pere Coll, ortolà.

E feta primer relació a mi Johan Franch notari e scriva del honorable Concell de la dita Ciutat per los verguers dels honorables Consellers que havien appellat los dit Conçell denunciand-ho personalment o en llurs cases. Aquí fou exposat per lo honorable mossen Ramon Dezplà un dels dits Consellers en nom de tots, com en altre semblant concell celebrat a XVIII de setembre propter passat fou proposat que los carnicers qui tallen a rehó de XIII diners la lliura no si poden salvar ans hi són molt perdents, e si la dita carn no ls era pujada a major for serien del tot destrohits e entre les altres coses deliberades per lo dit Concell fou deliberat que lo honorable mossen Francesch Matella, un dels Consellers ensemps ab IIII prohombres un de quescun stament qui foren los honorables n'Arnau Squerit, Franci Cescorts, Johan Vino, barber e Sabrià Vilell, flaquer, regoneguessen e apuntassen los dits affers e après que n fahessen relació al present Concell, e après aquesta rehó ells Consellers havien apleguat lo dit Concell a fi que hoysen relació de les dites coses dels dits Françi Cescorts e Sabrià Vilell qui eren en lo present Concell. E que après fos deliberat per lo dit Concell que serico fahedor en les dites coses per los dits carnicers demanades e de continent los dits Franci Cescorts e Sabrià Vilell un après altre faheren relació al present Concell com ells ensemps ab los dits mossen Francesch Matella e altres dos demunt dits han entés ab diligència en regoneixer los preus dels moltos que compren e venen//^{f199v} los carnicers e lo pes dels moltos e que attés que en lo ivern les carns no pesen tant com en altre temps e considerades les messions e despeses que fan los dits carnicers no s poden salvar a donar la lliura del moltó a XIII diners ni encare be a XV. (...)

E proposades totes les dites coses per lo dit Concell sobre aquelles fou deliberat en la forma següent, e primerament sobre lo fet de les carns que atesa la relació feta per los dits Franci Cescorts e Sabrià Vilell e que no és expedient que los carnicers façen llur

dan en servir lo public de la dita ciutat fou deliberat que del primer die de noembre primer vinent fins a Carnestoltes après següent la carn del moltó sia venuda a reho de XV diners la lliura enclosa la imposició que són III diners per lliura.

Doc. 65

1457 abril 24. Barcelona.

El Consell de Trenta conjuntament amb els consellers decideixen aplicar la legislació barcelonina per aconseguir que els carnisers tinguin més facilitats de pastura en el territori de Barcelona, el que repercutiria beneficiosament en els preus de les carns.

AHCB CC. Registre de Deliberacions, II- 11 fol. 75v.

{Consell tengut per los honorables consellers ensemps ab lo Conçell ordinari de XXXII per veure e deliberar si les coses devall específicades seran posades en lo Concell de Cent jurats qui-s celebrarà demà festa de Sant March Evangelista, en la qual se farà elecció de Cònsols etc. }

Ítem, com per privilegis d'aquesta ciutat los carnicers de aquella poden tenir en los termens e prats de la dita ciutat bestiar per fer pesturar aquells segons largament en los dits privilegis se conté, e com de algun temps passat ençà se abuse dels dits térmens contra ferie dels dits privilegis en dan del públich car és de creure que millor merquat se hauria de carns que no-s ha al present si los dits privilegis eren tenguts e los dits carnicers se poguessen servir dels dits prats.

Doc. 66

1462 març 31. Barcelona.

El Consell de Trenta accepta l'acord fet entre els carnisers de Barcelona i els consellers segons el qual els carnisers tallarien el moltó la meitat de l'any a 15 diners

i l'altra meitat a 16 diners, sempre i quan no hi hagi guerra de Catalunya amb Castella o França, si això passés, es trencaria l'acord. Igualment el Consell de Trenta diu que si els carnisers demanen condicions excessives que no se'ls faci cas i que es cerqui altres carnisers.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 14 fol. 92.

{Concell de XXXII tengut sobre provisió de carns e ordinació de juy de prohomens e per algunes supprecions e fou provehit del offici del capità dels mantellets de mar e addició feta a la ordinació del bollatí e sobre despeses de la casa dels entremesos e del pont de Sanct Boy}

Dimecres a XXXI de març de l'any M CCCC LXII dins la casa del Concell de XXX ajustats a concell per les coses devall scrites los honorables Consellers ensemps ab la major part del Concell ordinari de XXXII e feta la relació acostumada etc. Aquí fou exposat per lo honorable mossen Bernat Oliver altre dels dits Consellers les coses següents.

Primerament, com ells Consellers ham comunicat e tractat ab los carnicers de tallar carn l'any següent e eren d'acort en aquesta forma, ço és que ells tallaran la meitat de l'any a XV e l'altre meitat a XVI diners la lliura, inclosa la imposició, però que dins lo dit temps alguna persona no n'ich puscha tallar, e que si guerra serà de Castella o de França ab Cathalunya que no y sien tenguts e axi mateix que pusquen tenir lo bestiar dins lo territori per pesturar en loch que no fahessen mal e si-n fahien que-l haguessen a pagar.

(...)/¹⁹³

Ítem fou deliberat per lo dit Concell que per quant los dits carnicers demanaven coses inusitades e impertinents que per los dits Consellers sia tractat e manejat ab altres persones aquella millor provisió que·ls serà vista fahedora a utilitat de la cosa pública, e que los dits carnicers no sien scoltats de les dites coses.

Doc. 67

1471 setembre 12. Barcelona.

Els consellers de Barcelona presenten al Consell de Trenta la demanda dels carnissres de pujar el preu del moltó perquè per causa de la guerra els carnissers passen molts perills per portar el bestiar a la ciutat i al preu que està no els surt a compte. El Consell de Trenta decideix pujar un diner el preu del moltó per facilitar el bon abastament de la ciutat.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions II- 20 fol. 132.

{Concell de XXXII sobre lo for de la carn del moltó, e per la qüestió del rector del hospitalet, e affers dels alcaldes e per mesa de verema }

Dijous, a XII de setembre de l'any MCCCCLXXI, ajustats los honorables consellers, e lo concell de XXXII, o la major part d'aquell, en lo verger de la casa del Concell de la ciutat de Barchinona. Aquí per lo honorable mossen Guillem Oliver en nom seu e de les altres honorables consellers companys sens foren proposades les coses següents:

Primo, com la disposició de la guerra obté que los carnicers sens grans despeses e perills no poden menar los bestiar, e per tant la ciutat stà algun tant freturosa de carns, maxi en que los dits carnicers per quant lo moltó al perer lur se ven a poch for no-s volen arriscar fer manar los dits moltons. Mostren los dits carnicers que si lo for del dit moltó era alsat a XVIII diners la lliura ells darien major cura en haver-ne compliment. E d'açò ells consellers han molt disputat ab los dits carnicers sobre lo dit for e no són puschuts assolar. Emperò a ells consellers és vist que si lo dit for ere muntat a XVII diners per lliura del moltó e los carnicers e altres persones per voluntat de guanyar darien cura en haver-hic moltons en tal forma que en poch temps per si mateix se reduiria a vendre's a menor que vuy, no és emperò aquestes coses no poden ésser fetes sinó per lo present concell. E per ço és proposat a fi que lo concell no façe la conclusió que li serà plasent.//^{f132v}

(...)//^{f133} (...)//^{f133v} (...)//^{f134} (...)

E proposades les dites coses e legida la ordinació o crida en lo passat feta sobre la mesa de la verema, e encare lo apuntament fet sobre lo negoci dels alcaldes, lo Concell en e sobre dites coses feu les conclusions següents://^{f134v}

Primo quant toque los fet del for del moltó lo qual fins vuy és stat a XVI diners per lliura, lo concell feu delliberació e conclusió que los dessús dits e altres justs respectes, que lo dit moltó pusque ésser venut a raó de XVII diners per lliura e no a més.

Doc. 68

1473 agost 3. Barcelona

El Consell de Trenta tracta el tema de si després de la guerra els eclesiàstics han de continuar pagant o no el cabessatge, s'acaba acceptant la seva immunitat. També tracten el tema del problema de la no correspondència de l'estàndard de pes del cabessatge amb els animals que entren a la ciutat, sobre això, nomenen una comissió perquè estudiï el tema..

AHCB. CC. Registre de Deliberacions II- 21 fol. 235.

{Concell de XXXII sobre lo dret del cabassatge en que contribueixen los eclesiàstichs}
Lo dit die de dimarts a tres d'agost any MCCCCLXXIII, ajustats los honorables consellers en lo Concell de XXXII o la major part d'aquell en lo verger de la casa del concell de la ciutat de Barchinona. Aquí per lo honorable mossen Bernat Ponçgem, en nom seu e dels altres honorables consellers, companyonys seus. Com no ignore lo present concell que lo Concell de C jurats darrerament celebrat comès e remès al present concell lo fet de les immunitats eclesiàstiques, ço és que demana lo clero sia quiti del cabassatge e altres drets, los quals fins ací per causa de les turbacions han pagats. De les quals coses fou fet cert apuntament que ja fou proposat en lo present concell e per aquell remès al concell de C, lo qual ho torna al present concell. Serà legit lo dit apuntament a fi que lo present concell ne faça la conclusió que li parrà.

E proposades les dites coses, e legit lo dit apuntament fet sobre la forma serà servada per que servant dits eclesiàstichs immunes de la paga dels dits drets; la ciutat haie sos drets dels altres, e fraus no y puixen ésser comesos. Lo concell feu la conclusió e

deliberació següent: Ço és que pague al dit concell lo dit apuntament estar bé e per consegüent loha e aprova aquell, a fi que sia exequat per la forma en aquell contenguda. Emperò que lo dit clero haie a renunciar e remetre tot intereç o prejuy que quant la ciutat o los singulars d'aquella pretenguessen haver fins la present jornada, axí per promeses que-ls fossen stades fetes com per altres qualsevol rehons o causes.

E feta la dita conclusió fou més avant proposat per lo dit mossen Bernat Ponçgem com la ciutat pren gran perjudici en lo cabassatge en lo pes de les carns. Car en temps que fou instituït lo//^{f235} dit dret, los bestiaris, ço és moltons, bous, e altres bestiaris foren stimats a cert pes, los carnicers per freudar dit dret meten los bestiaris de tant pes que la ciutat pert pur lo terç del dit dret. E per ço ells consellers han fet posar cert apuntament en scrits sobre dits afers, a fi que aquells fos lest en lo present concell, e per aquell ne fos feta conclusió e deliberació

(...)

E proposades les dites coses e legit lo apuntament fet sobgre lo pesar de dites carns, lo concell feu les conclusions següents.

Ço és en quant toque lo pesar de les dites carns lo concell bendix, loha e aprova lo apuntament fet de e sobre dites coses a ffi que les coses en aquell contengudes sien meses en exequió, remetent tota la dita exequió als honorables consellers qui elegesquen les persones que vist-los serà, per entervenir amb ells en dites coses.

Ciutedans: Romeu Lull, Francesc Geralt.

Mercaders: Barthomeu Quintana i Francesc Gerona.

Artistes: Johan Fogassot, notari i Francesc Clotes, candaler de cera.

Menestrals: Matheu de Linàs, ortolà i Barthomeu Torretes, farrer.

Doc. 69

1473 desembre 3. Barcelona.

Els consellers posen en coneixement del consell de 32 que després de posar en pràctica el sistema de cobrar l'impost de la carn a pes no sembla que sigui rentable, ni per la

ciutat, ni pels carnissers, ja que el sistema de pesar les carns per cobrar l'ajuda en comptes de imposar-ho per caps segons un pes estàndard, obliga per un costat ha pagar tres sous que pugen molt i per altre, obliga a matar tots els animals que entren a la ciutat i a pesar la carn amb tot el greix, el que és molt perjudicial pels carnissers, ja que no venen tota la carn que entren i els consumidors no volen el greix. La decisió de canviar o no el sistema s'envia al Consell de Cent.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions II- 22 fol. 5.

{Concell de XXXII sobre provisió de forments e per lo fet del cabassatge}

Divendres, a III de deembre any MCCCC LXXIII, ajustats los honorables consellers e lo Concell ordinari de XXXII o la major part d'aquell en la casa o apartament appellat de XXX de la casa del Concell de la dita ciutat. Aquí per mossen Johan Brigid Boschà, un dels honorables consellers en nom de tots foren proposades les coses següents.

(...)//^{f5v} (...)

Ítem fou proposat per lo dit mossen Boschà, com tots los del present concell saben que los dies passats aquesta ciutat crehent fer lo més útil feu delibera que les carns qui solien pagar per caps, ço és per moltó a raó de XIII lliures de carn, o fossen de més o menys pes d'aquella, hora en avant fossen pasades e que pagassen segons que paseran. E de fet és stat més en exequció, e foren elegides III persones en pasadors qui han més en pràcticha dites coses, e axí se·s fet per alguns mesades. És se exhaminat lo dit fet, e fet balanç qual es major útil de la ciutat, fer-se segons solia com pagaven per caps, o segons ara que·s pesen. E és trobat lo dit novell tall succehir en gran dan de la ciutat, car han-se a pagar LXXXX lliures per los dits pesadors. E més que los carnicers pretenen que no són tenguts pagar de tot lo que//^{f6} lo bestiar pesa, ans se'n han abatre les carns que no·s venen, e tot lo seu, lo qual los compradors de la carn no permeten sia pesat ab la carn que·s ven a menut. Les quals deduccions són de molta quantitat. E per ço los honorables consellers precessors lurs vehent lo intereç molt gran de la ciutat havien deliberat, si temps los hagués bastat, posar dites coses en lo present concell, e tornar dites al primer stament. E axí ho han lextat en testament a ells. E per ço ho posaven en lo dit concell perquè y fos degudament deliberat.

E proposades les dites coses lo Concell feu les conclusions següents.

(...)

En quant toque lo fet de les carns, atès ha major exhaminació, e és pertanyent tots aquells qui són del Concell de la ciutat hi sapien; lo Concell fa conclusió que sia remés al Concell de Cent jurats, qui primerament serà celebrat.

Doc. 70

1475 març 21. Barcelona.

Els consellers plantegen al Consell de Trenta les queixes dels carnissers, els quals per problemes al Rosselló i la Cerdanya, encara en mans dels francesos, per la revolta del Comte de Pallars qui ataca l'Urgell, els carnissers han anat a les fires de l'Urgell i han trobat els animals molt cars i per això demanen tallar a 18 diners la lliura perquè sinó no podran assegurar, ja que als preus que han trobat els animals els és impossible tallar a 17 diners. El Consell de Trenta no accepta la demanda dels carnissers i manté el preu del moltó.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions II- 22 fol. 157v.

{Concell de XXXII sobre demanda feta per los carnicers de pujar lo for del moltó, e sobre una supreció d'en Miquel Çefilles e admissió d'un cambiador}

Dimart, a XXI de març any MCCCCLXXV, ajustats los honorables consellers e lo Concell de XXXII o la major part d'aquell en lo apartament apel·lat de XXX de la casa del Concell de la ciutat de Barchinona. Aquí per lo honorable mossen Pere de Conomines en nom seu e dels honorables companyons consellers seus foren proposades les coses següents.

Primerament, fonch proposat que ells consellers volents dar ordre que en aquesta ciutat per l'any present fos degudament servida de carns de moltó, dies ha se han fets venir los carnicers treballant que assegurassen de dar compliment de dita carn com l'any passat asseguraren. Los dits carnicers per causa de la disposició en que estan los comdats de Rosselló e de Serdanya, e encare per quant lo comte de Pallars ha retuda la terra, e corre quesun die en les parts d'Urgell per les quals rehons, e altres los dits carnicers han recusat fer dita seguretat; e fallint dit cap ells consellers han treballat que dits carnicers

fessen lurs provisions a fi que donassen compliment a la ciutat, los dits carnicers ne han donats bons sentiments, e de fet són anats en les fires que are·s són tengudes en Urgell, emperò com són tornats han dit que han comprat a tal for que ells no poden comportar al for de XVII diners la lliura, donant sentiments qui si·ls era afegit un diner ells se acordaren tallar, e per ço ells consellers posaven dit fet al present concell perquè y fos deliberat.

(...)//^{f158}

E proposades les dites coses e elegides la supreció d'en Çesilles lo concell feu sobre aquelles les deliberacions següents.

Ço és en quant toqua la carn del moltó qui·s ven ara a raó de XVII diners la lliura, e es demenat sia pujat lo dit for, lo Concell fa conclusió que lo dit for no sia pujat.

(...)

Doc. 71

1475 abril 12. Barcelona.

El Consell de Trenta tracta els problemes entre els carnissers de Barcelona i els terratinents del territori de Barcelona i la fixació de preus màxims per la carn de bou perquè fa molt de temps que no es taxa i els carnissers demanen preu segons els hi sembla. El Consell conclou que es publiquin les ordinacions que regulen la pastura del bestiar dels carnissers i sobre el preu del bou el fixen en 12 diners la lliura.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 22 fol. 205.

{Concell de XXXII sobre lo vestir desonest de les dones, e ordinacions de carnicers, e de certs preu demenat per mossen Dusay a la ciutat, e for de la carn, e per les anades a Sant Boy, e pedra demanada per Sant Jacme, e per salari de Tiragats }

Dijous a XVI de noembre de l'any MCCCCLXXV, ajustats los honorables consellers, e lo concell de XXXII o la major part de//^{f205v} aquell en lo apartament de trenta de la casa del Concell de la ciutat de Barchinona. Aquí per lo honorable mossen Pere Conomines altre dels dits consellers en nom de tots los dits sos companyons les coses següents.

(...)

Ítem, vist per ells consellers les grans diferències qui són stades e vuy són entre los terratinents de una part, e los carnicers de aquesta ciutat de la part altre sobre los bestiar, per les quals diferències signantment per lo bestiar qui entre per tallar quescun die que apel·len la tria, stan aperellats molts contraris, e escàndols a la ciutat, la qual no pot sostenir sens tallar hic carn. E si la opinió dels terratinents los quals sobre açò diverses vegades són stats hoyts era servada dit bestiar no hic poria entrar. Ells consellers hoydes totes les parts, les quals no han poschudes bonament concordar ab les IIII persones per lo present concell en açò destinades, e ab los advocats han posades certes ordinacions, per les quals segons lo perer de les dites IIII persones, e dels dits advocats, es provehit al interers de la ciutat, e de les dites parts, seran legides, e lo present concell fer-ne-ha la conclusió que plasent li-n serà.

Item fonch proposat com per causa de les tribulacions era stat omnes que per alguns anys la carn del bou no és stada aforada de que·s//^{f206} segueix moltes desordes en les variacions del dit for, que los qui tals carns tallen segons lurs cupdícies, e no hauts los respectes deguts en lo preu de la dita carn fan, és lo parer dells consellers que s-i deuria provehir atès que per gràcia de Déu de la dita carn hic ha assats copia, e cessa la causa qui tolria que non nich havia. Emperò açò ha ésser fet per lo present concell, E per ço és proposat en lo present concell, a ffi que per aquell sia en açò degudament deliberat.

(...)//^{f206v} (...)//^{f207}

E proposades les dites coses, e legides les ordinacions dels dits carnicers, e la supreció dels cirurgians los Concell fa les conclusions següents.

(...)

En quant toque les ordinacions dels carnicers, lo Concell feu conclusió que les dites ordinacions stan bé, e que sien publicades remetent la exeqüció als honorables carnicers.

(...)//^{f207v}

En quant toque lo fet del for de la carn del bou, lo concell feu conclusió que la dita carn no sia ne puixe ésser aforada, a més for de XII diners la liura.

Doc. 72

1475 desembre 11. Barcelona.

El Consell de Trenta tracta el problema dels passatges, castillatges i altres drets de pas; que aprofitant els desordres de la guerra alguns senyors de castells dels voltants de la ciutat han començat a cobrar als carnissers que porten els seus animals a la ciutat per escorxar.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions II- 23 fol. 6v.

{Concell de XXXII sobre fer cabbreu de les rendes de Muntcada, e per los victigals que fa pagar als carnicers d'aquesta ciutat, e per lo consolat de Caller}

Dilluns a XI de deembre de l'any MCCCCLXXV, ajustats los honorables consellers, e lo Concell de XXXII, o la major part d'aquell en lo apartament apel·lat de trenta de la casa del Concell de la ciutat de Barchinona. Aquí per lo honorable mossen Galceran Carbó en nom seu e dels altres honorables consellers, companyons seus foren proposades les coses següents.

(...)

Ítem, hi fonch proposat com d'algun temps ensà se introduceix que quants castells ha en lo entorn se atreueixen de levar castellatges, passatge, e altres vectigals novells e que jamès no foren levats ne introduïts, e axí de ciutedans d'aquesta ciutat qui per privilegis ne són francs, com d'altres indiferentment; la qual cosa redunda en ten gran dan dels carnicers e altres ciutedans d'aquesta ciutat, que no tuguera que no y vindran carns, ni altres vitualles.^{f7} (...)

E proposades les dites coses, e legit lo memorial fet per lo honorables consellers de persones dispostes per lo dit consolat de Caller lo concell feu les conclusions següents:

(...)

En quant toque lo provehir als victigals que los Senyors dels Castells introduceixen, lo Concell fa conclusió que lo dit fet puif a Concell de Cent Jurats.

Doc. 73

1476 abril 20. Barcelona.

El Consell de Trenta es planteja el problema de la carestia de carn que patia la ciutat perquè els carnissers no hi estaven d'acord amb el preu que havia establert el Consell i 16 d/ll d'ara fins Nadal i 17 d/ll de Nadal fins a Carnestoltes. Els consellers per pal·liar la carestia havien enviat missatgers a diverses parts per portar carns, però fins ara no han pogut donar ordre de que siguin portades i tallades. El Consell es planteja pujar algun diner el preu, mentre espera que vingui algun estranger a tallar. Conclou el Consell que es pugui tallar d'aquesta data fins el 15 de maig a 17 d/ll amb possibilitat de pròrroga davant la necessitat que tenen els malalts de menjar carn.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 23 fol. 32.

{Concell de XXXII sobre prestar vasos a misser Olando per verar una galera, e sobre lo for de la carn e per elegir a la taula un en loch d'en Pere Moret}

Dijous, a XX d'abril de l'any MCCCCLXXVI, ajustats los honorables consellers ensemps ab la més part del Concell ordinari de XXXII. Aquí per lo honorable mossen Bernat Marquilles, en nom seu, e dels honorables consellers companyons seus foren proposats los fets següents.

(...)

Ítem hi fonch posat com en los jorns passats lo present concell deliberà que la lliura de la carn del moltó fos venuda a for de XVI diners la lliura fins a Nadal, e de Nadal a Carnestoltes a XVII diners la lliura, del qual for los carnicers no són contents, ans cessen de tallar de dites carns, e axí lo poble ne stà granment freturós. E jatsia els consellers haien tramés en diverses parts per haver de dites carns, emperò fins vuy no han pogut dar orde que-n sien portades e tallades. E per ço ells consellers vehents la fretura de dites carns, havien pensat si fora expedient ésser-los afegit algun tant al dit for, a fi que per avant fos vist si-s pogueren trobar alguns forasters qui-n portassen e tallassen a menys for

(...)/f^{32v}(...)

E proposades les dites coses lo concell feu sobre aquelles conclusions següents.

(...)

En quant toque lo for de la carn del moltó, la qual lo present concell en dies passats deliberà fos a XVI diners d'ací a Nadal, e de Nadal a Carnestoltes a XVII diners la lliura, lo concell atesa la necessitat, axí dels malalts, com d'altres, fa conclusió e provisió que dita carn de moltó puixe ésser tallada en la present ciutat d'aquí a XV de maig, primer vinent a XVII diners la lliura. Emperò en quant tocha lo dit temps sia en libertat dels consellers si aquells volran prorrogar ultra lo dit temps de XV de dit mes de maig.

Doc. 74

1478 març 16. Barcelona.

Els consellers fan saber al Consell de Trenta les dificultats que tenen perquè els carnisers signin l'assegurança de tallar moltó, perquè el bestiar a les fires està molt car a causa de la guerra que fa que els passos estiguin tancats i hi ha menys bestiar de l'habitual. Finalment el Consell de Trenta accepta les propostes plantejades pels consellers i aproven una sèrie de noves ordinacions per l'ofici de carnisseria.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 24 fol. 33.

{Consell de XXXII sobre provisió de carns}

Dilluns a XVI de març de l'any mil CCCC LXXVIII ajustats los honorables consellers ensemps ab la mes part del Concell ordinari//^{f33} de XXXII dins lo apartament de trenta de la casa del Concell de la ciutat. Aquí per lo honorable mossen Jacme de Gualbes altre dels dits consellers foren posades les coses següents.

Ço és com entre los altres càrrechs que ells Consellers tenen és tenir aquesta ciutat fornida de carns, e signantment de moltó. En la qual provisió ells havien entès ab summa diligència signantment des que eren en la Quaresma han investigat per moltes vies en qual forma seria dat orde que los carnicers assegurassen tenir fornida la ciutat de Pasqua fins a Carnestoltes de carn de moltó, a bon mercat o preu, sobre lo qual for han molt luitat ab los dits carnicers, los quals per forma alguna no volien tallar a menys for de XVIII diners la lliura de moltó. E jatsia que sobre açò diverses vegades ab los dits

carnicers haien romput emperò lo present die en la matinada són venguts en açò, ço és que si los passos de França e de Pallars per mitjà de pau o treva seran uberts que d'aquelles parts se puixen traure bestiar seran lavors contents los dits carnicers tallar per tot juliol, agost, setembre. A XVII diners la lliura de moltó, obrint-se lo pas de les parts de Pallars. E en cas que lo pas de França si obre en tal forma se puixen traure dits bestiar, lavors seran contents tallar per VI mesos al dit for de XVII diners la lliura. Estants emperò tancats los passos com vuy stan no tallarien a menys de XVIII diners la lliura de la dita carn del moltó. E en açò los dits carnicers han posat lo peu ferm. E és veritat que los dits carnicers pretenen que ells compren axí cars los dits bestiar que venent a raó de XVIII diners encara perden. E per mostrar la veritat de dit fet moltes vegades havien pregats a ells Consellers que com les fires en les quals ells compren//^{f33v} sien arce que la Ciutat hi trametés algun hom que del dit fet testificàs la veritat, la qual cosa ells Consellers no-ls han volgut atorgar. Emperò secretament hi ha tramés home ben entès en dit negoci lo qual ha vist los fors qui en dites fires comunament han corregut dels dits bestiar. E ha feta relació com han comprat a XVIII sous lo bestiar, e altres fors molt excessius, mostrant lo dit home que los dits carnicers considerat que los bestiar son de flach pes és dupte se puguen servir al for de XVII diners la lliura, a ells Consellers no és dada facultat fer conclusió sobre dit fet sinó per deliberació del present concell. E per ço és proposat en aquell per que y sia deliberat.

Ítem hi fonch proposat com dits carnicers demenaven algunes ordinacions sobre ells en lo fet de tallar les carns, ne que algun carnicer qui tall de una manera de carn no gos tallar d'altra segons en aquelles era disposat.

E fetes les dites proposicions per lo Concell fonch deliberat sobre aquelles en la forma següent.

Ço és en quant toque lo dit for de la carn del moltó lo Concell fa conclusió que la dita carn sia aforada, e los dits carnicers puixen aquella tallar a XVIII diners la lliura. Emperò que si d'aquí a lo mes de juny propter venidor serà feta pau o treva ab lo Comte de Pallars en tal forma que per aquella part se puixen traure bestiar lavors los dits carnicers sien tenguts de tallar per tres mesos a XVII diners la lliura, ço és juliol, agost, setembre, o per aquell temps que dels dits tres mesos lo die que tal pau o treva restaria. E si serà feta pau o treva amb França en tal forma que se-n puixen traure bestiar en

aquell cas los dits carnicers ultra los dits tres mesos sien tenguts tallar per altres tres mesos al dit for de XVII diners la lliura de moltó. E//^{f34}si cas era que si d'aquí en juny la pau o treve de França serà obtenguda, lavors los dits carnicers sien tenguts tallar a XVII diners per sis mesos continus.

En quant toque les ordinacions demenades per los dits carnicers lo Concell feu conclusió que sien fetes les següents:

Ço és que si algun carnicer serà trobat tallar carn de moltó e d'ovella en un piló aquell tal incorrega en ban de L sous e sia privat per un any del exercici del dit ofici.

Ítem, sia ordonat que los moltons qui entreran per lo portal no puguen entrar ovelles, anyells, ne altre bestiar mesclat sots ban de L sous.

Ítem, que en los scorxedors hon se scorxen moltons no-s puixen scorxar ovelles, anyells, ne crestats, sots ban de L sous e de perdre la carn.

Ítem, que sia ordonat que los prohomens dels carnicers sien tenguts prestar sacrament e homenatge al Mostaçaff de denunciar-li tots fraus que troberan e de regoneixer totes carns, e altres coses tocants lo dit exerciçi si per lo Mostaçaff ne seran requestes, e fer-ne realment e leyal dita relació al dit Mostaçaff de tot ço que troberan tot odi, rancor, amor e favor a part posats.

Doc. 75

1482 abril 20. Barcelona.

Els consellers plantegen al Consell de Trenta que després de no arribar a un acord amb els carnisers per fer l'assegurança del moltó per aquest any, han cercat persones disposades a tallar carn a Barcelona a l'Urgell i a l'Empordà, però no han trobat a

ningú disposat a tallar als preus que ells volen establir. Davant aquesta situació els consellers plantegen al Consell de Trenta la necessitat de renegociar amb els carnisers, El Consell de Trenta planteja que es talli a 16 diners la lliura només a 14 taules, com a màxim 15.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 26 fol. 50v.

Dissapte, a XX d'abril de l'any M CCCC LXXXII, ajustats los honorables consellers, e lo Consell de XXXII o la més part d'aquells dins lo apartament apel·lat de XXX de la casa de la ciutat, aquí per lo honorable mossen Miquel Franquesa, en nom seu e de sos companys consellers, foren proposades les coses següents.

Ço és com los dies passats aquest Concell feu conclusió del for de la carn del moltó, ordonant que lo dit for fos a XVI diners la lliura e que ells consellers manegen ab los carnisers que assegurassen tallar a dit for, ab ley que aquells qui cabrien en dita seguretat poguessen tallar, e altres no. E que si los dits carnicers no volien assegurar al dit for que ells consellers donassen orde en provehir axí com vist los seria per haver de dita carn al dit for segons en dita conclusió continuada: dessús a XII de març. Per vigor de la qual conclusió ells consellers han tractat de dita negociació ab los dits carnisers, e com aquells no haien volgut assegurar al dit for, ells consellers trameteren un home la via d'Urgell,^{f51} e altre la via de l'Empurdà, per dar orde que carnicers e, o altres persones vinguessen tallar de dites carns en la present ciutat. E com no sie stat trobat compliment de dites coses a ells consellers ha conegut tractar ab dits carnicers de dits afers, e de fet són venguts a concordia que dits carnicers tallasen a dit for emperò solament en XIII taules, e al més en XV, e axí foren concorts. E de fet tot lo dit ofici dona orde que dos d'ells, ço és en Johan Citjar, e en Lastis, fermaren dita seguretat per tot l'ofici dels dits carnicers. E ells consellers faheren fer crida que tots aquells qui dins tres dies volguessen assegurar tallar de dita carn que vinguessen a fermar; en altre manera que no sien admesos en tallar sinó III diners menys. Ells consellers notificant aquestes coses axí seguides al present concell, no volent passar en altres deliberacions, per tant ho proposaven en aquell que vahés e provehir, com devia ésser procehit en dites coses.

(...)/^{f51v}

E proposades les dites coses, lo concell primerament delibera e feu conclusió que misser Jheronim Albanell atès que en lo dit primer cap del tallar de la carn del moltó ell ha format intereç, segons ha rehonat present lo concells que isque d'aquell, car no seria honesta cosa ésser present en lo deliberar e votar del dit fet.

E en quant toque lo dit cap, ço és si la avinença o pacte fet ab los carnicers que donassen compliment de carn de moltó a XVI diners la lliura per tot l'any no éssents però forçats de tallar sinó en XIII taules, e en una mes avant si serà vist necessari lo consell, atès que misser Torrent e misser Albanell hereus o possessors de carniceries, ffa conclusió e deliberació que del present concell sien elegides VIII persones, ço és dues de quescun stament ab les quals los honorables Consellers tracten ab los dits carnicers, e ab los dits Jacme Deztorrent e Jeronim Albanell, de avinença, e sobre dit fet si mester serà recorreguen al Il·lustríssim Senyor Lloctinent, e o al Batle General, e de aquells obtenguen totes aquelles provisions que necessàries sien e façen totes altres coses que puixen redundar a repòs dels dits fets, e útil de la ciutat ab tant poder com ha lo present concell.

E fonch procehit en elegir dites persones e són les següents: ço és per los honorables Ciutedans: Pere Bussot, Gabriel Semsó.

Mercaders: Barthomeu Quintana, Bernat Oliver.

Artistes: Anthoni Johan, Pere de Puigros, notaris.

Menestrals: Guillem Baucells, texidor de li; Pere Grasset, mercer.

Doc. 76

1491 març 16. Barcelona.

El Consell de Trenta aprova que s'arrendi el impost de la carn per tres anys a preu de 55.050 lliures a raó de 18350 lliures anuals, a canvi de que durant aquests tres anys l'assegurança de la carn es faci sempre a 15 diners la lliura de carn, els arrendadors són lliures d'aplicar el cabessatge o la romana.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions II- 30 fol. 123v.

{Concell de XXXII sobre los proper dits fets dels arrendaments dels drets de la ciutat }

Dimecres, a XVI de març de l'any MCCCCLXXXI, los honorables consellers ensemps ab lo concell de XXXII, prohomens ajustats en la casa del concell de la ciutat dins lo apartament de trenta. Per lo honorable mossen Jacme Deztorrent, altre dels dits consellers fonch proposat lo que·s segueix.

Com ells dits consellers per complir la voluntat e deliberació dels concellers propter passats deu volent havien havien donat exequció e acabament en vendre los dits drets, los quals havien venuts e liurats per preu de LVM e L lliures a raó de XVIIIIMCCCL lliures per any ab exauch de C lliures per any. De que estimaven la ciutat reportave de útil per quescun any ensús de IIM D lliures. Era emperò veritat que per lo comprador de les dites impositcions era demanat que atès que la ciutat havia axí venut a utilitat sua, e al temps de tres anys, dins los quals la lliura de la carn del moltó se havia a donar a raó de XV diners e no més; que dins lo dit temps dit arrendament, la ciutat los fes haver e tenir aquell, e que per avant, alteració o mutació no li fos feta. E per semblant que quescun any los consellers venidors haguessen fer e publicar semblant crida e seguretat de les dites carns, quals los consellers are de present havien feta, tota vegada que per lo dit comprador o arrendador seria demanat. E per quant a ells dits consellers paria que la dita demanda era molt justa e rehonable, havien per ço ajustat lo present Concell, sens lo qual ells no volien fer cosa alguna, per manifestar e proposar-los les dites coses e deliberar sobre aquelles, ço que li·n seria vist fahedor.//^{fl24}

E proposat lo dit fet, lo dit Concell feu sobre aquell la deliberació següent.

Ço és en lo que per los dits consellers es stat fet e exequat en arrendar e vendre los drets e impositcions dels quals havien facultat, segons per los concells passats és stat deliberat, volent que dites coses per ells exequades a major cautela sien per lo present Concell lohades, aprovades e confirmades. E que quescun any durant dit arrendament los consellers qui seran iustant-ho lo arrendador haien a ffer la crida e seguretat, semblant de la present que és stada feta de dites carns. Lo dit Concell vehent que dit arrendament redunda en gran utilitat de la dita ciutat e redreç d'aquella, per quant augmenta quescun any en sus de IIM D lliures. Lohant e aprovant lo temps de tres anys per los quals dits consellers han fet dit arrendament de dits drets e impositcions per preu

de LVM L lliures a raó de XVIIIIM CCCL lliures per any ab exanch de C lliures per any, accepta confirma aquell segons per ells és stat fet.

E més avant lo dit Concell delibera conclós que los consellers sdevenidors e Concell de tota vegada que per lo comprador o arrendador serà demanat ésser feta e publicada semblant crida e seguretat de les carns, de la que los dits consellers a present han feta publicar e posar haien e sien tenguts fer e publicar aquelles ab tota eficacia, sens dilació alguna.

Doc. 77

1490 juny 16. Barcelona.

Es planteja al Consell de Trenta les despeses que s'han hagut de fer a causa del trencament dels llandars de les pastures dels carnissers, a causa de l'ocupació de terres.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 30 fol. 48.

{Concell de trenta-dos sobre elecció o comanda fahedora de un tauler e despeses fetes en los mollons dels pasturatges, e perquè la disminució dels salaris dels taulers sien convertides en luició de censals, e provisió de la batlia de Caldes d'Estrach. }

Dimecres a XVI de juny de l'any MCCCCLXXXX los honorables consellers ensemps ab lo Concell ordinari de XXXII o la més part d'aquell, ajustats dins la casa del Concell de la ciutat en lo verger d'aquella, per lo honorable mossen Johan Bastida, altre de dits consellers en nom de sos companyons lo que-s segueix.

(...)

Més hi fonch proposat com los honorables obre l'any present de aquesta ciutat per quant alguns axí per via de stabliments a ells fets per lo batle general de Catalunya com en altra manera, se ocupaven e prenien diverses patis o parts de terratges que ab antich eren assenyalats, designats e assignats als pasturatges dels bestiar e empriu comú de la ciutat, en gran//^{f48v} dan de la cosa pública havien renovades e reperades les fites e

departiments dels dit límits e terratges de que havien fetes algunes despeses per la dita causa. E perquè açò la dita ciutat havia a pagar, e no hi havia pecunias del compte assignat a les obres ordinàries de la ciutat, havien deliberat proposar-ho en lo Concell de C jurats, si al present Concell era vist fahedor.

(...)//^{f48v}

(...)

E lo dit e present Concell enteses les proposicions en aquell per los dits honorables consellers fetes, sobre la dita elecció de persona a la qual no regiment de la taula de la ciutat ensemps ab lo honorable mossen Johan Ros tauler per lo restant temps en loch del honorable en Jeroni Sala, quodam altres dels administradors fos comenat; e axí mateix les despeses que-s són fetes o-s faran per los dits terratges e pasturatges; e lo convertiment pensat de la disminució dels salaris dels regidors de la dita taula, lo dit concell delibera que los dits tres fets sien proposats en lo Concell de Cent jurats, per tant que per aquell, aquí les provisions en açò necessàries se pertanyen hi sia provehit e deliberat.

(...)

Doc. 78

1494 abril 8. Barcelona.

Els consellers plantegen al Consell de Trenta que han constatat que els carnissers no aconpleixen l'assegurança i tenen les taules desabastades de carn. El Consell de Trenta dóna plens poders als consellers per fer el que estigui en les seves mans per evitar el desabastament de la ciutat.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 32 fol. 34v.

{Concell ordinari sobre armar contra corsaris, e per provisió de tunyines salades, e per la festa de corpore Christi, e per fet de carns e arguens }

Dimarts, a VIII d'abril de l'any MCCCCLXXXIII, los honorables consellers ensemps ab lo concell ordinari de la ciutat, ajustats dins la casa del concell d'aquella en

lo apartament dit de trenta per lo honorable mossen Bernat Oliver, altre dels dits consellers foren proposades les coses següents.

(...)//^{f25} (...)//^{f25v}

Ítem, hi fonch proposat, que com al present concell fos manifest ells dits consellers haver ab gran sol·licitut treballat en la provisió per aquest any de les carns de moltó fahedora, e en les seguretat de tallar aquelles, emperò los carnicers no donaven aquell compliment que dar devien en les dites carns, de que ells dits consellers ne restaven molt congoxats, e jatsia hagues senper açò fet diverses procehiments segons era acostumat en semblants coses, encare havien pensat proposar-ho en lo present concell per lo qual los fos donat a més cautela, no vengués en fretura de dita provisió de carns, car ells ne exequarien tot lo que per dit concell ne seria deliberat.

(...)

E lo dit concell enteses les proposicions en aquell//^{f36} per los dits honorables consellers fetes sobre aquelles, feu les conclusions que-s segueixen.

(...)//^{f36v}

En lo fet de les carns e carniceries, lo dit concell feu deliberació que los dits consellers facen e exequen sobre la provisió de dites carns totes aquelles coses que vistes los seran, en manera que la dita ciutat e cosa pública d'aquella n'estigua abundosa.

Doc. 79

1498 març 22. Barcelona.

Els consellers presenten davant el Consell de Trenta el fet que ningú s'ha presentat a signar l'assegurança del moltó, perquè hi ha hagut molta sequera a l'Urgell i altres zones i els moltons estan molt prims. Per aquest motiu els consellers proposen al Consell modificar l'assegurança a 15 diners mig any i 16 l'altre mig. El Consell de Trenta conscient de la importància de la carn de moltó per l'alimentació de la ciutat i per la seva fiscalitat decideix enviar el problema al consell de Cent.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 34 fol. 25.

{Consell ordinari sobre assegurar de tallar les carns del moltó}

Dijous, a XXII del mes de març de l'any Mil CCCCLXXXVIII, los honorables consellers, ensemps ab lo Consell ordinari de la dita ciutat, ajustats en la casa del Consell de aquella, en lo apartament apel·lat de trenta, fou aquí per lo honorable mossen Jacme de Gualbes, altre dels dits consellers proposat lo fet següent.

Ço és que no ignorave lo present consell com últimament per deliberació de aquell era stada feta e publicada una crida que tots los carnicers, e altres qui volguessen tallar, o fer tallar carns de moltó en la dita ciutat a for de XV diners la lliura per l'any present, vingués als dits consellers per assegurar dins quatre dies vinent. Altrament passats aquells, no·ls seria lícit tallar de dites carns lo dit any, en la dita ciutat, dins lo dit termini. E no és vengut algú qui haie volgut als dits fors assegurar tallar la dita carn a for de XV diners la lliura. E que ells dits consellers tenien sentiment que los dits carnicers, e altres qui tenen facultat de fer tallar no volien en alguna manera tallar al dit for, dient que no si porien salvar, atès que los moltons aquest any són molt flachs per no haver-hi hagudes erbes, per la secadat qui és stada en Urgell/^{f25v} e altres parts. E per ço ells dits consellers havien pensat que seria expedient augmentar lo dit for, e que fos donat als dits carnicers, e a altres qui volran assegurar de tallar a raó de XV diners la lliura la meitat de l'any, e l'altre meitat a rahó de XVI diners la lliura. Crehent ells dits consellers que los dits carnicers serien contents assegurar e tallar de les dites carns, e donar compliment de aquells per lo dit temps, e als dits fors. E per ço ho proposaven en lo present consell, per que·n deliberàs lo que bé li parria.

E lo dit consell hoides, e enteses les dites conses, e certificat de la diligència que los dits honorables consellers han feta en lo assegurar de les dites carns del moltó a for de XV diners la liura, e que no s'és pogut obtenir, ne algú abans de la dita crida, ni après es vengut per assegurar, ni voler tallar de les dites carns al dit for, sinó tres carnicers, qui han assegurats tres moltons cascun die. Atès que los moltons per falta de erbes, e pastures són molt flachs, e de poch pes, e per consegüent tallant-se al dit for perdrien en lo dit tall. E seria gran inconvenient que la ciutat restàs sens provisió de carns de moltó, que és una de les principals e pus necessàries provisions de la dita ciutat. E encare seria gran dan del dret del cabassatge, lo qual per aquest any, no és stat arrendat; e la pèrdua qui·s faria en aquell redundaria a la dita ciutat. Per tant lo dit consell per obviar al

inconvenient, e dan dessús dits feu deliberació e conclusió que les dites coses sien preposades en lo consell de Cent jurats, segons per altre consell és stat deliberat. Lo qual farà les provisions que seran necessàries per lo benefici de la dita ciutat.

Doc. 80

1499 juny 28. Barcelona.

Els consellers plantegen davant el Consell de Trenta com el mostassaf els ha enviat una queixa perquè ha detectat l'entrada reiterada d'animals malalts que són escorxats i venuts a Barcelona, concretament ha detectat dues malalties mal de Sant Nen i bubes i demana que s'endureixin les mesures contra aquest fet perquè és molt perillós per la salut dels habitants de la ciutat. El Consell de Trenta decideix castigar amb 10 lliures de multa aquest delict. També es tracta el problema de l'escassetat de cansalada i s'obliga als que entren dins la ciutat moques (budells...) de porc, entrin també les cansalades d'aquests porcs.

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 34 fol. 138.

{Consell ordinari sobre lo privilegi de vitualles, e per no tallar carns morboses, e sobre los bacons dels porchs qui nos porten en Barchinona, proceints de les mochas qui-s venen en la dita ciutat}

Divendres, a XXVIII de juny any Mil CCCC LXXXVIII. Los honorables consellers ensemps ab lo Consell ordinari, o la major part d'aquell, de la ciutat de Barchinona, ajustats en lo apartament de trenta de la casa del Consell de la dita ciutat. A qui per lo magnífich mossén Guerau de Vallsecha, consellers en cap de la dita ciutat, en nom seu e de sos companyons consellers foren preposades les coses següents.

(...)/^{f138v} (...)

Ítem, hi fou proposat com lo mostaçaf de la present ciutat és vengut a ells consellers dient-los que los carnicers e altres qui fan tallar carns en la dita ciutat, fan tallar carns

morboses. Los quals porten grans dans e destruccions en los cossos humans, e per aquelles se engendren moltes malalties en los poblats en la dita ciutat. E jatsie ells dits mostaçaff, per lo càrrec de son ofici ab gran diligència hage treballat en prohibir de tallar les dites carns, encara los dits carnicers no-s poden star de fer tallar les dites carns morboses, e per moltes vegades que-lls hage penyorats e exemtats per causa de la dita prohibició, los dits carnicers no ban que no tallen de les dites carns morboses. E per ço ha me pregats ells dits consellers que ratificant altres ordinacions en lo passat per ço fetes que volguessen ordonar ab//^{f139} lo Concell ordinari, que d'ací avant no fos lícit ni permès a persona alguna directament o indirectament metre en la present ciutat, metar ni tallar bestiar algú infecte, ni morbós, axí de mal de Sent Nen, com de bues, qui d'alguns dies ençà se troben en los bestiar e en les pells d'aquells, sot lo ban que serà vist als dits consellers e consell. E perquè ells dits consellers summament desijen preservar los poblats de la dita ciutat, dels dits dans e inconvenients han deliberat proposar-ho en lo present consell, porque-n sia feta aquella determinació que serà vista al present consell.

Item hi fou preposat com en la present ciutat se aporten les moches dels porchs qui-s maten fora la dita ciutat e aquelles se venen en aquella, e los bacons dels dits porchs no-s porten en la dita ciutat, ans se porten en altres parts fora aquella, e la dita ciutat fretura de canselades lo que redunda en gran dan de la cosa pública e havien peçat, ells dits consellers que los qui metrien les mocas per vendre en la ciutat haguessen donar caució fideussora de portar e fer vendre mocas en la present ciutat. E per ço ells dits consellers ho preposaven en lo present consell, perquè per aquell hi fos deliberat lo que deurie ésser faedor.

E hoida per lo present concell la preposició per los honorables consellers en aquell feta.
(...)//^{f139v} (...)//^{f140} (...)

En la ordinació pençada ésser feta de no tallar carns mòrbides en la present ciutat per preservar los poblats de aquella de dans e damnatges, en que incorrerian si provehit no y era lo dit concell, loant e aprovant altres ordinacions sobre açò en lo passat fetes e ajustant en aquelles, feu deliberació e conclusió que no sia lícit ni permès a persona alguna directament o indirecta, metre en la present ciutat, metar, ni tallar bestiar algun infecte e morbós, axí de mal de Sant Nent o de bues, qui de alguns dies ençà se troben en los bestiar e en les pells de aquells. Sots ban de X lliures per quiscuna vegada que

fora fet lo contrari, axí al qui-l matrà, materà e tallarà, e com qui-l sebrà e no-l denunciarà, remesa la execució de la dita ordinació als dits honorables consellers.

Quant a les moques dels porchs, qui-s matan fora la present ciutat e après se metan en aquella per vendre, e los barons dels dits porchs no-s porten en la dita ciutat, ans se porten en altres parts e la dita ciutat a fretura de carnelades per provisió dels poblats en aquella, lo dit concell feu deliberació e conclusió que los qui d'aquí avant metran o faran metra de les dites mocas en la present//^{f140v} ciutat hagen a prestar caució e seguretat de portar o fer portar en la dita ciutat los bacons dels porchs d'hon seran exides les dites mocas, sots ban de V sous a cascú e per cascuna vegada que serà fet lo contrari. Remetent la composició de la dita ordinació als dits honorables consellers.

D. Protocols notarials

Doc. 81

1334 març 17. Barcelona.

La companyia de carnisers de Barcelona formada per en Guillem Folchet, Gerard de Valls, Nicolau Descoll, Llorenç Correger, Berenguer Galceran, Pere Sonet i Pere Sacompra, donen plens poders perquè actuïn en el seu nom en la compra i trasllat de bestiar destinat a les seves carnisseries, als carnisers de Barcelona Guillemó Folchet i Jaume Valls, també socis seus.

AHCB. CC. Manual XIII – 4. fol. 79

{Die veneris XVI kalenda aprilis anno predicto}

³⁴Nos Guillermus³⁵ Folchet, Geraldus³⁶ de Vallibus, Nicholaus³⁷ de Colle, Laurencius³⁸ Corrigiarii, Berenguer³⁹ Galcerandi, Pere⁴⁰ Sonet et Petrus⁴¹ Sa Compra, sociis carnifices civis Barchinone quilibet nostrum, in solidum gratis et ex certa sciencia, constituimus et ordinamus vos Guillermonum Folquet et Iacobum de Vallibus, carnifices, cives dicte civitate, consocios nostros presentes et recipientes, et utrumque verum in solidum ita que occupantis conditio potior non efficiatur imno quod pro alterum verum inceptum fuerit pro aleum modiari valeat prosequi et faciari procuratores nostros, certos et speciales, ac factores et negociatores nostro societatis predicte, dantes et concedentes vobis, et utrique verum in solidum potestate licenciam et plenum posse quod possitis pro nobis et nomine nostro in dicte societatis emere arietes, oves et ircos et alia bestiarum grossa et minuta in quibuscumque partibus, vobis videbitur, et pro quocumque sive quibuscumque partibus et ab eis personis quibus vobis et utrique verum melius ac utilius videbitur faciendum, et de preciiis convenite et ea solvere. Et pro iude mutua sive cambia recipere a quibus vis personis. Et pro ipsis mutuis sive cambiis bona nostra et dicte societatis obligare et iude facere et firmare iusta debitoria ac alia necessaria et oportuna. Lezdas, pedagia, ac alia iura assueta solvere pre predictis in locis in quibus lezda seu pedagia ac alia iura pro eisdem dati [ac solvi]⁴² sunt per cives Barchinone assueta. Et excusare dictas lezdas, pedagia seu alia iura in locis in quibus cives Barchinone sunt franchi predictorum quecumque nos facere possent personaliter constituti. Damus esset et concedimus vobis, dictis procuratoribus nostris, et utrique verum in solidum autenticam licenciam et plenum posse quod positis omnes et singulas personas nobis iniuriantes vel modo aliquo obligatas in iudicio et extra iudicium convenire necnon et agere e nos a bona nostra e dicte societatis deffendere et pro nobis respondere extipere preponere, et ius super bonis nostris et dicte societatis firmare que pro firma seu firmis iure obligare possitis, sacramentum calumpnie et cuiuslibet alterius geniter iuramentum in aniabus nostris et cuiuslibet nostrum prestare testes et iustam ac alia probationum genera producere. Et siveam vel siveas tam interlocutorias quod diffinitivas auditer, et ab ipsa vel ipsas si vobis videbitur appellare,

³⁴ Al marge signe de "clausum traditum".

³⁵ Sobre el nom les dues ratlletes de "ferma".

³⁶ Sobre el nom les dues ratlletes de "ferma".

³⁷ Sobre el nom les dues ratlletes de "ferma".

³⁸ Sobre el nom les dues ratlletes de "ferma".

³⁹ Sobre el nom les dues ratlletes de "ferma".

⁴⁰ Sobre el nom les dues ratlletes de "ferma".

⁴¹ Sobre el nom les dues ratlletes de "ferma".

⁴² Sobre la caixa d'escriptura.

et appellationem vel appellationes prosequi protestavi et requirere et protestationibus et requisitionibus apendere et tam de protestatis quod repensis feri facere et recipere//^{179v} publicum sive publica instrumenta solutionem et soluciones recipere et apocha seu apochas facere de receptis. Et generaliter omnia alia singula facere super predictis et quolibet predictorum quocumque nos vel alter nostrum facere possemus si presentes essemus⁴³. Et volentes vos dictos procuratores nostros et⁴⁴ verum in solidum super predictis relevant ab omni onere satisfaciendi fidiudendo in hiis pro vobis et pro substituendo seu substituendis a vobis promittimus vobis et notaris infraescripto tanquam publice persone haec a nobis nomine vero et omnium illorum quorum interest et intererit ac interesse post vel poterit legitime stipulatem nos et quemlibet nostrum semper haberem ratum et firmum quicquid pro vos⁴⁵ et substituendum sive substituendos a vobis seu uterque verum super predictis et circa predicta actum prescriptum seu procuratum fuit et nullo tempore revocare sub bonorum nostrorum et cuiuslibet nostrum omnium hypotheca.

Testes Iacme de Letone et Berenguer de Podio scriptores.⁴⁶

Doc. 82

1348 març 23. Barcelona.

Els carnisers signants accepten tenir les taules abastades des de la Pasqua de l'any 1448 fins el Carnestoltes de l'any següent als preus estipulats per el Consell de Cent. Així el moltó es vendria a nou diners, més el diner de l'ajuda des de la Pasqua fins el més de juliol i des de el més de juliol fins Carnestoltes de l'any següent es vendria al preu taxat a les ordinacions.

AHCB. CC. Manual XIII-8 fol.16v.

{Die lune intitulata decimo kalendas aprilis anno domini M CCC XL VIII}

⁴³ Segueix el següent text sobre la caixa d'escriptura "Et procuratorem vel procuratores ad predictam et ad quodlibet predictorum substituere quero et quotiens vobis videbitur faciendum".

⁴⁴ Segueix paraula il·legible.

⁴⁵ Segueixen vint lletres ttxades.

⁴⁶ Tres ratlles verticals sobre tot el text, indicant que s'ha passat a pergami "in mundum".

Nos Bernardus Castilionis, Ffranciscus de Casis, Petrus Mercaderii, Guillermus de Cabanyelles, Iacobus Palom, Ffraciscus Textoris, Petrus Aguyoni, Petrus de Campo, Arnaldus Serra, Bernardus de Ulzina, et Ferrarius Sunyerii, Franciscus Geraldi, Romeus Rifós, Petrus Devici, Vicentius Mulnerius, Iacme Caboti, Petrus Barguerayoni, Petrus de Muntmany, Poncio de Podio, Ffranciscus ça Verneda, Petrus de Valle, Dominicus Ramo, Iacme Costa, Iacme Rifós, Ffrancisco Freyeneda, [Raimundus] Fabres, Petrus Gay, Berenguer Ferrari, Berenguer Sunyerii, Benetus Lopis, [Bernat] Thome, Bernardus de Casis, Petrus Iuliani, Berenguer Terri⁴⁷, Bartholomeus de Puigvert, Berenguer de Partis, Guillem de Puigvert, Iacobus Palom⁴⁸ confirmatur et recognoscimus.⁴⁹

Vobis venerabilibus Guillermo Oliveri, Petro de Ruvira, legum doctori, Petro Bussoti, Berengario Marqueti e Guillermo de Santo Avinato, Consiliariis hoc anno dicte civitatis recipientibus nomine consiliarie dicte civitatis e universitatis ipsius quod [inter vos ex una parte e nos ex altera fuit actum et conventum et in pactum ex pressum deductum quod nos]⁵⁰ a primo venturo festo Pasce Domini usque ad primum venturum Carniprivium quadragesime [teneamus et tenere teneamus]⁵¹ civitatem predictam habundanta et bastanta de carnibus sufficientibus et bonis et quod [demus et dare teneamur]⁵² libram mutonis a dicto ffecto Pasche Domini usque per totum mensem iunii primo venturum per novem dineriis cum dinerio impositionis⁵³. Item et fuit actum et conventum inter vos nomine consiliaris dicte civitatis et universitatis ipsius quod cum non esset pro nunc certum si ipsem carnes prima die mensis iulii proxime venturi et deiude susceperint augmentum vel disminationem seu piyoramentum quod dicta prima die//^{f17} mensis iulii proxime venturi usque ad dictem primum venturum Carniprivium quadragesime⁵⁴ super valore seu precio pro quo ipsas carnes dabimus stemus et heamus stare dicto et ordinacioni⁵⁵ verus decorum venerabilium consiliariorum et consilii centum iuratorum dicte civitatis, et ido prorant etc. quilibet nostrum in solius convenius et promitetius vobis dictis venerabilis consiliariis quod nos a dicto primo venturo festo

⁴⁷ Segueix una paraula tatxada.

⁴⁸ Sobre tots els noms de pila hi ha les dues ratlletes de ferma i el “iur” de *iuravit* per indicar el jurament.

⁴⁹ Segueixen vuit paraules tatxades.

⁵⁰ Sobre la caixa d’escriptura.

⁵¹ Sobre la caixa d’escriptura, a la caixa “tenebemus” tatxat.

⁵² Sobre la caixa d’escriptura.

⁵³ Tatxat “Consat enim quod ita inter vos dictos venerabilis consiliarios e nos ita certum excitit et conductum et in pactum expressum deductum item”.

⁵⁴ Segueix una paraula tatxada.

⁵⁵ Segueix un “pre” tatxat.

Pasche Domini usque ad dictum primum venturum Carniprivium quadragesime tenebimus iamdictas civitatem abundatam et bastatam de carnibus sufficientibus atque bonis, et quod a dicto primo venturo festo Pasche Domini usque pro totum predictum mensem iunii dabimus libram mutonis pro novem dineriis cum dinerio impositionis. Et quod a predicta prima die mensis iulii proxime venturi usque ad dictum primum venturum Carniprivium quadragesime stabimus super precio pro quo ipsas carnes dabimus infra ipsius tempus dicto et ordinatoni verus decorum venerabilium consiliariorum et dicti honorabilis Consilii Centum Iuratorum. Et pro predictis omnibus et singulis compledis accedendis quilibet verum in solius obligamus vobis. Dictis venerabilis consiliariis⁵⁶ omnia bona nostra mobilia etc. renunciantes quod cum ad hec proratn etc. beneficio novarum constitutionum et dividendarum accionum et epele divi adriani et omni iure etc.. Et ut predicta maiori proandeant firmitant non ni nec dolo sec sponte iuramus pro Domini deum etc. predicta atendere et complere et tenere et observare et in aliquo no contrafacere ven venire aliquo iura tam vel est ratione hec igitur etc.

Testes Franciscus Serra Bonanatus poca sanch, Iacme Puceo, Antonius Martini, Pere Sala et Iohannes de Meyleno et Raimundus Vilalis, venerabilis Bartholomeus de Podio et Iacobus Podio, Bartholomeus Raspay notariis, Berenguer de Villacort et Petrus Maurinii et Guillermus Vallesii, Pere de Marginibus.

Doc. 83

1349 març 23. Barcelona.

Els carnisers signants accepten tenir les taules abastades des de la Pasqua de l'any 1449 fins el Carnestoltes de l'any següent als preus estipulats per el Consell de Cent. Així el moltó es vendria a nou diners, més el diner de l'ajuda des de la Pasqua fins el més de juliol i des de el més de juliol fins Carnestoltes de l'any següent es vendria al preu taxat a les ordinacions.

AHCB. Consell de Cent. Manual XIII-8. fol. 33.

⁵⁶ Segueix una paraula tatxada.

{die martiis intitulatam X^o kalendas aprilis anno domini M^o CCC^o XL nono}

Nos Ffranciscus⁵⁷ Cases, Petrus Aguloni Bernardus de Olzina, Iacobus Palom, Petrus de Campo, Viçençius Melnerii, Petrus Gay, Bernardus de Pratis, Petrus de Vallibus, Berengarius de Cari, Berengarius Ferrarii, Bernardinus Campredon, Petrus Bargayoni, Bernardus Castilionis, Petrus Mercaderii, Iacobus Riffos, Ffranciscus Frexeneda, Raymundus Riffós, Iacobus Magistris, Dominicus Rimo, Guillermus sa Fàbrega⁵⁸, Iacme Thomàs, Bernardus Aubadiver, Petrus Iuliani, Berenguer Ses Cases, Berenguer Cigars, Iacme Cigars, Agustí Aguyoni, Michel Rio, Ffranciscus Geraldi, Poncius de Podio, Bartholomeus de Podio viridi, Anticus de Ganeto, Ffranciscus Textoris, Agustí de Villa allada, Guillermus Bosch, Iacobus Bertrandi, Berenguer Ugueti, omnes quator proxiendus comorantes cum Ffrancisco* de Casis; Guillermus de Podio viridi, Guillem de Claparols, Raimundus Fferry, Berengarius Coscoy, Arnaldus Serra, Guillermus Serra, Bonanatus de Colle, Iacobus Domingo, Lorenç Bardina, Raymundus Fabrega qui comoratur cum Petrus* de Muntmany, Petrus de Muntmany, Iacme Costa, Simeo* Iuteffi iudeus, Berengarius Sunyerii, Proitonus Dominici, Ffranciscus Oriol, Guillermus Lop, Iohannes Romei, Petrus Iuliani, Ffranciscus Sunyer, Guillermus de Cabanellis, Guillermus Terrassa, Guillermus Clarani, Bernardus Moscarols, Iacobus Caboti, Berenguer Sunyer, Nicholaus de Colle et Azday Iuteffi iudeus Barchinone et Guillermus de Prato civis dicte civitatis.

Confitemur et recognoscimus vobis venerabilibus Romeus Lulli, Romeus de Busquetis, Raimundo de Ruvira et Eymerich de Usay, consiliariis hoc anno civitate Barchinone una, cum venerabili Fferrario de Minorisa, nunc a dicta Civitate Barchinone absente. Recipientibus nomine consiliarie dicte civitatis et universitate ipsius quod inter vos, ex una parte et nos ex altera, fuit actum et conventum et in pacta expressum devetum quod nos a primo venturo festo Pasche Domini usque ad primum venturum Carniprivium quadragesime//^{f33v} tenentius et tenere teneam civitate predictam habundanta et bastanta de carnibus sufficientibus et bonis et quod demus et dare teneam libram mutonis a dicto festo pasche domini usque per totum mensem iunii primo venturum pro novem dineris

⁵⁷ Sobre el nom de pila de tots els noms de pila hi ha les dues ratlletes de la ferma i el "iur" de *iurabit*, excepte en aquells que s'han assenyalat amb un asterisc.

⁵⁸ Segueixen cinc lletres tatzades

cum dinero impositionis, item etiam fuit actum et conventum inter vos nomine dictum consiliarie dicte civitate et universitate ipsius quod cum non esset promitte certum ipsem carnes prima die mensis iulii proxime venturi et de inde susceperint augmentum vel diminutionem seu peyoramentum quod a dicta prima die menses iulii proxime venturi usque ad dictum primum venturum Carniprivium quadragesime super valore seu precio pro quo ipsas carnes dabimus stemus et habeamus dicti et ordinationi verum dictorum venerabilium consiliariorum et consilii Centum Iuratorum dicte civitatis. Et ideo gratis etc. quilibet nostrum in solidum conventus et promittimus vobis dictis venerabilis consiliaris quod nos a dicto primo venturo Pasche Domini usque ad dictum primum venturum Carniprivium quadragesime tenebimus iamdicta civitate abundanta et bastanta de carnibus sufficientibus atque bonis. Et quod a dicto primo venturo Pasche Domini usque per totum predictum mensem iunii dabimus libram mutonis pro novem dineris cum dinerio impositionis. Et quod a predicta prima die mensis iulii proxime venturi usque ad dictum primum venturum Carniprivium quadragesime stabimus super precio pro quo ipsas carnes⁵⁹ stabimus infra ipsum tempus dicto et ordinationi verum dictorum venerabilium consiliariorum et dicti honorabilis consilii Centum Iuratorum. Et pro predictis omnibus et singulis complendis et accedendis et tenendis et ab provandis quilibet nostrum iusticie obligamus vobis dictis venerabilis consiliariis omnia bona nostra etc. Renunciantes quod cumda dicte gratis etc. beneficio novarum constitutionum et dividendarum accionum et epele divi adriani et omni alii iuri etc. et ut predicta maiori gaudeant firmitate non vi nec dolo sec sponte iuramus per Dominum Deum etc. predicta atendere et complere et tenere et observare et in aliquo non contrafacere vel venire aliquo iure etc. hec igitur etc.

Testes venerabilis Iacobus Caniellari, Andreas de Olsruella, Arnaldus Salangela, Arnaldus Sa Noguera, Petrus Ioveri, Eus de Papiolo, Berenguer de Insula et Ffranciscus Company et Guillem Loral, Guillem de Uva.

Doc. 84

1402 març 3. Barcelona.

⁵⁹ Segueixen tres paraules tatxades.

Assegurança signada pels carnissers, on accepten les condicions imposades pels consellers i es comprometen a tallar un nombre de moltons diaris a un conjunt concret de taules.

AHCB. 1F. Administració municipal de la carn. Documents solts. XXXV -1 (1402).

Los carnicers deius scrits constituïts en la casa de la ciutat⁶⁰ convingueren e promeseren als honorables consellers dessús, e tayllar cascun en sa taula o taules d'aquí a la festa de Santa Lucia primer vinent lo nombre [de carns]⁶¹ deius scrit, sots pena de L sous per cascun e per cascun die que contra faix. Exigidora per lo mostaçaf,⁶² la qual pena los dits carnicers de grat e de certa sciencia se imposaren obligants per aquella tots llurs bens, e ho juraven,⁶³ emperò que no⁶⁴ contrastant lo dit e deius scrit nombre si lo dit mostaçaff⁶⁵ conexia que més carns fossen necessàries a provisió de la dita ciutat, que cascun dels demunt dits carnicers ne haguessen a desfer e tayllar cascun die, tantes com li seria tatxat o per manar per lo dit mostaçaff, sots lo dit ban, per cascun die que contrafaran. E són los dits carnicers⁶⁶ qui han promès e convingut de desfer lo dit nombre de les dites carns los qui-s segueixen. Ets entès emperò.

Primerament⁶⁷ en Pere Ferrer per dues taules----- XXX moltons
Item en Pere Oliver, per dues taules-----XXX moltons//^{f1v}
Item n'Anthoni⁶⁸ Lunes per tres taules-----XX moltons
Item Johan⁶⁹ de Mura per III taules-----XXV moltons
Item Barthomeu⁷⁰ Codina per dues taules-----XV moltons
Item Anthoni⁷¹ Agulló per una taula-----XIX moltons

Die veneris, tercia marcii anno a nativitate domini M CCCC II

Firmavit predictum

⁶⁰ Segueixen tres paraules tatxades.

⁶¹ Interliniat.

⁶² Segueix una paraula tatxada.

⁶³ Segueix paraula il·legible.

⁶⁴ Segueix una paraula tatxada.

⁶⁵ Segueix una paraula tatxada.

⁶⁶ Segueix una paraula tatxada.

⁶⁷ Al marge hi ha unes notes il·legibles.

⁶⁸ Sobre el nom les dues ratlletes de "signum" i el *iur* de "iurium".

⁶⁹ Sobre el nom les dues ratlletes de "signum" i el *iur* de "iurium".

⁷⁰ Sobre el nom les dues ratlletes de "signum" i el *iur* de "iurium".

⁷¹ Sobre el nom les dues ratlletes de "signum" i el *iur* de "iurium".

Testes Michael Despagaria e Ieronimus Mathes

Item Guillem⁷² Carpaner per una taula assegura de tenir-la basta de bous, vedells e carnsalada a coneguda del mostaçaff

Testes Anthoni Lanes e Petrus Boschani

Item dicta eadem die Berenguer Iohannes e Petrus Bosch asseguraren tenir in sum una taula bastada de cabrits a coneguda del dit mostaçaff

Testes Jacme Riera e Petrus Boschani

Die martis, VII die marcii

Jacme Citjar-----VIII moltons//^{t2}

Die veneris, X marcii a nativitate Domini M CCCC II

Nicholau Gili per ·III· taules-----XXV moltons

Testes Raymundus Bonpar et Petrus Boschani

Die sabbat XI die marcii

Franciscus⁷³ Mayol per dues taules-----XVIII moltons

Testes vires Gabriel de Gualbes et Petrus Boschani

Apud divendres a XXII del dit mes asseguraren per altra taula-----VII moltons

Trestes Michael Spagaria et Petrus Boschani

Die lunes, XX die marcii anni predicto

Bernardo Rourich assegura per la taula qui és al cap del carrer de Cervelló-----VIII moltons

Testes Raymundus Despar et Johannes de⁷⁴

⁷² Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el *iur* de “iurium”.

⁷³ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el *iur* de “iurium”.

⁷⁴ Segueix paraula il·legible.

Doc. 85

1403 abril 4. Barcelona.

Assegurança signada pels carnissers, on accepten les condicions imposades pels consellers i es comprometen a tallar un nombre de moltons diaris a un conjunt concret de taules.

AHCB. 1F. Administració municipal de la carn. Documents solts. XXXV -1 (1403).

Die mercurii, IIII aprilis anno a nativitate domini MCCCC Tercio

Los carnicers deius scrits constituits en la casa de la ciutat de Barchinona convengueren e prometeren als honorables consellers de la dita ciutat que desfaran e tallaran cascun en sa taula o taules d'ací per tot lo primer vinent mes de maig lo nombre de moltons deius scrit sots pena de ·L· sous barchinonesos per cascun e per cascun dia que contrafaça, exigidors per lo mostaçaf de la dita ciutat, la qual pena los dits carnisers de grat e de certa sciencia se imposaren obligats per aquella tots lurs bens e açò juraren. Entès emperò que si lo dit mostaçaf vehia o conexia que ultra lo dit e deius scrit nombre, més moltons fossen necessaris a provisió de la dita ciutat, cascun dels dits carnicers fossen tenguts sots la dita pena desfer e tallar tants moltons com lo dit mostaçaff ultra lo dit e deius scrit nombre conexeria ésser necessaris e tatxaria a cascun d'ells

Testimonis, los honorables en Pere de Sent Amanç,⁷⁵ ardiaque de Daroca, en la esglesya de Ceragoça, Guerau de Gansach, sotsbatle de Barchinona, Berenguer de Matamala canònic i e Anthoni Çalort, mercader de Barchinona.

Són los carnicers qui-s seguexen

Primerament en Pere Ferrer per III taules, moltons-----XXX

Protesta lo dit Pere que com lo dit nombre fos excessiu ni fos tret en esdevenidor a conseqüència.

⁷⁵ Segueix una paraula tatxada.

Item en Pere Oliver, major de dies, per en Petro Oliver, son fill, per II taules, moltons---
-----XXX

Aprés dijous a V d'abril en Pere Oliver, fill del dit Pere Oliver, havent per agradabla la
ferma feta per son pare a caut la firma e jura.

Testes, Guillem de Vilardebó, notari; Anthoni Laurencii et Johannes Michaelis Lulli,
scriptores//f^{1v}

Item en Johan de Mura per II taules, moltons-----XVIII

Item en Barthomeu Codina per una taula, moltons-----X

Item n'Anthoni Agulló per I taula, moltons-----XVIII

Item en Guillem Sentpol per III taules, moltons-----XXX

Protesta lo dit Guillem que com lo dit nombre sia excessiu no li dot tret en esdevenidor
a conseqüència

Die iovis V aprilis anni predicti, presentibus testibus Petro Cabanyes, ville sabadelli,
Guillermo de Vilardebó, notario; Petro Boschani et Anthonio Laurencii, scriptoribus
Barchinone; firmarunt et iurarunt infrascriptum carnifices pro ut alii superius iam
firmarunt.

Item en Pere Bargayó, e en Guillem de Cabanyelles per II taules, moltons-----XIII

Die veneris, VI aprilis anni predicti, presentibus testes Thomas Girós scriptori domini
regis et dictus Guillermo de Vilardebó, Petro Boscani et Anthonio Laurencii, firmavit et
iuravit infrascriptus carnifices pro ut alii superius iam firmarunt.

Item n'Anthoni Lunes per III taules, moltons-----XX//f²

[En blanc]//f^{2v}

Primerament⁷⁶ en Pere⁷⁷ Ferrer per III taules, moltons-----XXX

Item en Pere Oliver per II taules, moltons-----XXX

Item n'Anthoni Lunes per III taules, moltons-----XX

⁷⁶ Tots els noms ratllats, conforme han signat.

⁷⁷ Al marge: *Aquesta vegada tantsolament sens perjudici en lo esdevenidor.*

Item en Johan de Mura per II taules, moltons-----XVIII
Item en Barthomeu Codina per I taula-----X
Item n'Anthoni Agulló per una taula-----XVIII
Item en Guillem⁷⁸ Sentpol per III taules-----XXX
Item en Francesc Mayol per III taules-----XXX
Item en Pere Bargayó⁷⁹ per II taules-----XIII

Testes honorabiles Peturs de Santo Amancio, archidiacono Daroca in Ecclesia
Cersarauguste; Berengarius de Matamala, canonicus Barchinone et Anthonius Celor,
mercator Barchinone.

Doc. 86

1411 març 31. Barcelona.

*Assegurança de tallar moltó signada pels carnissers de Barcelona, on es permet als
mercaders estrangers tallar carn en la ciutat si ho volen fer.*

AHCB. CC. Notularum XIV-1 fol. 32.

{ securitas anni M° CCCC° undecimi facta per carnifices Barchinone }

Los carnicers deius escrits constituïts dins la casa del Consell de Barchinona
convengueren e prometeren als honorables consellers de Barchinona que desfaran e
tallaran cascun en sa taula o taules de carniceries de la dita ciutat d'ací a la festa de
Santa Lucia primer esdevenidora lo nombre de carns de moltó deius escrit, sots pena de
L sous per cascun e per cascun dia carnal que contra fahés exigidora per lo mostaçaf de
la dita ciutat la qual pena, los dits carnicers de grat e de certa sciencia se imposaren
obligants per aquella tots lus bens, on que sien hauts e havedors. E juraren als Sants
·III· evangelis de Deu per ells e per cascun d'ells corporalment tocats açò atendre,
complir e observar e en res no contravenir per alguna forma o manera. Entés, emperò, e
declarat que si lo dit mostaçaf conexia que més carns de moltó del dit e deius scrit

⁷⁸ Al marge: *Aquesta vegada tantsolament sens perjudici en lo esdevenidor.*

⁷⁹ Sobre el nom: *E en Cabanyelles*

nombre fossen necessaries a provisió de la dita ciutat, cascun dels demunt dits e deius scrits carnicers ne haguessen a desfer e tallar cascun dia, tantes com lo dit mostaçaf conexeria o menaria, compertint-ho per prorata segons lo nombre deius scrit, sots lo dit ban, per cascun e per cascun dia. Declararen emperò los dits honorables consellers e volgueren que negun carnicer qui no hagués assegurat per tot lo més d'abril primer vinent no pogués tallar dins la dita ciutat per ses obs, sinó aquells qui assegurat haurien, si donchs no eren mercaders strangers qui menassen de qualsevol parts bestiar en la dita ciutat termens e territoris d'aquella, e aquell bestiar volguessen fer tallar en la dita ciutat, que aytals mercaders no y sien entesos ne compresos ans les puxen fer tallar dins la dita ciutat per aquells carnicers o altres persones que-s volran tallar dins la dita per aquells carnicers o altres persones que-s volran. E si no han loch on les puxen fer tallar que lo dit mostaçaf lus puxa e haia a donar loch o lochs e taula o taules en les quals los dits mercaders poguessen tallar o fer tallar les dites carns o altre bestiar que menat haurien la dita ordinació en res no contrastant, emperò per remoure dupte volgueren los dits consellers que los dits mercaders abans que fassen tallar les dites carns hagen a fer sagrament en poder del dit mostaçaf ja si les dites carns que faran desfer són lurs propries o d'aquells carnicers o altres persones qui les tallaran. E són los dits carnicers qui han assegurat los qui-s seguexen, ço és en://^{f32v}

Jacme⁸⁰ Brocart ----- XV moltons
 Barthomeu⁸¹ Cudina----- XV moltons
 Pere⁸² de na Guia----- XX moltons
 Anthoni⁸³ Lunes----- XV moltons
 Bernat⁸⁴ Andreu----- XXX moltons
 Jacme⁸⁵ Cijar----- X moltons
 Pere⁸⁶ Lastis----- XXXV moltons
 Francesch⁸⁷ Mayol----- XL moltons
 Bernat⁸⁸ Roudors----- III moltons

⁸⁰ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el *iur* de “iurium”.

⁸¹ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el *iur* de “iurium”.

⁸² Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el *iur* de “iurium”.

⁸³ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el *iur* de “iurium”.

⁸⁴ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el *iur* de “iurium”.

⁸⁵ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el *iur* de “iurium”.

⁸⁶ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el *iur* de “iurium”.

⁸⁷ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el *iur* de “iurium”.

Bernat⁸⁹ Rossell----- XXV moltons

Pere⁹⁰ Oliver----- XXXV moltons

Guillem Cabanyelles----- ⁹¹moltons//^{f33}

Die martis tricesima prima die mensis marcii anno a Nativitate Domini Millesimo
Quadragesimo undecimo firmavit e iuravit Anthonius Lunes, Bernardus Andre,
Petrus Lastis, Bernardus Rosselli e Petrus Oliverii presentibus testibus Bartholomeo
Baruta mercatore, Michaele Petri, virgario dictorum honorabilium consiliariorum et
Anthonio Laurencii notario civibus Barchinone et pluribus aliis in multitudine copiosa.

Item die sabbati secunda die mensis madii anno predicto firmavit et iuravit Ffranciscus
Mayol, carnifex, presentibus testibus Bartholomeo Vitalis et Salvatore Çavila notario iis
civibus Barchinone.

Item eadem die sabbati firmavit et iuravit Petrus de na Guia, carnifex, presentibus
testibus dictis Bartholomeo vitalis et salvatore Çavila notario iis civibus Barchinone.

Item die veneris vicesima⁹² nona die mensis madii anno predicto firmavit et iuravit
Iacobus⁹³ Brocart, carnifex, presentibus testibus Bartholomeo Vitalis, notario, et
Guillermo Lena, scriptore.

Die sabbati tricesima die predicti mensis madii anno predicto firmavit et iuravit
Bartholomeo Cudina, carnifex, presentibus testibus, Bartholomeo Vitalis, et Anthonio
Laurenci, notario iis civibus Barchinone.

Eadem die sabbati firmavit et iuravit Iacobus Cigiarii, carnifex, presentibus testibus
dictis Bartholomeo Vitalis et Anthonio Laurencii, notario iis civibus Barchinone.

⁸⁸ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el *iur* de “iurium”.

⁸⁹ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el *iur* de “iurium”.

⁹⁰ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el *iur* de “iurium”.

⁹¹ Precedeix un espai en blanc.

⁹² Segueix: “octava” tatxat.

⁹³ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum”.

Item die mercurii, tercia die iunnii anno a Nativitate Domini M° CCCC° undecimo firmavit et iuravit Bernardus Roudors presentibus testibus Salvatorie Çavila notario e Guillermo Lena, scriptore.

Doc. 87

1421 gener 31. Barcelona.

Assegurança de quatre carnisers que es comprometen a tallar carn de moltó durant la quaresma.

AHCB. Consell de Cent, Manual XIII-14 fol. 129.

{die veneris tricesimaprima mensis ianuarii anno a Nativitate Domini M° CCCC° vicesimo primo}

Iohannes⁹⁴ Torrelles, Iohannes⁹⁵ Michaelis, Bartholomeus⁹⁶ Terça, et Petrus⁹⁷ Puig carnifici cives Barchinona gratis et ex certis stimetiis, convenerunt et promiterunt quilibet eorum insolum honorabilibus consiliariis dicte civitatorum Barchinone et venerabili Iohanni Lull mostaçafu hoc anno eiusdem civitatorum quod in quantum durabit Quadragesima proxime ventura videlicet a previa die usque ad diem sabbati Pasche resurrectionis Domini Nostri Ihesu Christi tenebunt dictam civitatem abundosam de bonis carnibus mutonis ad requitionem dicti venerabilis mostaçafi et illas talliabunt⁹⁸ ad illud ferum⁹⁹ pro ut per ipsum mostaçafum fuit ordinatum. Et hoc sub pena quinquaginta solidorum Barchinone ad quirendorum dicto Mostaçafu pro quolibet ipsorum et pro qualiter die casui quo contrarunt inquerit quam quidem penam dicti carnifici gratis et ex certa sciencia in imposuerunt obligantes provide quilibet ipsorum insolum dictis honorabilibus consiliariis et mostaçaffo omnia eorum bona mobilia et immobilia habita et habenda. Revum, etc. Et provide iurarunt ad sciencia deu quatuor evangelia manibus eorum corporaliter tacta predicta attendere et complere, temere et

⁹⁴ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum”.

⁹⁵ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum”.

⁹⁶ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum”.

⁹⁷ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum”.

⁹⁸ Interliniat “seu talli facierunt”.

⁹⁹ Interliniat “seu rationem”.

observare et non contra facere vel venire aliquo iure causa vel etiam ratione. Dictetur largo modo ad omnem remedum et utilitate predictae civitatorum.

Testes huius rei sunt Iohannes Redo causidicus et Anthonius Lurenci notarius cives Barchinone.

Doc. 88

1435 abril 4. Barcelona.

Debitori de 1500 florins signat per Miquel Valls vinculat a l'assegurança de tallar carn de moltó de 1435, on els consellers havien fet un préstec als carnisers segons el seu volum de venda

AHCB. CC. Manual XIII-16 fol.103.

{ Dicta die lune quarta die dicti mensis aprilis }

Michael¹⁰⁰ Valls carnicerius civis Barchinone fecit et firmavit debitorium instrumentum honorabilibus Bernardo Fivellarii et Berengario Giberti Rectoribus et administratoribus tabule cambii civitatis predictem de mille quingentis florenis valentibus sexdecim mille quingentos solidos Barchinonensis quos ex deliberacione honorabilium consiliariorum dicti civitatis tradiderunt mutuo ipsi Michaeli ratione sui officii et ex eo quer idem Michaelis Valls promisit per totum unum annum continuum qui incipiat in festo Pasche resurrectionis Domini proxime scindie carnes de mutonis videlicet die quolibet, sexaginta mutonis seu pro ut voluerit honorabile mostaçafus Barchinone in tebus tabulis quosquidem mille quingentos florenos seu sexdecim millo quingentos solidos dictus Michael Valls promissit restituere et tradere honorabilibus administratoribus tabule supradicto, infra dictus unum annum incipiendum in dicto festo Pasche resurrectionis Domini proxime sine dilacione etc. et quod restituet etc. ser quibus etc. Et dedit fideiussore. Petrus¹⁰¹ Oliveri, Dalmacium¹⁰² Ginebret carnicerios; Laurencius¹⁰³

¹⁰⁰ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”; sobre tot el text una línia ondulada.

¹⁰¹ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”.

Muntmagor blanquarius, Iohannes¹⁰⁴ Font draperius Iohannes¹⁰⁵ Gavarró mercatores, et Martinum¹⁰⁶ Vila procuratorem panorum laut et quemlibet eorem insoluum qui et quilibet eorum cum dicto Michaelo Valls et sive eo teneantur ad predictorum. Et omnes principalis et fideiussores obligarunt scilicet quelibet eorum insoluum omnia bona eorum et cuiuslibet eorum insoluum mobilia et immobilia, habita et habenda renunciantes beneficio novarum et constitutionum etc et Epistole domini Adriani* et consuetudine Barchinone et iuri discreto quod prius conveniatur principalis quodam fideiussor et alii dicenti quod sublato* principali collatur accessorum et omni alii iuri etc. volentes quod pro promissis omnibus et singulis fiat exequutio tamquam pro debitis fischalibus etc fiat largo modo consentiit predictis domna Catharina¹⁰⁷ uxor dicti Michaelis Valls promitens non contravenen ratione dotis et iurium suorum et iur.

Testes firme dictorum principalis et fideiussores Anthonius Limes carniçerius, Anthonius Laurenci notario et Stephani mir scriptor Barchinone.

Testes firme et consensus dicto domne Catharine Iohannes Iorner parrochie Sancti Petri de Rubí et Stephani Mir scriptor.

Doc. 89

1436 juliol 18. Barcelona.

Cancel·lació del deute que tenia Miquel Valls amb la Taula de Canvi

AHCB. CC. Manual XIII-16 fol.103.

Die mercuri XVIII mensis iulii anno a Nativitate Domini M° CCCC° XXXVI de voluntate et constusu vener Bernardi Sivelleriet Berengarius Gibreni rectores et adminisitratores tabule cambi civitatorum Barchinone fuit cancellata huius obligatio ex eo quia dictus Michael Valls seu eius uxor pro eo restituet et solvit dicte tabule predictas

¹⁰² Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”.

¹⁰³ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”.

¹⁰⁴ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”.

¹⁰⁵ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”.

¹⁰⁶ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”.

¹⁰⁷ Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”.

mille quinquagintas florenios presentibus testes Iohannes Ramis Petro Futor Michael Ferrer, Rafael Citjar ac Francisci Martini notario civitate Barchinone.

Doc. 90

1442 juny 22. Barcelona.

Assegurança de tallar moltó per aquest any feta per Bernat Carner i Joan Carner de 20 moltons diaris a dues taules de carnisseria.

AHCB. CC. Manual XIII-17 fol. 4v.

{die veneris XXII dicti mensis iunii anno predicto)

Nos Bernardus¹⁰⁸ Carneri et Iohannes¹⁰⁹ Carneri, carnifices cives Barchinone; Ex certis nostris scienciis promittimus vobis honorabiles Consiliariis dicte civitate, ex a festo Sancti Iohannis proxime venturi ad unus annuz ex tunch continue secuturum scindamus carnem mutonus ad rationem undecem dineriorum pro qualibet libra sciliques qualibet die de carnal viguinti octo mutonis vel tantum prorata quantum dicet honorabili Mostaçafus qui nomine est et pro tempore fermere dicte civitate in duabus tabulis cum uno pilo in qualibet tabula quantam dicti honorabili domini Consiliarii ordinabunt sub pena decem librarum et pro hiis complendis obligatione, personas et omnia bona eorum ut pro debitis seu iuribus fiscalibus etc iur etc Renunciando etc. et pro dicta pena dedit in fideiussorem Iohannem Ortal carnicerium cive Barchinone, qui fideiussor acceptans.

Testes firmi dictorum Bernardi et Iohanni Carneri sunt Franciscus Martini notario et Bernardus Rotlan, scriptor Barchinone.

Testes firmi doctorum Iohannis Ortal predicti qui firme VI novembris anno predicto M CCCC XLII sunt Anthonius Çanou fusterius et Bernardus Rotlan scriptor barchinone.

¹⁰⁸ Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”.

¹⁰⁹ Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”.

Doc. 91

1442 juny 22. Barcelona.

Vinculada a l'assegurança anterior la taula de canvi de la ciutat fa un préstec a Bernat Carner i Joan Carner de 1000 florins a retornar l'any següent.

AHCB. CC. Manual XIII-17 fol. 5.

Cum alio instrumento dicti Bernadus¹¹⁰ Carneri et Iohannes¹¹¹ Carneri confessi firmere se debere honorabiles rectoribus tabule cambii dicte civitate Mille florines auris aragone pro quibus promiserunt dare et solvere pro unum annus qui firmet in festo Sancti Iohannis Babbisse mensis iunii anni M CCCC quadragesimi tercii sine aliqua dilacione etc. Iur etc. Renun etc. et pro maiore securitate promissorum debunt in fideiussores Franciscum¹¹² Laurencii, flaquerius; et Stephanum Batle, baxiatorem, Nicholaum Bonet, mercatorem, Guillem Valleri, paratorem, Bernardum Rondors et Franciscum Planes, mercatores cives Barchinone et quilabet eorum in solum; fideiussores acceptantes etc. obligatio personas et omnia eorum bona ut pro debite seu iuribus fiscalibus etc iur. Etc renunciando etc.

Doc. 92

1445 juny 21. Barcelona.

Assegurança de tallar carn de moltó per un any signada pels carnissers de Barcelona.

AHCB. CC. Manual XIII-17 fol. 82.

{die lune XXI dicti mensis iunii anno a nativitate domini M CCCC XXXXV }

Los carnicers deius scrits, constituits en la scrivania del Concell de la dita Ciutat convengueren e prometeren als honorables Consellers de la dita ciutat que desfferan e

¹¹⁰ Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”.

¹¹¹ Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”.

¹¹² Sobre el nom de tots els fideiussores hi ha les dues ratlletes de “signum”.

tallaran cascun die carnal en la dita ciutat, en la taula o taules les quals de continent haien a designar cascun de aquells carnicers qui assegurats hauran dins lo temps prefigit per los dits honorables Consellers per temps de ·I· any qui començarà a còrrer lo die o festa de Sent Johan del mes de juny de propter esdevenidora, sens crèxer ne disminuir lo nombre de les taules de aquelles qui seran assegurades, lo nombre dels moltons deus scrits sots pena de X lliures barchinoneses, per cascú e per cascun dia que contrefaran exhigidora per lo mostaçaf de la dita ciutat, la qual pena los dits carnicers de grat e de certa sciencia se imposen obligants per aquella tots llurs bens e açò juren. Entés emperò que si lo dit Mostaçaf vehia o conexia que ultra lo dit e deus scrit nombre més moltons fossen necessaris a provisió comuna de la dita ciutat cascun dels dits carnicers fossen tenguts sots la dita pena desfer e tallar tants moltons com lo dit Mostaçaf ultra lo dit e deus scrit nombre conexeria ésser necessaris e conexeria a cascun d'ells, etc.

Testes Johannes Laurenci notari et Bernardus Rotlan scriptor Barchinone.

Són los carnicers qui-s seguexen.

Primo n'Anthoni¹¹³ Romaguera, carnicer, dues taules, ço és una a la carniceria de Sent Pere e l'altre a la carniceria Major, qui és d'en Francesch Romaguera, XX moltons ço és X per cascuna taula e per cascun dia.

Fermança per la dessus dita pena Johan Citjar, carnicer.

Johan Citjar, carnicer, IIII taules, ço és una al Pont de'n Campderà, l'altra a la plaça Nova e les restants dues taules a la carniceria Major, ço és una sua propria e l'altre de'n Johan Dimes qui és devant la sua taula; L moltons cascun dia

Fermança Anthoni Romaguera, carnicer.

Guillem Rabós, carnicer, sinch taules, ço és una a la Cocorella, l'altra al Call, l'altra del honorable Jacme de Sos, quodam; l'altra a la Boria, e l'altra a la carniceria Major, qui és sua propria. LX moltons cascun dia

Fermança Johan Citjar carnicer.

¹¹³ Sobre el nom de tots els asseguradors i tots els fermances, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

Testes proxime dicti//^{f82v}

Dalmau Ginebret, carnicer, quatre taules, ço és una al carrer Ampla, l'altra a la carniceria Major, qui és de la dona, na Isabel muller del honorable mossen Ramon Dezplà, quodam, l'altra al pla de'n Lull e l'altra a la dita carniceria Major, qui és de la dona na Casasages. XXXX moltons cascun die }XXXX.

Fermances Johan Citjar, carnicer.

Testes proxime dicti.

Bernat Carner, carnicer, dues taules, qui són a la carniceria de la Mar, qui són de la dona na Sentpol. XX moltons ço és X per cascuna taula. } XX.

Fermances Guillem Rabós, carnicer.

Testes proxime dicti.

Johan Cortit, dues taules, qui són a la carniceria de la Mar, la una és dels hereus del honorable en Bernat Curell, quodam, e l'altra de'n Rafael Mir, mercader, alias Satre. XX moltons, ço és X en cascuna taula } XX

Fermança Guillem Rabós, carnicer.

Pasqual Muntchada, una taula, qui és a la Picha de'n Colom. X moltons

Fermança Francesch de Marimon, carnicer.

Testes proxime dicti.

Bernat Rondors, una taula qui és del honorable mossen Francesch Dezplà. VI moltons.

Fermança Johan Citjar, carnicer.

Testes Johannis Laurencii notario et Bernardus Rotlan, scriptor.

Francesc de Marimon, carnicer, dues taules, ço és una a la carniceria de la Mar qui és de'n Pere Barthomeu Valls, notari, e l'altre a la Carniceria Major, qui és de la muller d'Anthoni Vallenesta, pagés. XII moltons, ço és VI per cascuna taula }XII.

Fermança Pasqual Munchada, carnicer.

Testes proxime dicti.

Pere Rossell, carnicer, dues taules, ço és una a la carniceria Major, qui és de na Bergayona, VI moltons cascun dia, l'altra taula a la Bocaria qui és sua propria X moltons, cascun dia. E si cas serà que haia a logar taula en loch de aquella de na Bargayona, la haia a logar en la carniceria Major e no en altre part.

Fermança Barthomeu Avivent, argenter.

Testes Ffranciscus Martini, notari i Matheus Canals.

Doc. 93

1449 juny 23. Barcelona.

Assegurança de tallar carn de moltó per un any signada pels carnisers de Barcelona, on s'especifica el preu que ha de tenir la lliura de moltó durant aquest any, 11 diners.

AHCB. CC. Manual XIII-18 fol. 82.

Los carnicers deius scrits ciutadans de Barchinona, convengueren e prometeren als honorables consellers de la dita ciutat que desfaran e tallaran cascun dia carnal en la dita ciutat, en la taula o taules, les quals de continent haien a designar cascun d'aquells carnicers qui assegurats hauran dins lo temps preseguit per los dits carnicers per temps de un any qui comença a correr lo dia o festa de Sent Johan del present mes de juny de propter esdevenidora sens crexer ne desminuir lo nombre de les taules de aquelles qui seran assegurades, lo nombre dels moltons deius scrits sots pena de X lliures Barchinonesas, per cascun e per cascun dia que contrafaran exhegidora per lo Mostaçaff de la dita ciutat, la qual pena los dits carnicers de gratia e de certa sciencia se imposen obliguen per aquella tots llurs bens e açò jure, entés emperò que si lo dit mostaçaff vehie o conexia que ultra lo dit e deius scrit, nombre més moltons fossen necessaris a provissió comuna de la dita ciutat cascun dels dits carnicers fossen necessaris a provissió comuna de la dita ciutat cascun dels dits carnicers fossen tenguts sots la dita pena de ffer tallar tants moltons com lo dit mostaçaff ultra lo dit e deius stat nombre contra esser neçessarie e conexeria a cascun dells¹¹⁴ a raó de XI diners la lliura¹¹⁵ tot l'any.

¹¹⁴ Segueixen quatre paraules taxades.

¹¹⁵ Segueixen dues línies taxades.

Testes Franciscus Martini notario¹¹⁶ Pere Ferrari Vigarius Honorabiles consiliariorum

Primo Rafael¹¹⁷ Citjar carnicer quatre taules ço és tres a la carniceria maior e una a Mar
XXX moltons ço és VII moltons e mig per taula

Ffermança Petrus¹¹⁸ Ram flaquerius.

Johan Citjar¹¹⁹ carnicer tres taules ço és una a la carniceria Major, l'altra a la plaça
nova, l'altre la de mossen Francesch Desplà XXXX moltons.

Ffermança Anthoni¹²⁰ Romaguera carnicer¹²¹

Guillem¹²² Rabós carnicer una taula a la carniceria Major e la de-n Ses e la de la Boria
XX moltons.

Ffermança Pere¹²³ Rabós Carnicer.//¹²⁴

Pere¹²⁴ Rabós carnicer dues taules¹²⁵ XV moltons.

Ffermança Guillem¹²⁶ Rabós carnicer.¹²⁷

Anthonius¹²⁸ Romaguera carnicer dues taules X moltons ço és una a Sent Pere altra a la
carniceria Major sint propria.

Ffermança.

Pere Rossell¹²⁹ dues taules ço és una a la Boria altre a la carniceria Major la d'en partir
X moltons.

¹¹⁶ Segueixen quatre paraules taxades.

¹¹⁷ Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹¹⁸ Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹¹⁹ Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹²⁰ Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹²¹ Segueixen 17 paraules taxades.

¹²² Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹²³ Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹²⁴ Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹²⁵ Segueixen dues paraules taxades.

¹²⁶ Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹²⁷ Segueix taxat el següent text "Die martis XXX septembre Anthonius Romaguera carnicer dues taules
X moltons".

¹²⁸ Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹²⁹ Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

Ffermança Pasqual¹³⁰ Munchada carnicer

Dalmau¹³¹ Ginebret carnicer tres taules ço és una al carrer ampla a la de mossen Francesch Dezplà e l'altre a la carniceria Major XX moltons.

Ffermança//¹³³

Johan¹³² Carner carnicer dues taules a la carniceria de la Mar XV moltons.

Ffermança.

Johan¹³³ Cortit carnicer dues taules a la carniceria de la Mar XV moltons.

Ffermança Rafael¹³⁴ Lastis carnicer.

Rafael¹³⁵ Lastis carnicer una taula al pla d'en Lull VIII moltons.

Ffermança Johan¹³⁶ Cortit.

Pasqual¹³⁷ Munchada una taula a la pica d'en Colom VII moltons.

Ffermança Pere¹³⁸ Rossell carnicer.

Romeu¹³⁹ Sivenella carnicer una taula a la carniceria¹⁴⁰ de la duane VI moltons.

Ffermança Barthomeu¹⁴¹ Costa Notari.

Pere¹⁴² Luch carnicer una taula a la carniceria Major X moltons.

Ffermança.

Pere¹⁴³ Canet carnicer dues taules ço és una a la Cocorella e l'altre al Call XXV moltons.

¹³⁰ Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹³¹ Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹³² Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹³³ Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹³⁴ Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹³⁵ Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹³⁶ Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹³⁷ Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹³⁸ Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹³⁹ Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹⁴⁰ Segueix tatxat "major".

¹⁴¹ Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹⁴² Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

¹⁴³ Sobre el nom, les dues ratlletes de "signum" i el iur de "iurum".

Ffermança Galceran¹⁴⁴ Oliver.

Rafaell¹⁴⁵ Ferrer carnicer, una taula al Pont d'en Campdarà X moltons.

Ffermança Johan¹⁴⁶ Citjar carnicer.

Doc. 94

1452 juny 28.Barcelona.

Els consellers s'adonen que s'estan entrant carns mortes a la ciutat que es venen juntament amb les sanes amb el consentiment del comprador de l'ajuda de la carn, gràcies a la declaració del infractor i recomanen al Mostassaff que castigui al comprador de l'ajuda amb el pagament dels bans que s'estipulen per aquest delictes. Igualment els consellers ordenen al mostassaf que permeti tallar vedells a un preu més baix del taxat a un carnisser de Palafrugell.

AHCB. CC. Manual XIII-19 fol. 16v.

{die mercurii XXVIII junii anno a Nativitate Domini M° CCCC° LII°}

Die et anno predictus, prestite me Iohannem Franch, notario et scriba honorabilis consilii Barchinone, et in presencia testum infrascriptorum, honorabilis consiliarii Barchinone existens intus domus consilii et in domo vocata concell de XXX digueren: Que atès que hi ha ordinació continent en éssere que carnicer, o algunes altra persona, nos gos entre en la dita ciutat carn¹⁴⁷ morta per vendre aquella en les carniceries;¹⁴⁸ o han cent solidos de ban. E en dinoven comprador de aquesta terça de la imposició de la carn ha donada licencia e donada obra que en Luch carnicer ha meses carns mortes e portades a troços a les taules de les carniceries e venudes ensemps ab les altres carns. E per tant¹⁴⁹ ells consellers provehiren e consellaren al honorable en Leonard de Sos

¹⁴⁴ Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”.

¹⁴⁵ Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”.

¹⁴⁶ Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”.

¹⁴⁷ Interliniat “per si mateixa”.

¹⁴⁸ Segueix tatxat el següent text: “ans se devien vendre al”

¹⁴⁹ Segueixen tatxades onze paraules.

mostaçaf l'any present de la dita ciutat que exeputàs lo ban al dit en Dumenech Artés maiorment que lo dit Luch ha testificades a ells consellers les dites coses.

Testes Petrus Ferrarii et Petrus Tabal Vigarius honorabilium Consiliariorum Barchinone.

Item los dits honorables consellers considerants com un carnicer de Palafrugell era vengut en aquesta ciutat per vendre vadells en¹⁵⁰ aquella a rahó de XII diners la lliura, e los carnicers pertenes que hi ha ordinació que no-s pot fer, e vehets los dits/^{f17} consellers que de les vendes dels dits vadells se-n segueix gran profit al públich de aquesta ciutat, car los carnicers de aquella los venen a rahó de XVII diners la lliura per ço los dits honorables consellers provehiren e consellaren al dit mostaçaf que attés lo benefici del públich que permite vendre al dit carnicer de Palafrugell los dits vadells tro contrastats qualsevol ordinacions en contrari fetes

Doc. 95

1475 juny 2. Barcelona.

Assegurança de tallar carn de moltó per un any signada pels carnisers de Barcelona, on s'especifica els preu que ha de tenir la lliura de moltó durant aquest any, 17 diners del 2 de juny fins a finals de desembre, i 16 diners durant el gener i el febrer . A l'assegurança s'especifica que davant la inestabilitat de la moneda en cas de fortes fluctuacions s'adequaran els preus al valor de la moneda, igualment els carnisers no estan obligats a mantenir l'assegurança en cas de guerra.

AHCB. CC. Manual XIII-21. fol. 1v.

{die veneris II mensis iunii anno a Nativitate Domini Millesimo CCCC LXXV}

Los carnicers deius scrits, ciutadans de Barchinona convenií et prometen als honorables consellers de la dita ciutat que desfaran et tallaran quascun die carnal, en la

¹⁵⁰ Interliniat "a rahó".

dita ciutat en la taula, o taules les quals de continent haien a designar quascun de aquells carnicers qui assegurats hauran dins lo temps presigit per lo temps d'ací a carnestoltes qui seran designades e del nombre dels moltons deus scrits sots pena de X lliures Barchinonenses per quascun die que contrafaran exhigidora per lo mostassaff de la dita ciutat, la qual imposan, obligant per aquella llurs bens, e açò juren largament, entés emperò que si lo mostassaff venrà, e conixerà que ultra o dit, e deus scrit nombre mes moltons fossen necessari a provisió de la ciutat quascun dels dits carnicers fossen haguts sots la dita pena fer e tallar tants moltons com lo//¹² dit mostassaff ultra lo dit e deus scrit nombre conixerà esser necessari, e designava a quascun dels dits carnicers. La qual carn de moltó del present die fins per tot lo mes de decembre primer vinent sia tallada a dor de XVII diners la lliura, o a menor for, e no a maior, e en los meses de janer e febrer pux esser tallada dita carn a for de XVIII diners la lliura, enclosa en dits fors la imposició qui son IIII diners per lliura de carn, axí venents los dits carnicers al dit for de XVII restaran a ells, los XIII diners per lliura e los restants quatre daran al collidor de la imposició. E com vendran a XVIII, restaran als dits carnicers XIII diners lliura de carn, entés emperò e salvat com los dits fors sien axí statuits per causa de la disposició en que vuy stà la moneda en aquest principat haia facultat la dita ciutat, e los consellers de aquella que prenent la dita moneda comutatio, o altre disposició puxen augmentar o disminuir lo dit for iuxta la proporció que serà de la dita moneda, no obstant la convenença del dit for en dita seguratat se sdevendrà guerra en lo present principat per la qual los dits carnicers sien empatxats legitimament a coneguda dels honorables consellers en poder haver de dites carns en aquell cars no donant compliment a les dites coses ne incorreguen en dita pena tot emperò a coneguda dels dits honorables Consellers e del Consell. E per semblant salvat e reservat a la dita ciutat que venguts durant la dita seguratat carnicers, mercaders o altres persones strangeres volents tallar o fer tallar de les dites carns, aquelles pusquen e haien esser acceptades e acullides servant emperò les condicions e les ordinacions de la ciutat sobre asse fets contengudes.

En Johan¹⁵¹ Citjar maior assegura per VIII taules tallar quascun any sexanta moltons – LX moltons.

Johan Citjar menor assegura en dues taules tallar quascun jorn – Quatorze moltons – XIII moltons.

¹⁵¹ Sobre tots els noms dues ratlletes de “signum”.

Simon Lastis assegura en dues taules tallar quascun jorn – Quatorze moltons – XIII moltons.

Pere Moragues assegura en una taula tallar quescun jorn – set moltons – VII moltons.

Miquel Montchada assegura tallar en dues taules quescun jorn – quatorze moltons – XIII moltons

Raphael Ferrer assegura tallar en una taula quescun jorn set moltons – VII moltons.//^{f2v}

Ramon Steva assegura tallar en una taula quascun die set moltons – VII moltons

Barthomeu Martorell assegura tallar en una taula quascun die set moltons – VII moltons

Pere Rafell assegura tallar en una taula quascun jorn – set moltons – VII moltons.

Johan Capdevila assegura tallar en una taula quascun jorn set moltons – VII moltons.

Gabriel Munchada assegura tallar en una taula de la picha d'en Colom quescun jorn set moltons – VII moltons.

Guillem Magret pro una taula en la carniceria Major – set moltons – VII moltons.

Testes firmit Johanis Citjar maioris et Johanis Citjar minoris, Simonis Lastis, Petri Moragues, Rephelis Ferrer, et Raymundus Steva qui firme dicte die, Raymundus Sala ville de podio ceritano et Bartholomeus Arquimbau loci de Bellver ac Petrus Alberic perator et Bernardus Soler scriptor cives Barchinone.

Testes firmit dictorum Raphaelis et Johanis Capdevila quis fir die tercia dicti mensis Madii, Franciscus Martini et Petrus Gaspar capo notariorum cive dicte civitatis.

Testes firmit dictorum Bartholomei Martorell, Michaelis Montchada et Jacobi Ferrer qui dir tercia die dicti mensis junii dicti Francisci Martini et Petrus Gaspar capo notariorum civis Barchinone.

Testes firmit Gabrielis Muntchada qui fir VI dicti mensis junii dicti Franciscus Petrus et Bernardus Soler.

Testes firmit dicti Guillerum Magret qui fri die VII dictorum mensis omni dicti Franciscus Merci Petrus Gaspar capo et Bernardus Soler.

Doc. 96

1476 setembre 30. Barcelona.

Assegurança de tallar carn de moltó signada pels carnisers de Barcelona, on s'especifica el preu de la lliura de moltó al llarg de l'any, també s'especifica la desaparició de la carnisseria de carns provinents d'animals malalts que hi havia a la Porta Ferrissa, per tant aquest espai el poden ocupar els carnisers de moltó que rebin un permís dels consellers.

AHCB. CC. Manual XIII-21. fol. 27v.

{die lune XXX setembris anno predicto Millesimo CCCCLXXVI}

Los carnicers e persones devall scrites, ciutadans de Barchinona convenen e prometen als honorables consellers de la dita ciutat que desfaran e tallaran o tallar e desfer faran quascun die carnal en la dita ciutat en la taula o taules les quals de continent haien assignar quascun d'aquells carnicers qui assegurat hauran dins lo temps prefigit de si a Carnestoltes primer vinents sesn disminució del nombre dels moltons deius scrits sots pena de X lliures Barchinonenses que quascun die que contrafaran exhigidora per lo mostassaf de la dita ciutat, la qual pena los dits carnicers de bon grat de certa sciència se imposen obligant per aquella llurs bens e açò juren largament, entés emperò que si lo mostassaff veurà o conexerà que ultra lo dit e deius scrit nombre mes moltons fossen necessaris a provisió de la ciutat quascun dels dits carnicers fossen tenguts sots la dita pena fer e tallar tants moltons com lo mostassaff ultra lo dit e deius scrit nombre conexerà esser necessari, e designada a quascun dels dits carnicers, la qual carn de moltó del present die fins a la festa de omni sanctor primer vinent puxe ésser tallada a for de XVII diners la lliura o a menor for e no a maior; e de la dita festa de omni sanctor fins carnestoltes primer vinents puxe ésser tallada e venuda la dita carn a for de XVIII diners la lliura o a menys e no a més, enclosa en dits for la imposició qui són de IIII diners per lliura de carn, e axí venents los dits carnicers al dit for de XVII diners, restaran a ells los XIII diners, e com vendran a XVIII diners la lliura restaran als dits carnicers XIII diners per lliura de carn. Entés emperò o salvat que los dits fors sien axí statuits per causa de la ea que vuy està la moneda en aquest principat haia facultat la dita ciutat e los Consellers de aquella que prenent la dita moneda mutació o altre

disposició puxen augmentar o disminuir lo dit for iuxta la proporció de la dita moneda, no obstant la comvinença del dit for en la present seguratat apposat e salvat axí matex e reservat als dits carnicers que si per ventura durant lo temps de la dita seguretad se sdevendrà guerra en lo present principat per la qual los dits carnicers sien empexats legitiamet a coneguda dels honorables consellers en poder haver dites carns en aquell cas no donant compliment a les dites coses, no incorreguen en dita pena tot emperò a coneguda dels dits honorables//¹²⁸ Consellers e del Consell, item salvat als dits carnicers que com los moltos suehits en lo passat fos acostumat esser tallats a la Porta Ferriça, après ses mudat lo loch en lo portal on lo bestiar intra, e derrerament es stat ordonat no-s poguessen tallar dins la ciutat que es gran dan dels dits carnicers, per tant sia permés als dits carnicers que ab licencia expressa dels honorables consellers demanada e obtenguda e a coneguda de aquells, e no en altra manera puxen los dits moltos tallar en lo dit portal, en lo loch que serà per lo mostassaf ab sabuda dels dits consellers destinat, e per semblant salvat e reservat en la dita ciutat que venguts durant la dita seguratat carnicers, mercaders, o altres persones strengeres volents tallar o fer tallar de les dites carns aquelles pusquen e haien esser acceptades e acullides servants emperò les condicions en les ordinacions de la ciutat sobre assó fetes, contengudes. És entés emperò que aquells del dit carnicers, qui assegurat hauran qui tallaran del dit moltó no puxen tallar ovella, cabre, anyell, crestat ni haver companyia ab aquells qui-n tallen.

Johan¹⁵² Citjar carnicer destina VII taules ço és en la carniceria Major – III, en la carniceria de la Mar II – a la Bocaria I· e a la Dagueria en les quals entre totes assegura quascun die tallar } LX moltos.

Ramon Sala destina tres taules, ço és en la carniceria Major II· en la Cucurella I· en les quals assegura tallar quascun die - }XX moltos.

Simon Lastis destina tres taules ço és dues en la carniceria de la Mar I al pont d'en Campderà e tallarà entre totes aquelles quascun die - }XX moltos.

Gabriel Montchada destinada una taula en la Pica d'en Colom - }III moltos.

¹⁵² Sobre tots els noms dues ratlletes de “signum”.

Raphel Ferrer una taula a la carniceria Major - }V moltons.

Anthoni Riera una taula devant la duana - }V moltons.

Ramon Steva per la taula de la Plaça Nova - }VI moltons.

Johan Capdevila per una taula en la carniceria Major - }V moltons

Guillem Magret per una taula al fossar de la Mar - }V moltons

Pere Raphel al pla d'en Lull - }V moltons

Testes firmit dictorum Raymundi Sala, Raphaelis Ferrer et Guillem Magret predictorum qui firmit dicta die honorabile Bernardus Lobet et Franciscus Martí notarios civis Barchinone. //^{f28v}

Testes firmit dicti Iohannis Citjar qui firma die II octobris anno predicto Millesimo CCCC LXXVI discretus Gaspar Capo notario et Bernardus Soler scriptore cive Barchinone.

Testes firmit dicti Anthonius Riera qui firma dicti VIII octobris anno predicto discreti Petrus Gaspar capo et Franciscus Martí ac Bernardus Soler scriptor civis Barchinone.

Testes firmit dicti Petri Raphael qui firmit XI dicti mensis octobris Petrus Badia corallerius et dictus discretus Petrus Gaspar capo notariorum civis.

Testes fir dicti Gabrielis Monchada qui fir die XII die mensis octobris discretus Franciscus Martí notario est Raphael Ferrer carnicerius civis Barchinone.

Testes firmi dicti Simonis Lastis qui fir die XIII dictorum mensis et omni dictus discretus Franciscus Martí notario et Petrus Anthonius Blanes currenus civis.

Tests firmit Johanis Capdevila qui firmit proxime dicte die XIII dictorum mensis et civi dicti Franciscus Martí et Bernardus Soler civis.

{die mercuri XIII novembris anno predicto Millesimo CCCC LXXVI}

Petrus¹⁵³ Rabós carnicerius civis Barchinone fecit simile securitate civitati por una tabula que est in carnicerius maiori in qua promisit singulis dies scindere quatuor mutonis cum omnibus qualitatibus et condicionibus in proxime dicta securitate expressatis.

Testes honorabiles Berengarius Seyol milles et Raymundus Stephanii carnicerius civis Barchinone.

Doc. 97

1481 març 29. Barcelona.

Assegurança de tallar carn de moltó signada pels carnisers de Barcelona, on s'especifica el preu de la lliura de moltó al llarg de l'any. També s'especificuen unes condicions que accepten els signants, per exemple que en cas de guerra els carnisers no estan obligats a complir l'assegurança, que els estrangers que vulguin tallar a Barcelona hauran de viure a una certa distància de Barcelona, que si aquests estrangers no volen tallar ells mateixos hauran de contractar a un dels signants, finalment si algun dels signants no pot complir l'assegurança pot vendre el dret a un altre signant.

AHCB. CC. Manual XIII-21. fol. 113v.

{die jovis XXVIII marcii anno predicto millesimo CCCC LXXXI^o}

Los carnicers devall scrits, ciutadans de Barchinona, convenen e prometen als honorables Consellers de la dita ciutat que tallaran e desfaran quescun die de carnal en la dita ciutat en les taula e taules les quals de continent nomenaran e designaran quescun d'ells en l'acte de ferma que dins lo temps prefigit ço és de si a Carnestoltes primer vinents sens disminució del nombre de les dites taules qui seran designades e del nombre dels moltos deius scrits sots pena de X lliures Barchinonensas per quescun die

¹⁵³ Sobre tots els noms dues ratlletes de “signum”.

que contrafarà exhigidora per lo mostassaf de la dita ciutat; La qual pena los dits carnicers de bon grat e de certa sciencia se imposen obligant per aquella llurs bens e axí ho juren largament, entés emperò que si lo mostassaff conixerà que ultra lo dit, e deius scrit nombre més moltons sien necessaris a provisió de la ciutat quascun dels dits carnicers sien tenguts sots la dita pena tallar tants moltons com lo dit mostassaf, ultra lo dit, e deius scrit nombre conixerà ésser necessari e designarà a quascun dels dits carnicers. La qual carn de moltó per tot lo dit temps de Pascha a Carnestoltes//^{f114} primer vinents puxe ésser tallada a for de XVII diners la lliura e a menor for, e no a maior enclosa la imposició de IIII diners per lliura de carn; e axí venents los dits carnicers al dit for restaran als dits carnicers XIII diners e los restants IIII diners daran al imposicioner, entés emperò que com dit for sia axí ordonat per causa de la disposició en que vuy stan les monedes en aquest principat haien facultat la dita ciutat e los Consellers de aquella ensemps ab los que hauran assegurat que prenent la dita moneda comutatio o altre disposició puxen augmentar o disminuir dit for iuxta la proporció que serà de la dita moneda a llur coneguda no obstant la present covinença car axí es pactat e concordat, e més salvat e reservat a la dita ciutat que venuts durant la present seguratat carnicers, mercaders o altre persones strangeres volents tallar o fer tallar de les dites carns aquelles, o aquells haien e puxen ésser acceptats e acullits servants emperò tals strengers les condicions en les ordinacions sobre assò fetes contengudes e les qualitats sots scrites.

Los dits emperò e deius scrits carnicers la dita seguretad fan e entenen a fer ab les condicions següents.

Primerament en cars que fos suscitada guerra ab altres Reys o princeps que obtàs que carnalatges de aquelles parts no poguessen exir per ésser portades en aquesta ciutat, en tal cas los dits carnicers a complir dita seguretad no fossen tenguts.

Item que si per la Cort era més algun dret en carnalatges qui entrassen de altres parts en lo present principat que per semblant dits carnicers no fossen tenguts en servir dita seguretad.

Item que com la ciutat en dita seguretad se reserve que strangers haien esser acullits, los dits carnicers ne són contents ab tals emperò condicions, ço és que tals strangers haien ésser domiciliats almenys luny per un lengues de Barchinona, e si hi ha ordinacions en contrari que hi sia dispensat. E mes que si tals strengers són persones qui no sapien o no vullen tallar de llurs mans, ans los covengue haver tallador o talladors, en tal cas tals strengers haien a pendre e loguar tallador o talladors de aquells que hauran assegurat

donant llurs la salari rahonable, e si del salari no-s poran concordar, sien ne conexadors los honorables Consellers, lo mostassaff e los prohomens dels carnicers.

Item si algun qui hauran assegurat volran lexar vendre o cometre lo exercici de la sua seguratat que en aquell cas haien contractar sobre dit fet ab algun o alguns dels qui hauran assegurat e no ab altre.

Los qui asseguren són los següents.

Guillem¹⁵⁴ Magret en dues taules, una en la carniceria Major ab dos pilons altre a la Boria – XVIII moltons.//^{f114v}

Raphel Ferrer en una taula en la carniceria Major – VI moltons.

Ramon Stenc en una taula a la carniceria Major – VI moltons.

Testes firmit predictorum qui firma dicta die discretus Petrus Gaspar capo notario civs et Franciscus Vitalis notario habitator Barchinone.

Johannes Cudina carnicerius en una taula en la carniceria Major – VI moltons.

Testes firmit dicti Johannis qui fir XXX die mensis predicti.

Gabriel Monchada en dues taules, una a la Picha d'en Colom altre en la carniceria d'en Fos – VIII moltons.

Johan Citjar menor en una taula en la carniceria Major – IIII moltons

Pere Raphel en una taula al Call – IIII moltons.

Pere Madrona en una taula a la placeta de Sant Pere – IIII moltons.

Pere Stanella en tres taules, una a la carniceria Major, altre al Pla d'en Lull, altre al fossar de Sta. Maria de la Mar. – XV moltons.

Testes predictorum qui firmit die sabbati XXXI dictorum mensis et anni predicti.

¹⁵⁴ Sobre tots els noms dues ratlletes de “signum”.

Anthonius Riera en dues taules, una en lo Pont d'en Campderà, altre devant la duana – XII moltons.

Testes firmit dicti Anthonii Riera qui fir. III aprilis anno predicto sunt predicti.

Simon Lastis en VII taules, una en la Cocurella, altre en la plaça Nova, altre en la dagueria, una en la carniceria Major, tres en la carniceria Major, entre totes – L moltons

Johan Citjar maior de dies, en VII taules, una en la Bocaria, e les VI en la carniceria Major, entre totes – L moltons.

Testes firmit dictorum Simonis Lastis et Johannis Citjar qui fir. V dicti mensis aprilis anno predicto sunt predicti.